

- 792 1861 Mogwa wa tshwene o ja se e jago. Ke seeea, se bolâla mabapi le ga sekgoñê go faga tša go ja. Matsâgô a batho ga swane ba bangwe ba kgôna go faga, ba bangwe a ba kgone. Ka go se kgône mowe ga bona ke bo  edi bja batswadi ba gagwe. Nonna ge a ile bokgonyaneng, o tla ro di bôna, bjale ke ge go hwetswa gore mogwa wa tshwene, o ja sewe e se jago. A se ke a gopola gore ge a yo amka o tla ya a faga bjokeone. Bjale bo  edi bjowe ka moka ga bjôna, bo tibile ke letsâlê la kgerebe. A di bone matlho a gagwe a lebeletse mothepa fôla, o di bôna motlheng ba tlotsanago ditshile.
- 1862 Maime a mau  wa, awe a fagiwago: Mataposara, Jekgwêr   (Motana), Onfaelo, Moroko, Nokhetjo, Motbolae (Mafeno). Ke yôna mahute ya ma swa awe a fagiwago. Bjale ke tla tlhalo  a, bjo bongwe le bjo bongwe lebaka le bo fagiwago ka lôna.
- 793 1863 Mantapo  ana, buuswa bja mantapo  ana ke bjôna bjo  e lego bjo bo bot  e kudu. Ga gona bjo bongwe bjo bo phalago bjowe. Ge ba dira bjôna ba   oma. Ke merithi ba gobola ma  ite awe ba tla go tsoga ba setla. Moroko wa t  wa gwa   ala ditsholo. Ke moka ba rutherford metsa, ba diena. Ba eti  a ba letat  e gore dikolob  . Ba t  aya tsholo ba e pjatla gent  ha ka m  n  , gore ba kwe ge e kolobile. Ge e ka pjatlega ga borolo, ba tseba gabotse gore dikolobile. Ba di encla, ba di enolâla maselong gore metsi a fall  . Ba di knurumetsa ka seroto, gore t  a se gom   t  a ôma.
- 1864 Go setla ge mahube goba naledi ye matlhapholane e t  wa, ba tsoga. Ba thoma go tshela lesite, ba setla. Ge le budule, ba le fagola ba tshela le lengwe, yo mongwe o ba a sella lela le go but  wa. Mowe go selleng gagwe go t  wa bupi le matlhe le ma  olo. Mole la le budule, ba le fagola, ba t  aya ma  olo a ba boet  a ka lehudung, ba a setla. Ba dira ka ôna mokgwa owe go fitlhela ba fetia t  a yola. Ke m  rego ba thoma marite a yo mongwe, ba fotswela pele ka go risale go fitlhela ba felela. Ke moka ge ba fedit  e, ba t  aya dipit  a ba ya nokeng, ba tilo speya morog  .
- 794

Be kwetama malwaleng, be ſila dithoro (maſolo). Ba tlilo loiſa buswa ka ôna, ka gobane bupi bo ka ſe ka bja loya ka gobane ke mokgonge.

1865 Tlhaloſo ya manſu a: Ditsholo maſolo matlhé mokgone le leome. Ditſholo ke dithoro tſa go tlhoka le lekheda (moroko) Bjale ge ba di ſetla di ntsha fela bupi bjo bo botse. Matlhé ke ngwanabo moroko go tswa moroko pela, ka morago ke ôna matlhé. Ge matlhé a fedile, ke moka bjale go ſetše bupi. Moſolo, lehudu ga le kgone go pjatlagantsha ditſholo, bjale go wa ya gwa ſala ditsflemftlana ke ôna maſolo. A bo thata ba kgôna fela a tshilo le lwala. Mokgoré ke ge ba ſa tswa go ſetla ke mokgonge ka baka la gore bupi bo ſa na le matsi. Leome ke bupi bjale ba bo anegile bo omile. Ke gona be bubitšago gore ke leome. Bjale modirô wa bupi bja lehaya ke o mogolo o kgotlella ke basadi sadie.

795 1866 Lekgwere (motapa). Ke buswa bja go ſe lo. O ſitile go lo iſa pitſa ya gagwe ka baka la bobodu. Lekgwérê le bjale ka buswa ge ba hutſetſitſe ka mafsi. Ka baka la goba le gwérô a bona makgakgo ka baka la gore a botsolege.

Buswa bja mohute owe bo swabiſa kudu a ſe bjona bjowe bo ka yago kgorong ya banna. Ge mosadi e ſe ſephôphôô ba mo loiſatſa. Sephôphôô ke gore ſetlhoka botho. Ke gore ke motho wa go ſe kwane le ba bangwe. O itira tshwene ya leſele, masepelêla theko. Sephôphôô a nyake go bolabodiſa motho o fo dula a tshumutſe molomo. Ka baka la go ſekwane le basadi ba gabô motlheng a ſitile ke go lo iſa pitſa ke moka ke kgwara ya gagwe.

1867 Mongaolo ke buswa bja go tiya kudu, kudu ba ſpeela boloi (bebundi). Ga o na mosila, teba kgolo e noba go gotſetſa mollô wa butſwa. Le go ſidiwa ga ôna, o o na botha ga, ba go ba le leome, ke moka ba kwetama lwaleng ba ſila. Fela le bjôna ga go nycege phôpha. fitlhs ka mphathong kowa ka moka ga ôna a kgobakane. Bedati, ba tsona ba tiya ka (difeisi) bjowe ba rego ge ba tiya ka dipakelô, sepakelô ſa sobâla, ke moka ba tswa motlhapeng, ke pôpa.

1868 Mogobo wa baditi ge ba iša mogopo go bapei ba yona. Be go a mogobo ke molaô a ba gobe fêla ka go bôra yo mongwe wa methepa a peile pôna aowa ke molao wa bona, ba fo goba. Ge yo mongwe a peile pôpa mogopo ola wa pôna ba o rweša dikala, matlhare le maloba, ba tlhômbla godimo ga mogopo. Moditi yowe a rwalago mogopo wa seapeya pôpa, ke moka o wa o rwala, o ba eta pele, o ba ſupa lapa la bo mothepa. Motlhabendi o wa thoma e le wee, begobendi e le wee, basadi tena le baloi, e le wee. Motlhabendi yena o tla fo tswela pele le go tlhabakanya di ôma, ke mokgwa o a ka kgonago. Bantsi bjôna bo a fêla bo re e le wee. Be emiša morwadi wa pôpa o wa ôma. Motlhabendi o wa thoma go bitša legwâté. Basadi wé é buntsi eé, ke sa re basadi go tlala aowa kera yena ngwanenyaná yo o waa, go tsoga go tsoga, owaa, a peye pôpa owaa, o dira keng ngwanaa, owaa, morogeng baditi, nnyo yago e ntso ya maboya, motšutluleng baditi, tsutlutšutlu opo, ka ko fagafaga kiding, mmoeletšeng, tsutlutšutlu opo, kako fagafaga kiding, mogwaišeng ka diphate, gwagwa, mmoeletšeng gwagwa, nosegeng, hahaa. Ke moka o thoma gape go goba. Ba yo fitlha batena ka lapeng lewe seya peye pôpa a dulago go lona. Ba mo roga ka mokgwa owe, ba ke kgonago ka ôna. Ge ba feditsé ke gore ba kgodile go mo roga, ba tloga. Je apeya pôpa le ka leitlho ba ka se ke ba mmône, o a utama.

1869 Seapeya pôpa o tlile kgwale. O swanetše go tšeye buswa bjala bja pôpa a bo fakale metsing. A dire dikgodiko, tša bediti, ke gore bjala pitša e ngwe ke ya baditi, e ngwe ke ya kposi. Ba yo bega morena gore ngwana o ile a utla kgwale. Ke moka molato wa sedira pôpa o fedile. Ka moswana a boeletša molaô ke ôna ba buiša pôpa ewe ya gagwe. Dikgodiko ke gore magogo, mugogo a ſalago mamaretše pitša ge ba tsotše buswa bjala go na le mauswanenyaná owe a ſalago a mamaretše magogo ke tsôna dikgodiko, ba fala ba di seketsanya, ka tsôna ba tilo dirêla baditi, mapoto a le roba phefo.

1870 Legwetē ke thušš e ngwe e kgolo ya go laya gore ba ethutē go apeya dijō tše dibotse. E seng go apeela monna pôpa, pôpa ke buswa bja go se butšwe bjowe o rego ge o re o wa ngotha moswana ya diyo sobšla wa hwetšana bo mamaretšé diatla, le ge bo ile ka ganong bo tlala legano. Ga bo botse ka gobane ga o bo tlha-huni o diyo spuwa o ka re ke buswa bja go tlhakana le mmela, ka gobane le bjona a boloe, bo fotologa. Dikgarebe o ke hwetšana di le lesome di apeya pitša ka e tee, ka go šiélana. Ka moswana go apeya yola ka moswana yola bjale bjale. Ge e ka goma ya ba ya se apeya pôpa a boetsé a apeya pôpa, ke moka ke letšogo la gagwe mang le mang o mo tsibile gore ke lešaedi la go apeya.

1871 Moroko o tšwa buping dikgethologanya ke leselo, moroko wa dikolobé, o tlhaoga pele. Ka morago gwa tla gwa tšwa moroko roko o o lewago ke batho. Bjale buswa bja ôna bo bitsiwa gore ke moroko. Ba fokgatša ba si a kantle le go tlhwa ba iša huđung. Moroko wa bjona ke ka o tee, wa dikolobe fela. Mokhatšo ke wa leheyá.

1872 Mogabo ke wa lotša ôna le ga tee a ba o gobole ba mašaedi fela ba dithakga ba o tsentšha ka lehudung ba o gobole gore moroko wa matlhafanana o tšwélo go ſele.

Motobola (Mafeno), ke buswa bjowe bo fagiwago ka lapeng la mosadi ka o tee. Bo fagiwa ka pitša e kglo, bjale bawe ba kwanago le yena ba yo ja ka mowe lapeng la gagwe. Ke gore bawe ba ilego ba mo tlhodudiša le banna ba bona dijo di tla tšwa gana ka mowe lapeng lewe. Bo fagiwa fela tšatši le ba tlhobolélagoo bjala. Ge mosadi yo mongwe a faga ba bangwe ba kgella metsi a go riteletša bjala. Motobola, ke buswa bja lotša bja leheye ke mokgone. Mafeno ke makgakgo a bjona, motobola le mokgoné.

1873 Mantaposana motobola le legwérē dijo tše di lewa ka moswanyana. Motobola le legwérē tšona a tša swanéla go ja ke bakgonyana buswa bja bakgonyana ke mantaposana. Lekgwere bo latela mantaposana bjale phôšô ya bjona ke go se kw loš ga bjona. Ka baka la go se loš ga bjona ge mosadi a le botlhale, o swanetše go botsentšha ka serafelong sa monna wa gagwe. Banna

a ba konane tšo go ja ba le kgorong. O tla fo ja nabo, ge a yo butšisa gore buswa bo kae, o tla no mmotše gore lehono ke tšwafile mogatšaka. Ka matlho a bôna bana ba kgapholla mo tšpe owe. Mokhatšo le bjona ke buswa bja ka moswanyana. Ga bja lebana go fagela bakgonyana.

1874 Mongaolo moroko le mogabo. Mongaolo o fagiwa e sa le bošego wa ba wa išwa mphathong. Le ka merithi o wa fagiwa. Ge o ile wa hwetšana sethakga sa go faga e bose kudu. Moroko ke buswa bja ka mabanyana ka gobane letsufi le thibile o ka se ke wa bo bôna bose bo kwa ke mogolo fela. Ge o ka re go bu ja wa se ke wa tlhapa diatla o tla hwetšana di na le makgakgatšela ke gore bo mamaretše diatla le menwana. Melatša ya meroko e ja ke bôna bana. Mogabo le yona ke sejo sa ka mabanyana. Letsufi le a upa ka gobane a le di bône. O ka se ke wa tšaya lebône wa boneketša we o folle go tša. Bakgonyana a ba swanela gore ba ba fagela dijo tša mohuta owe, bja bona ke mantaposana.

801 1875 Ke yôna mehuta ya diapeco tšewe di speiwago mo nageng ya gesu. Bjale tše dingwe di na le modiro o mogolo kudu, tše dingwe a di na modiro o mogolo. Bjale basadi ba maatla le bothakga ba nyake kudu go speela banna ba bona mantaposana. Ge a ile a ja a ſiya molatša a uji o fakela ka serafelong o direla monna wa gagwe mapoto. Molaš ke gore molatša wa monna a o lewe. Mosadi o re ge a fetša go ja a boela a kwatama lwaleng a ſila mmela wa go huduwa molatše wa monna. Ba dibodu ga ba nyake go faga buswa gjowe bo botse, ka go tšhaba modirô wa bjona fela. Ba bangwe a se ka x baka la bobodu aowa ke moka ke setlwaelo sa ka lapeng la motswadi mmelegi.

1876 Mehuta ya ditlhaku, ditlhaku, tšima, le lewa. Tšima, ke mong se go ja, empa e na le modirô o mogolo. Ke baka la gore o swanetše go tlhobola dithôrô tša lehaya go ſale e le ditsholo. Bjale ba di spee di butšwê. Ke moka ba phaphesa ditloo bœ di setla e ba bupi. Ba di tšele ka mole pitšeng ba di fagel setampe sola, ke moka ke tšima, ba e tsolela dibjaneng bœ ale

802 ka bušwa. Ke sejo se sengwe sa ka moswanyana. Ke sa ge mosadi a bôna gore a na morogô, ke gobane tôna a se šibiwe.

1877 Setamma goba lewa, ba tšeysa dithôrô ba di tshela ka lehudung, ba di setla ba di dira bjale ka ge ba yo faga tshima. Bjale tsâ re kowa di tswile, ba di apeya. Ba di lesetsâ tsâ butšwa. Gels ba bôna ûore dilobogane ke gore go butšwa ba di fago kartie lo go tshela se sengwâ, ba tshela letswai fêla. Motlhomong ga se fagiwi, ba fo se ja e le lewa. Le sons ke sejô, se sebotae, sa ka motswanyana empa se baleisa go nwa metši, se bjale ka yôna tshima. Di apeya ke basadi ba dirotlo (go tiya), ba baka la modirô wa tsôna. Basadi ba dibodu a ba di spee.

1878 Ditlhaku, a dina m dirô ka gobare ba fo tlhatleya pitša ba ntsha dithôrô le ka makgata a tsôna, ba di tshela ka pitšeng. Ke moka ba di beselatša. Ge di budule yo mongwâ le yo mongwâ wa lepe lewe la bo ditlhaku o fo ntsha ka mokgwa o a kganago a dula kowa a di ja. Ditlhaku ke dikareyô tsâ dibodu. Ke gobane ge o ija tsôna o tsena modirong o mogolo. O latlhela thôrô ka e tee, ke ganong ka baka la modirô wa go obola makgata. Ge o tlô di tshela e le tše dintši ka ganong, o swanetše go tloša magapi a tsôna o seketsa e wa, kowa o bôna gore ke tše dintši seatleng o kgone o re wa. Gona o tla kwa gore o ja selo. Na ke ge a di latlhela ka ganong.

1879 Bjale ka Ntlaiseng Saai, monna yo o ile a tšeysa mosadi wa gagwe Mapulaneng, bjale a hwa. Mosadi yowe o be a mo apeela dijo tse botse kudu. A se saya go tšeysa mosadi wa sebula-ntlo. A ya a tšeysa Mapule ngwana Sokane. Mosadi yo ngwana Sokane ke lesaedi bjale bosaedi bo tsâwa bo le kae, bo tsâwa bobodung. Bušwa bjo a kwanago nabjo ke buswa bja mogabo. Tsatši le lengwe le le lengwe ge basadi ba tliša tsâ go ja kgorong yôna wa gagwe mogopo o fo tla le mogabo. Telo ya gagwe a e gabiwi o fo kolokotsa ka metai, ke moka a tsolêla bušwa. Bjale buswa bja mosadi yowe ba sa bu ji, ba bo fa dimpja. Monna a kwa botlhoko ka pelong, bekeng sa mabêlê a gagwe.

- 804 1880 A botša mosadi wa gagwe mabapi le buswa bjowe bja mogabo. O dira keng wena tšatši le lengwe la le lengwe o fo aneyago mogabo le go gobola o sa gobole. Jepela o ja nowe malapeng awe ba gobolago. O rong o mphetole ka mokgwa owa, nna ke sa lwe nago. Wena o mpotsang ke ya go botša ka gobare buswa bja gago bo a swabiša. Ga go na le motho ka o tee yowe a ka bo ngatago. Bo ya tloga bja ya kae, bo fo ya ke nna fela. Bjale a wa mpekela gore ke tle ke fagile wena. Ke go tseetše gore o tle o mphagile, bjale ge meušwa a le kgorong a na mong. Bjale bja gago bo fo tlhsoega gare ga megopo e tletše.
- 1881 O be a se na le lerobo la go tiya. A mo tlogela a le bjale. A tšwela pele le go speya mogabo. Bušwa bjowe bja mosadi yow e be bo thuša dimpja. Bjale ka tšatši le lengwe ba itše ba dutši be enwa bjale. Dimpampa Magomane a re metse e botse re le kgole, ra batamela ke matlotla. Ke dula le ba ga Jaai kgôrô ka e tee dijo re ja kgôrô ka tee. Go na le bušwa bja mosadi yo mongwe a bolewe ke batho bo lewa ke dimpja.
- 805 Bjale ka ge monna; a ile a botša mosadi wa gagwe, mosadi a nyowela. Go nyuwela ke gore a kwa gore ora yêna. A se ke a bola-bola selo, le monna le yêna a ka a di šala morago. Ke mokabasadi ba thôma go tšeaya dikgang ka bušwa bja go fiwa dimpja.
- 1882 Bušwa bja go fiwa dimpja bja tsoša kgane. Yo mongwe wa basadi a re mogwe a tšhwene o ja se bo tšhwene be jago. Bjale mong wa mosadi yowe ke setlašla. A swanela go šisilingwa ditšhila tša ka lapeng le gagwe o swaštše go fo ja. Bewe ba fagago meušwa a mebotse ke matsôgô a bôma. Magomane a re o wa kwale. Bjale mosadi yowe bušwa bja gagwe bo fiwago dimpja e foba mohuta ka o tee. O fo faga mogabo mogabo ke wa go fo dula o fagile monna. Aowa mogabo o fagiwa tšatši le motho a tšwefile.
- 1883 Mapule a tsenela kgeneng a re tša mesela di a segana. Ke moka a homola. A go e a re mosadi yo mongwe o kilem a re o dira bjala a fo diya mororobe. Mororobe ke gore biala bjo nkego ke tlhoya ya mafsi a dikgomo. Bjala bowe go ile gwa dire Nokgadi mosadi wa Dimpampa.

K34/82

1884 Dimpampa o latlhetsé lerapo dimpjeng bjale di lwela lerapo. Mokgadi a re ke pitša e gaka moapei. Bjale ge le bolabola dilo tšewe tša lena tša marêtê a matlabo a ke nyake gore mpja e ngwe e be e nyela masepa. Nna ga se nna yowe ke thomilego go thomile marakabele yo wa gago. Le wena e ka foba marakabele wa gago. O se nkubêlê maubelane le wena o se nkubêlê mamokokonono tena.

1885 Ba thoma go lwa. Lentšu le le dirilego gore ba lwe ke lentšu le mamokokonono. Mamokokonono ke monwana o mogolo. Bjale ge motho a ile a go šupa ka ona o go rugile. Le ge a sa ka a go šupa ka ona, a no bolabola fêla ka leina la ona, ke gona a go šupile ka ona. Bjale mo polabolong e mamokokonono bara bopelle bja basadi. Mokgadi o dirile gore kgane ewe ya bôna e be ntwa. Ka baka la gore o tho ile pele gore mamokokonono. Yola le yêna o itše ge a re o boetša lentšu la mamokokonono a napa a khupja a wêla godimu gagwe. Ke moka ke ntwa ba lwa. Basadi ka metlha ba lwa ka mêmô. Mokgadi a loma Mapule ka tshoko ga nkô a tloga le setsiba. Ba ba lamolanya, bjale yola o gobetše yola a gobala.

807

1886 Motsuši wa letlabo ke mang, ke Dimpampa yowe a ilego a latlhela lerapo dimpjeng. Ka moswana ba tsoga ba kgobakana ba gabu mogobadi. Ba roms sebaka ga Magomane gore a ba botše nnete, bakeng sa ntwa ya mabana. Bjale Dimpampa a fetola sebaka ka gore ditaba tša basadi a di šalwe morago. O bolabola ka go riale a tsebe gore yo mongwe o gobetše. Sebaka sa goma sa ye sa babotša mantšu a gof fetola ke Dimpampa. Bjale ba re sepela o mmotše a bitse ba gabu ka moswana e sale gosasa re tla mo tshâla ka metsi a go fiša.

1887 Molato wa wêla Dimpampa Magoma. Ka moswana ba ya ba getlhana mowe kgorong ya ga Magomane. Ke ditaba tša ke lapeng a se kgorong ya kgoši goba ntone. Mowe kgorong ya ga Magomane go bjale ka ge e sa le ka lapeng. Bjale ba butsiša Magomane gore ntwa ya basadi ba e thomile ka mokgwa mang.

808

A re a ke modisi wa dintwa rna ga ke tsebe ke nokwa ba re ba

RM/

lwa. Le ka butsiá bôna balwi ba tla le botá.

1888 Mapule nna ga ke tsebe molato wa ka ke nore mo ke dutsi mola bjale ka kwa Magomane a re bušwa bja mosadi yo mongwe a bolewe, bo fiwa dimpja. Bjale ka fo homola ka morago ga go homola gaka, ba fo tswela pele le dipolabolo. Ke ge le nna ke fetola ka gore tsá mesela dia segana. Ba bangwe ba ile ba dira bjala ba dira mororobe. Ke ge mosadi wa gagwe Mokgadi a tsenela re thoma go ômana. Ka moragô ga komanô re lwa a ntwa ke menô. Ke moka ke feditse.

1889 Mokgadi nna ke tsenetse ka baka la go kwa a tlogetse go bolabola le pafi yo a e tla godimo ga ka. Bjale ke ge ke thoma go ferelana le yêna. Ka morago ga pherelano x ewe ke ge re thoma go lwa. Motlhotalha ntwa ke yêna Magomane. Ntwa a e na bothakga ke ge ke moloma molomo. Ke tsugile ke mmotsa gore mabana o re lwasantse bjale ke gobatsitse motho, romela sebeka a gana.

809 1890 Be ga fela Dimpampa ditaba. Se diwe Magomane. Morena ke e di kwa, bana ba nthra. Tsana tsewe ba di bolabolago ka moka a ke di tsebe. Go ba ba bolabola nneta goba maska a ke di tsebe. Bjale mowe o bolabolago dia kwala bjale mosadi wa gago o bolabola gore ke wena motlhotalha ntwa. Bjale ka go riale mowe wena o swanetsse go ntsha kgafa molato re kgonê re bolabola ditaba tse tsá ba fapani. A lebella mogobadi a hwetsana gore ke nneta o gobetsé. A bôna gabotse gore molato godimo ga gagwe. A se ke a dumela go ntsha kgafa molato a dumela go lefa molato wa mosadi wa gagwe.

1891 A lefa molato ka kgomo le pudi ya go tlhatswa nthô. Ka baka la manganga a gagwe ba mo lifisa dilo tsese. Mola a rapelê molato mathomong, mathomong e be ba ka se ke ba mo lifisa ga go tsebe motho. Go gafa molato ke ge o gafela yo mongwe bjale yêna o be a tla ba a gafela mang, ka gobane mosadi ke wa gagwe. Gela gona e be go lwele bangwe, o be a

810 swanetsé go ntsha kgafa molato ka baka la gore lerano le latlhatsé ke yêna gare ga dimpja. Gela gwa se be lerapo lewe e be di ka selomane. Molato wa bona wa fela o etla mowe. Re hwetsana

seema se senana se na le modulo se fatêla pêba leretha.

18892 Tlhalošo ya seema se senana se na le modulo se fatêla pêba leretha. Senana ke mohuta o mongwe wa digwâgwê. Pêba ke mohuta o mongwe wa magotlo. Leretha ke leretha. Senana a se phela leretheng se phela mowe go dulago go kolobile bjale pêba e phela leretheng. Modulo ke ge motho a dulegile gabotse. Motho ge a dulegile a se ke a tšama a êpa ba bangwe. Ka thekong e ngwe monna o na le basadi ba babedi bjale a ya a ro ala ka ngwakong wa yo mongwe. Ke moka ba bangwe bala ba tšeaya mahudu a bona ba a beya lapeng la yola monna a robetše go ka gona. Ba tsogo bošego ba ba tlhafisa borôkô. Ba kganya mong wa ngwako o tla ba tsoga ke moka modulo wa bona wa fêla. Ke mowe o kwago ba re lehufa la basadi le tšwa lehudung.

811 1893 Ntlaiseng le Mapule ba thoma go dula ba fapana ka baka la mogabo. Ke morago ga mo molato o fedile ba tlhabile kgommo a no tšwela pele le go apeya mogabo. Morogo ke wa nama bjale o fapana le bušwa, ge ba ſeba. Bušwa bo ya kowa nama e ya kowa. Monna a re a wena o kwa bjang mosadi ge o ija bušwa bjo le morôgô. A re boyang ka sa mankoko. Mankoko ke gore ka buntši le tie le mpolaâ. O reng o mphetola ka mokgwa owe. Ke riale ka gobane o tšama o nthapela manong. Ga gona motho yo a sa x tsebego gore ke nna mogabo tšhupo ke lebadi lewe ke tla yago nalo badimong.

1894 Mosadi o swa netše go boela ga gabon ka baka la gore a ke kwane naê. Ge ke bolabolka mokgwa o mmotse o mphetola ka mantšu a go tlhaba. A botša papagwe Makwale a re papa ke sitana le mosadi yo. Kang, ka dipolabolo ga gona megane. Ka go riale mowe ke nyaka gore a boèle ga gabon. Molato keng a ke tlhwe ke ija mogabo bjale ka ge nke ke nna ngwana. O se ke x wa dira taba ewa ngwanaka ke lešaedi la gago a na taba. Gona bokaone ke gore ke tšeeyo mongwe mosadi. O ka fo tšeaya fêla ke letsogo la gago le yêna o

tlile no etša yona. Ke tla mo lesetša e le bjale ko tšeaya yo mongwe. A retse go tseba wena.

1895 A ya a lome Malwane ngwana Magomane o be a tšeaya ke Mafotha Ratšoši. Go loma ke go sinya yowe a goba a mo tšeaya. A mo loma ka gore bo kaone ke gore o tšeet ke nna yola ke mparê. A mo šupa tšalete ka buntsi. A mmotša gore naa o tla spara mekgopa ya dikgomo nna ke na le dikgomo gammôgô le tšalete. Batswadi ba ka ba ka se ke ba dumêla. Ba tla dumela ke nyaka wena ge o dumela ke tla go botša maanô. A retse ke moka a homola. A retse ke gore go tseba wena o ka dira ka mokgwa o o ka kgonago. A ntšha mankgakgathi a re o wa mo fa a gana ke moka a tloga nago. A tšama a gopola gore molato keng a re go a dumetsitše a gana go tšeaya mankgakgathi. Ke molao a ka se ke a kgona go amogela le go dumêla gore ke a go nyaka o wa tšhaba. Ka baka la gore o ka se ke wa mo tshepa o tla re ke kwababa.

813 1896 Mankgakgathi a bona. A goma a boêla gae a fitlha a dula a kgaogana, matšatši a le a mabedi, a goma a boêla. A mo hwetšana a bolabola gore o reng ka ditaba tšela tša ka. Ke dife o reng ge o re ke dife, kera gore a ke di tsebe. Ke a go nyaka a retse. A ke nyake a retse ke nyaka e-e. Sepela o botša kgaitšedi ya gago Morufane ke tla tla ke mmotša sa ka ganong ga ka. Ke go kwile šala gabotse. A ya a roma yowe kgaitšedi ya gagwe a mofa le mankgakgathi a a lekanago mašeleng a matlhano. A ya a bolabola nae, a mmotša gore a retse, ke moka a ntšha mankgakgathi als a mašeleng a matlhano a mofa a mogela. Le yena a tšeaya setepe sa gagwe sa nokeng a mo fa.

1897 Mabotsa a batswadi le go nyala. A roma motho wa go ya go tsibiša ka ponto gore ke kwane le ngwana we lena. Ba ya ba mo raka ba mmotša gore ngwana wa rena, o wa tšeitiwa. Sa goma sa boetsa maboto morago. A gopola a hwetšana gore molao o re mosadi wa go tlhadišiwa o nyala o dutši nae. Ke

K34/82

gore mmakae pele o baka a e swere. A roms kgaitšedi
 814 ya gagwe gore a yo mo tšabiša, a ya a bolabola naē, mabapi
 le go tšabiša. A se ke a gana a tšaba naē. Bekeng sa
 mabotšo, a ba romela selo sa nyakelang mono. Ba gakanega
 ba bitšana ba botšana taba ya mohuta owe. A nyale ka
 gobane ba ratane ga go sa na sewe motho a ka se dirago. Ba
 mmotša gore a tlaa nyale. A ntšha däkgomo tše dipethago
 menwana mmedi le lesome la diponto le diponto tše tlhano.
 Ke moka mosadi ke wa Jaai.

1898 Mowe kgwatla ya pele e gatilego le ya koto e tla gate
 gona. Mokgalabje o ile a bolabola nnate, ge a ile a mmotša
 gore ke moka ke letsôgô la gago. Mosadi yowe monyana a ba se-
 bodu kudu go f.tiša yola mogolo. A ja tša go ja o wa bôtla
 (go têtângwa) ke moka a robala. Ge ba e ya mašemong yêna o
 felegetše ba bangwe basadi. Ka gobane ge a fitlha mašemong
 o wa fitlha a robala ka fase ga morithi. E tlilore kowa
 ba bangwe ba ekga merôgô ba nyaka go ya magae yaba gona
 a kgonago a tsoga a lema. A rêmä ga bedi o wa tloga.

815 1899 Go apeya ke mabêlê ge mabêlê a se gona o ka se ke wa
 apeya. Go apeeng o be a tšeaya sefoka. Bjale a re ke hwet-
 šana mosadi ka sabelo. Ke ge a sa apeya mabêlê a matswala
 wa gagwe. Bjale gwa gakana go lemeng o tlhwa a pompetše ka
 fase, ga morithi. Monna a e motlhakeng go ya basadi fêla.
 Bjale ge ditaba e le tša gago o ka se ke wa di tseba. Yêna
 mong o hwetšana gore o wa lema ka mašemong. Ge a boyo
 mašemong o hwetšana a ketaketa le lapa la mmatswala wa gagwe,
 a peela monna seruthwane. Seruthwane ke gore bušwa bja go
 fiša. Ke makhere magaingwara le kgôna go apeya go ja a
 phela le mašumu.

1900 Mašumi ke go dumediša motho yowé o hwetšanago a šome.
 Ge o hwetšana a sa šome a filo dula a wa swanêla gore mašumi
 ka gobane a šome wa re mašumi o wa moroga. O swanetše gore

RM/

re a loša, goba beng ba morithi. Mowe go lukile ka gobane o tla gopola gore a wa mmôna gore e sa le a fitlha a robetše. O tla gopola gore o diyo khutša.

- 816 1901 A tseba gore mosadi wa gagwe ke sebodu sa masepa sebôlôkgôtlhô. Sebôlôkgôtlhô ke gore go tlhoka mohola e ke le marapô ga naô. O tsibile ka mokgwa o o o no bona a etswa le maheya motlhakeng papa kane o re o tšo rôba tâhemong x ya gagwe. Kganthe ga go bjale o tâma a utswa mašemong a balimi. Lehodu le utswa le botlhale yo mongwe a mo hwetšana a utswa serapa sa mosadi yo a gofelana go naê. A fitlha a re go yêna mašumi a gakanâga. Motswari a thôma go mo swara a tlhaba mokgoši. A bôna gabotse gore ba tlilo mmôna, a thôma go lwa le yola. A mo ferya ka matla a mo kateletsâ fase. A tlhaba mokgoši ge batho ba etla a ba botša gore ke mo hwetšane a rôba maheya mo. Bjale ge ke mmutsîša gore serapa ke sa mang, o thôma go lwa le nna.
- 1902 Moswari a lifiswa ka dipudi tâe tharo. Basadi bawe ba go ya ba tâhologa mokgoši ba ile ba kgolwa ka motlhabi wa mokgoši. Ka gobane lentšu la mokgoši ba ile ba kwa la moutswi. Moswari o ile a šitwa go tlhaba mokgoši ka baka la gore o bitilwê ka melala. Mosadi wa batho a lefa a lla.
- 817 1903 Maheya o roba kae, ka gobane ke Mapompalâ. Ke basadi ge ba tâere magane ba re ngwana wa motho yowe a utswa ka gobane re a mo tseba o limile. Bjale yo o tšo roba kae ka gobane ge ba lema o be a no tlhwa a robetše morithing. Ka baka la gore o ile a phâpêla, a bona gabotse gore ba ka ba ba mmôna. A tâhaba go ya a utswa maheya a se be gona. Monna o ya ka lapeng maheya a kae tuu, a mo arabe selo. Ke moka o ya ka lapeng la lešaedi o hwetšana a besa maheya.
- 1904 Ke madimabe a ka ke tlaya nao badimong. Papa o bolabotše a re e fela ke moka ke letsogo la gago. Ka nnete ke bona ka matlhô a ka gore ke letsôgô la ka.

R:/

K34/82

14

Mogwa wa tshwene o ja sewe botshwene ba jago sona. Mogabo yowe elego Mapule ngwana Sokane e be a dio apeya mogabo fela o be a sa utswi. Mašemong o be a ſoma. Bjale ba no mo rela leina la mogabo ka baka la go fofa ga ôna. Malwane ngwana Magomane a r̄lwa leina la gore ke Mapompale. Monna a dula fase a khutša.

- 818 1905 A ya a ſegela mosadi yo mongwe wa ga Saai leina la gagwe ba re ke Malehu. Motlhologadi o na le mabobo a mo diréla dijo tše dibotse, le serafelo sa mapoto se sapje. Ke moka a tlogela motse wa gagwe a ya a dula ka lapeng la moſegſla. Malehu ke ngwana Maſumu bjale a tſere ke mong wa ga Saai. Bjale Ntlaiseng ke yēna wa ga Saai ka moano, kudu ke ba ga Kgotsoka. Ge gona le taba ba diyo ya ba mmitsa a kgon a e tla. Ge ba bolabotše ditaba tſewe di fedile ke moka o wa pja bjale ka metsi. Basadi ba gagwe le bôna a ba iſi dijô tše bôna kgorong ka baka la gore monna wa bôna ga gôna. Bana ba tla foja mogopo ka o tee wa moratho Kgolane.
- 1906 Molaudiſi wa ditaba tše ke yēna motsuſi wa letlabo Dimpampa Magomane yowe mphatho wa gagwe elego Letuba (Matuba) Molato ba ūba ka kgonwane, kgonwane o bolabola mabapi le molomo. Ka gobane molato wa kgonwane ke wa go thetša sesa sa tshube motho. Bjale wa molomo ke gore molomo o re ke a bolabola wa phetlola. Phuti ya bokone mathale ke latlhile. Leoto o bolabola go tloga kgorong ya gagwe a ya a bôna dibi tše kgoro ya ba bangw . O ile a rip la go ja dijo mowe kgorong ya ga Kgotsoka. A dula kgorong ya gagwe.
- 819 1907 Monna o tl adile motse wa gagwe ka baka la basadi ba gagwe. Bawe ba ſet ego ba ba relet e maina a, Mogabo le Mapompale. Le ge monna wa bona a ba tloget e ga gona taba a ba mmela e le ba filo dula, ka malapeng a bona. Morufane ke kgait edi ya Ntlaiseng le Kgolane yowe a ilego a rakiwa bogadi ke Babolang Lew el , ka baka la go goga

RM/

mahôhômedi a tlisa ka motseng. Barwa ba gagwe ba bolaya le lengwe. Bjale a bona gabotse gore a ka ba a mo dirêla molato o mogolo a mo raka. A bôela ga gabo a ya a dula gona. Ditšwêla pele go laudišwa ke yêna Dimpampa Magomane. Yo mogolo a tloga motseng motse o wa rutlêga. Papago bom Makwale o hwile go šetše barwa bjale morwa yo mogolo o tswile o ile o dutši ga mošegêla. Tše motse di šetše di lebeletše ke moratho.

820 1908 Kgadi ya tsena ka motseng motse o wa rutlêga. Ba re go bona gore a ba kwane le yo kgaitṣedi ya bona Kgolane a botša mogolwane gore batho ba ga ba kwane. Ka go riale mowe ke bona gore bo:sonke gore yo kgaitṣedi a tswa ka motseng. Mogolo a se ke a kwa mowe moratho a mmotšago. A fo tloga kantle le phetolo. Moratho a bona gabotse gore mogoga mogolo a o na nama, nama e na le mogogana. Ka gore ge a kare o tla letela lentšu la go tswa ga mogolo a ka se ke a le hwetšana ka pela. Bjale ba tla ba ba fapania.

1909 Kgolane a gêla Morufane ngwako wa gagwe kantle ga leroga. Lewêlê o ile a mmotša gore o tla no di bona ka noši, medirô ya gagwe. Ge batho ba dutši, gona le ba ba sa kwanego nabo le mabjala ba sa nwešanego. Bjale yo mongwe ge a ka fo tloga a ye mowe ga bawe ba sa kwanego nabo. Ba tla nyaka go tseba gore yêna o kwana nabo bjang. Bawe ba ga Kgotsoka e be ba sa kwane le ba sebaše ka baka lewe yo mongwe wa kgoro ya ga Kgotsoka, e be ba sa nyake gore a tsene ka kgorô ewe.

821 1910 Morifi ge o taboga le gora o bôna o mongwe morifi. Ke seema se bolabola mabapi le go fana ga mabjala. Morufane a kwana le bawe ba ga sebaše. A se ba ga sebaše ka moka aowa, ke ngwako wa Mogoti. Phapano ya bôna ke gore Ntlaiseng o ile a imiša mosadi wa Mogoti, bjale a mo dira molato. A ntšhe kgomo tše pedi a se ke a phakiša a di gapa. Ke morogo a tlhengoga le dikgomo. Mong mosadi

K34/82

a re pôkôlô e tla mela dinaka. Ke nôga e bolaya mala ke seema se sangwe sa ge motho a ile a fenyiwa ditabeng. Ga a phetla-phetlêga ba fela ba re ke nôna e bolaya mala. Ka gobane ge o ile wa bolaya nôga o ka e pjatlaganya kganthe e hwile e sa bolaya mala. Ge o bôna e menekana.

1911 A tlhaba kgomo e ngwe ya tsewe a gobe a lifile mpa. Madi a kgomo ewe a ile a makatsâ kudu. Ba ile go e tlhaba ka lerumu a tupa, ke gore a tsâwa ka buntsi a re tsanana. Kganthe o bolaya mosadi wa gagwe Mathsangwane. A ka a ja kgomo ewe a e fetsa a tlhabêga, a napa a hwa. O hwile ka baka la bophoko bja monna wa gagwe. Gela a se ke a tlhanoga le dikgomo tsewe e be re tla bona lehu la gagwe. Mathsangwane yowe ke mosadi yola a go mo tseye Mapulaneng. Nama ya kgomo ya sulêla monna ka baka la lehu la mosadi wa gagwe. Ke yona phapanô ya bôna.

822

1912 Matlhale a ja a llê nna. Go riale ke Mogoti. Ka morago ga lehu la Mathsangwane mosadi wa Mogoti a tlhabêga. Le ge a ile a phêpêla mowe bolwetsing bjowé a go babja o ile a goma a le kgolê. Dikgomo ka moka ka lešaka di ile tsâ fêla ka go resisa. A di rekisetsa go alafisa mosadi wa gaghe. A babja lebaka la go lekana mengwaga e mmedi, ka ngwaga wa boraro yaba gona a fôlago. A napa a tiya mengwako ye gagwe a tlogela magwe a sala maruping le mogolo wa gagwe. Kganthe molaô o be a swametsé go tloga le yêna. Bjale a kgona go tloga naê ka baka la gore a kwane naê. Bolwetsi bja mosadi yowe mafello ga bjôna a napa a ba ngaka. O be a šekela gore matlhale a ja, a llê mong wa ôna. Kganthe ga go bjale o be a tsene ke möya wa badimu wa go mo fa bongaka.

823

1913 Morufane a kwana le ba lapa la Mogoti. Ka tsatsi le lengwe a ya a direla bjala bja lepotlelo mowe. A ya a tlhwa nebo ba apeya bala bjowé. Bja dira mapotlelo a mane le sematlana. Bjale a re ge a tloga a tloga a rwelé mapotlelo a mararo. Gwa sala lepotlelo le sematlana. Malehu magatse

R /

Kgolane a feta mowe a ka a tsena ka motseng, o be a feta le tsela. Motse owe wa ga Sebaše o be o le kgaufsi le tsela, ba mmôna ba mmitša a rogela. Ba re tsey a mapotlêlo a mogadibo wa gago o moelê nayô. A leka go gana empa e se ke a thuša selo, ba mogapeletsa, go fitlhela a tsey a.

1914 Semâtlana se be se na le setlhare se sentso. A ya a fitlha le mapotlêlo awe a fitlha a fetela legoreng la mogadibo wa gagwe. Ke ge e sa le ka mabanyana a hwetšana mogadibo wa gagwe a setše a robetsé. A fitlha a kôkôta lebati a mmulêla. A re mapotlêlo a gago ſea, a amogela, o ile ke beya fase ke moka lepotlêlo la pjatlêga, gwa ſala semâtlana. Bjale bôna mogadibo ge o ntobiša. A ka di tseba ke be ke gopola gore ke thakgile. Aowa, molato wa se be gona.

824 1915 Kgolane a nwa semâtlana e sa le ka moswanyana. Ba ile ge ba mo fa semâtlana, yaba ga sa thibiwa, bjale yêna Sebaše, a kga diphephe a thiba ka tšôna. A re go tsoga a tsogela ga kgaitšedi ya gagwe. A re kgaitšedi ke tshwere ke dipapalasa, ke kgopela gore o ntiê tšôna. Ke ge a mo tshella a nwa a fetša a goma a mo tshella gape, a nwa a khutša. A lebella ka gare ga bjala a hwetšana e le bjo boso a lebella ala mangwe mapotlelo a hwetšana e se a mantsho. Kgaitšedi bjala bjo ke bjo bontsho e ka ba bo dirile keng? A ke tsebe. A retse motlhomong ke bontsho bja diphêphê. Ba se ke ba tlhôkômêle go lebella.

1916 Gwa fitlha Patlana Moeng. A dumedisana nabo ba mo sekella tlala. Bjale Kgolane a re kgaitšedi mo fe legata lela. A tsena ka ngwakong a tsey a legata lela. Bo sele letšatši le tlhabile ba le bôna gabotse gore go na le setlhare. A re mpheng ke nape ke nwe ke fetše ke gona ke tla phakišago ke e hwa. Ba gana ba bosefa setlhare sa bônalala gabotse. Bjale a re go bjola bja go sefiwa tlišang ke bo bône ba mo fa a napa a bo nwa ka moka ga bjôna.

- 825 1917 A tlhwa matšatši a matlhano a sa ji dijô. Bošego bjowe a robala gabotse, a sa kwe selo. Ka moswana a makala fôla ge a sa ji tša go ja. A thôma go tšama a se laola. Pele ga gore a tšame a se laola. Ka lona tšatši lewe a nwago ka lona Patlana a ya a feta mowe motseng wa ga Sebaše. A thôma go ba a nêgêla ka mokgwa o a bonego setlhare sewe sa lepotlêlo. Mosadi wa Sebaše a napa a tloga a ya. A fitlha ka lentšu le ke go nyaka se ke sa ka wena Kgolane.
- 1918 Mosadi wa Sebaše a tšeaya sethibo a tloga naso o tšama a laola. A re go ba ga Saai, ke sa tšama ke kwella ke tla tla ke le botša. Fêla ge di ka boy a le lena le tla tla le mpotša nnete. Ba šala ba maketše gore molato keng. Ka baka la gore a ba no romêla motho. O tshwaregile ka gobane o filo kitimêla go wêla ditaba ka godimo. A tloga le sethibô a napa a ile a se ke a boy a go tla go ba botša. Bôna ba dula ba lebeletše gore o tla boy a se ke a boy a.
- 826 1919 Siliki Lewele ke ngwana wa Morufane. Kgolane o be a na le ngwana wa mosetsana bjale ngwana yowe o be a lebane ke go tšeaya ke yêna Siliki. Difafiri di a tswenya, mosogana a kgetha motlabo a sesu a be le la gagwe lapa. Bjale bôna ba ga Saai ba dira bjala bja go tsibiša kgaitšedi ya bôna gore masogana a re tswenya. Ka go riale mowe o swanetše go tla go ba raka. A gana a re nna a ke nyake go tla go tšeaya mosadi mowe. Bjale a ba sa na molato mowe ga kgaitšedi ya bona ka baka la gore o lokolotše gore a ka no tšeiva.
- 1920 Mogale Magomane morwa Dimpampa a loša mothepe ba kwana. Bjale a ya a botša batswadi ba gagwe gore ke kwane le ngwana wa ga Saai. Ba mmotša gore motho yowe ke kgaitšedi ya gago. Tšewe ke tša kgale kgaitšedi ya motho ke yowe le ilego la mama letswele ka le tee. A retse re tla kwa ka wena mogolo golo le boswa bjowe bja gago. Rena re bôna gore di kaz se ke tša loka. Mmago Mogale le mmago Kgolane ke bana ba pôô. Bjale Mogale ge a lebeletše Kgolane, o re ngwanesu go mothepe

827 o re kgaitšedi. Bjale tšewe ka moka a di ragela morago.

1921 Re tla re ke dipitsi re tla bona ke mabala. Ba romā sebaka sa go iša mabotšo a batswadi. Sebaka sa ya se swere ponto le lesome la mašeleng. Ja ya sa fitlha sa tsēna ka lapeng la bo mothepa. Ke rumilwe mo ke ba ga Magomane ba re Ngwana wa bona o kwane le ngwana wa lena. Ke mang ke morwa Dimpampa Mogale. Bjang a retse kganthe ga tsebe gore ke kgaitšedi ya gagwe. Mowe a ke tsene ke bolabola fēla mantšu a ke rumilweng ka ūna. Ba bitša mothepa ba mmotša mantšu awe a go tšwa a rwelwe ke sebaka. Mothepa wa kwana le mantšu awe. Ba leka go mo ganetša bjang le bjang a se ke a ba kwa.

1922 Kamogēlō ya ba ga Mogomane ge ba amogela ke ba ga saai. Ka baka la lerato la bona batswadi ba dumēla. Ba re ge e le botlhola ke bja bona. Di amogēla ke mmago ngwana le pagagwe. Ge e le mmatswala wa mosadi o fo dumēla empa pelo ya gagwe e sa lokologa.

828 Dikgadi le tšōna di na le dipelo tša mahuto. Yēna Morufane bjale ka ge a itše a tšeive a ka a ba le polabolo. Morwa wa gagwe o ile bogwaragwara.

1923 Mogale a phumula mothepa ditšhila. Motlo o botsefatša ke go apara a mo rekela dikobo le disepē a tlhapa a apara. A re pududu, a ba bjale ka serurubele. Letswēlō le tsetsemala mahubeng. Siliki a boyo gae go tliro bona batswadi a hwetšana mmagwe a tlogile bogadi a ile a dutši ga gabon. A gata kgōrō a feta a ya mowe mmagwe allego gona. Ka mabanyana ba bona a tsena ba mo akela, gammōgō le yōna kgarebe yaba dumela motswala yola le yēna matswala. Ba re apeela motswala wa gago buswa a mo apeela. A ja yaba ke bošego ba kata ba robala.

1924 Siliki a fatlha ke letšatši a foufala. Ka moswana ge bo sele mosogana o ile o lebella mothepa a fatlhīwa. A napa

a bolabola naē mabapi le gore ba t̄seyane. Ga go tsebje gabotse gore ba ile ba kwana, ka baka la gore mosogana o ile
 829 a goma a boēla makgoweng kantle le polabolo. Kgaitšedi ya Siliki ke Nthwaleng yowe a ilego a t̄seye ke ba ga Pôpêla ke monna yo Kherese. Go bonagala gore e be ba gogana môya le mothepa ka bala la gore ge a tloga o ile a re go sebara sa gagwe nthuše ka dikgomo t̄sa go nyala mosadi. Bjale sebara sa gagwe a re nka se ke ka kgona go nyala kgaitšedi ya gago ga bedi. Ke ge a feta a e ya makgoweng.

1925 Papago mothepa a swara borifi bja go t̄swa ga Siliki. Ka t̄satši le lengwe ge a le ka ngwakong, wa mothepa a bona borifi. A topa borifi bjowe a bo bala a hwetsana gore bo t̄swa bo le ga Siliki. Bo bolabola t̄sa mabapi le kwano ya bona. A bit̄sa moredi wa gagwe a mmutsiša gore borifi bo t̄swa bo le kae. A re bo t̄swa bo le ga Siliki. Bjale papagwe a ômanya moredi wa gagwe a mmotsa gore bororo a ke bo nyake ba ile ba go gana. Bjale lehono go tsene Magomane o kwane naē. Re lebeletše yēna fēla mo a ke nyake goba ke se ka t̄sa marētē a matlabo nna. A mo tlogēla a le bjale.

830 1926 Morufane le bo mmagwe ba di kwa ge a ômanya moredi. Dikomanyo t̄sewe ba di beya pelong t̄sa se ke t̄sa bolwabolwa ka lona let̄satši lewe. Ditaba t̄se t̄sa go swara borifi le go tla ga Siliki ke t̄sa pele t̄sa go nwiwa ga bjala bja setlhare ke t̄sa ka morago. Mosadi yola wa ga sebaše e sa lex a t̄seye sephēphē sela e ū a se buise. Morufane a t̄wela pele le go kwana nabo. Sa ka pelong ga thwaledi ga se tsebji se tseba ke mong thwaledi. Ka t̄satši le lengwe ba thôma go ômana. Go ômana Malehu le mmatswala wa gagwe. Moredi Morufane a tsemela dikomani t̄sewe. Mmatswala a bot̄sa ngwetsi ge a ile a loya Mathsangwane le ge lehono a t̄shetše setlhare ka gare ga bjala a nyaka go bolaya monna wa gagwe. Monna le yēna a tsenela mowe dikomanong o ūma le mosadi. A baka ba lwa, ba ile ba fo ômana fēla.

1927 Malehu a tloga a ya ga gabu go ba beba boloi bja gagwe. Bjare go sa a botša monna gore o kwile ge mmago le kgaitšedi ya gagu ba re nna ke nna moloi, ke bolaile Mathsangwane a re ke di kwile. Bjale wena o reng ka baka lataba cwe. Ke taba mogatšaka, ka gobane ke e ba dulago ba e bolabola. Bjale ka ge le nna o mpôna ke nna motho mosegare bošego ke molwetši. Sepela o bitše Manyobotlhane a tle re mo romê re kwe gore ba tla bolabola gore ke tša bjala goba aowa. A ya a mmitsa a tla.

1928 Ba roma Matsebe (Manyobotlhane) bo baka. Ba re re letše re ômana fa, ka mabanyana bjale kgaitšedi le mma ba thomile mosadi wa ka boloi ba re o wa loya. O loile Mathsangwane o bile o tshetše sehlare bjäleng o nyaka go bolaya nna. Bjale sepela o butšise gore ke nnete mosadi o wa loya. A ya ka mowe lapeng la mokgekolo a fitlhetsa mantšu awe. Bakeng sa go fetola sebaka ba thôma go ômana gape. Sebaka sa tloga ka go tshaba se ya sa ba botša gore ke buile fêla le dikômanô. Bjale mosadi a re go tla feletsa ka goreng. Ka go riale mowen na ke ya ga gesu go tsibiša betswedi ba ka boloi bjo bjaka. Dia kwala mogatšaka o swanetše go ya go ba botša ka gobane ga go na nannase. Sebaka sa re ke nnete go thibâla motho o thibâlwâ ka lentšu. Ke moka a napa a tloga a ya ga gabu.

832 1929 Malehu o anêgela ba gabu boloi bja gagwe. Ke tlile mo go lebega boloi bja ka. Ba nthomile boloi ke thomile ke mmatswala le moredi wa gagwe ba re ke bolaile Mathsangwane ka dithuri. Taba ya bobedi ba re nna ke tshelatše monna wa ka setlhare ka bjäleng. Bjale ka moswara ge bo sele ka beromela sebaka sa go ba butšisa. Sebaka se ile sa boyo fêla le dikômanô. Bjale ka ge ke rometsa sebaka ba sa mo fetola selo. Ke ge ke botša monna gore ke a tloga ko botša batswadi ba ka a re ke tle. Ke tšera tsewe ke tswilego ke di rwalo. Boloi ke teba e kgolo dula ke sa bitše ba gesu a napa a tšama

K34/82

a ba bitsa. Ba tla ba kgobekana le lona letšatši lewe.

Bjale a ba anegela ka ôna mokgwa o wa gôdimô.

1930 Ba ya go kwa boloi bja ngwana wa bona. Ba ile ba se ke ba romêla sebaka ba napa ba ya naê gore ba yo kwa boloi bjowe. Ba fitlha ba hwetsana Kgorane le yêna Mangwedi le moredi Morufane. Ba dumedišana bjale ka morago ga ditumedišano ba thôma gore re tlide mo ke ditaba tše tše ngwana yo.

833 Bjale mokgonyana a re ke a di kwa ba ga makgolo. Lehono letšatši le tlhabile le mong wa motse ga gona mo. Gomang le tla re ka moswana la boyo. Le nna ke tla ba ke topeletše banna bawe ba lego gona. Ba goma ba † ſiya moredi wa bona monneng wa gagwe, ka baka la gore a balwa.

1931 Ka moswana ba tsogela ba ya ba kopana mong wa motse a se ke a bônala. Bjale mogolo wa gago o kae, o wa mmakatše kganthe ka moswanyana o mongwe le o mongwe o no fêla a tsogela ka mono. A roma morwa wa gagwe go mmitsa. A ya a mmitsa a boyo naê. A fitlha ka gore bolabolang ke nyaka go tloga. A ka a fetola ke motho mowe polabolong ya gagwe. O bolabola ka mokgwa owe ka baka la gore pelo ya gagwe e tletsé. O ſetše a kwile taba, ya gore ba gopotsé leina la mosadi wa gagwe, le gopolwa kganthe o kwile.

1932 Sokane ke tlide mo mabapi le dillo tše ngwana yo. Ke bôna a nkewela kowa gae, ga ka. Ge a fitlhile o mpotša gore lena ba ga Jasi le mo thomile boloi. Le re o loile Mathsangwane. Bjale ke tlide mo go nyaka go kwa boloi bjowe bja gagwe. A dula fase.

834 1933 Malehu ke nnate batewadi ba ka ba tšobega bega ke nna. Ka baka la boloi bja ka bja go loya Mathsangwane. Bjale ka go riale mowe nna ka tsoga ke ba romêla Matsebe gore a yo mputšisetše boloi bjowe bja ka. Ge a ile a ba butša lentšu lewe ba napa ba thôma go rogana. Sebaka sa boyo le mantšu a maroga. Lentšu le ba mo filego lona la tlhoka. Bjale ke

RM/

ge ke ke botša monna wa ka gore ko botša ba gesu bjale ka ge ke sa kwe lentšu. Ke ge a a mpotša gore sepela ke ya ke ba botša bjale ka ge le ba bôna-mo. Ke nyaka go kwa boloi bjowe bja ka le batswadi ba ka ba theletšitše ka ditšebé tša bona. Ke moka ke feditše.

1934 Mangwedi mmatswala a Malehu ditaba tšewe a di bolabolago ka moka ga tšôna o bolabola maka. Go ômana gona re ômane ke yêna a go fo ntatella ka lapeng la ka. A mpotša ge ke loile Mathsangwane ke šetše ke ija dikgomo tša bona ba gagwe. Bjale nna ka re o bolailo ke wena wa goba wa latlha ditšwaro. Ke moka ra no ômana ka mokgwa owe. Ke ge ka moswana a nthômela sebaka. Ke fetola gore taba tša dikômanô a se tša go šadiwa morago. Ke moka ke mowe ke tsebago gona.

835

1935 Kgolane dipolabolo tša gagwe. Ke kwile ge yo kgaitšedi le mma ba ômenya mosadi wa ka ba mo râla gore ke moloi. Ba bolabola gore o loile mogatša mogolo wa ka. Yêna mosadi yo o bile a latlha ditšwaro tša gagwe. Bjale taba ya go ntsentšha mowe matlatleng a bona. Ke bakeng la kgaitšedi ya ka a re go mosadi wa ka o wa loya o bile o tšetše setlhare ka bjaleng. Setlhare sa go bolaya nna, yêna a šale a ija dikgomo tša baredi. Nna ka mmotša ge ba bogadi ba mo rakile bogadi ka baka la go se kwe ga gagwe. Bjale nna ka mo amogela ke re ke ngwana wa mma a ka se ke a fo tlhaka ke sa phela. Ka mo agôla ngwako le bjala goba morula e e šu a ke a mpha go nteboga ka mokgwa owe, ke mo phuthilego ka ôna. Nna ke re lerumu ls ka le tšwa go yêna kgaitšedi ya ka. Ke yêra a tshetšego setlhare o re o nyaka go mpolaya a šale a tšeaya moredi wa ka. Le ge go tshetše ba ga sebaše a ke na taba nabo, ka gobane badimo ba rapa ke yêna. Tlhôgô ya taba morwa wa yo kgaitšedi o nyaka go tšeaya ngwana yo wa ka. Kganthe nna a ka ka ka ba utamšla ke ile ka ba botša gore masogana a ntswenya. Ba fetola ka gore a tšekiye. Ke ge a kwana le ngwana wa Magomane. Bjale ba gomile ba re ba

mo nyska ke a šitwa a ke nyaka bojela pele. Ka go riale mowe kgaitšedi o tšama a nthapela manong a gore a mpolaē, a šale a tšeya ngwana yo wa ka. Ke moka ke feditše.

1936 Morufane nna ke tsenetše mowe dikomanong tša bons ka baka la gore ke kgale ba tšama ba rēpana ka nna. Ba re nna ke nyaka go bolaya monwi wa setlhare ke nyaka go šala ke tšeya moredi wa gagwe. Bjale nna ka re ke yēna mosadi wa gagwe yowe a tšhetšego setlhare ka gobane awe a tšwago a rwele ke nna a na setlhare. Ke mowe nna ke go tsabago ditopella tšewe dintši tšona a ke di tsebe. Bjale bjona ke ile ka bo bôna bo na le setlhare. Bjale mosadi yowe wa ga Jebara ke ile ka mmôna o ile a tla. A fitlha ka mano a go nyaka seke sa gwe ga yo kgaitšedi. Ka morago ga mowe ke ge a re mapotlēlo a ile a fitlha gabotsé ke dumēla ke mmotsa gore le lengwe le pjatlegile. Go šetše semētlana bjale sona se na le setlhare ka gare. Ba tšeya ba mo šupa ke moka a butšisa sethibo re nyakela a tšeya a tloga naso. A šiya mantšu a gore ke sa yo tšama ke kwella fêla ke tla tla ke lebotša. Ge ke ile ka phēpēla le tla tla le di kwa. Ke moka a napa a tloga bjale le lehono e ū re mmône a tlilo re botša. Ke moka ke feditše.

837

1937 Ditaba tša ge fêlwa banna bawe ba lego mowe. Ditaba di a kwala bjale di a fatlha ka baka la gore ke taba tše pedi. Taba ya pele ke taba ya go loiwa ga Mathsangwane. Ya bobedi ke ya setlhare sa go nwewa. Le ya go nyaka go tšeya mothepa le yôna ke e ngwe taba. Bjale ditaba ka moka re swanetše go di tlôgela. Re rakišeng taba ya mamundi. Ka gobane sello sa mamundi sere mmatswala o nthomile boloi Kgolane ga se mamundi le yôna kgaitšedi ya gagwe. Ya bôna taba e tla no kwiwa ge nke yo mongwe wa bona o na le pelslo. Re swanetše go wêla kwaleng ga mo tlhêla wa mamundi. Ka gobane batswadi ba mamundi le bona ba nyaka go kwa boloi bja ngwana wa bona.

- 838 1938 Mangwedi o na le phôsô yo mogolo ga raloke le bana. Go riale ke banna ba ba goba ba le mowe lekgotleng lewe la goba le le mowe. Rapêla ngwetsí wa gago. Phôsô ya gago ke gore wa se ke wa boetsá lentšu fase ge a be a go rometše sebaka. Taba ewe ke phôsô nka be o re nannase. Sepela bonyela mpja a roma motho gore ke ya rapêla. A ntšha pudi ya go rapêla bjale ba ga sokane ba bega ngwana wa bona. A re di tseba ke lena. Bjale ba re taba ya boloi ke taba e kgolo bjale ka go e le mathôma ga go na taba. Pudi e yfna ke moka e ya bolaiwa. Wena Malehu o iša pelo fase o se ke wa iša pelo ya gago kgolé. Jala o wa peela monna wa gago. Ke moka ditaba tša ntshé tša fêla di tla mowe.
- 1939 Bjale ka ditaba tša Mankepeng Lokweng le Mogaugau ngwana Reganya. Mosadi yo o be a lebane mogolo wa Mankepeng. Bjale a hwa e sa le mosogana. Moratho a ſala a motseyo. Ke monna wa go se nwe bjala bjale mosadi o wa nwa. Ge a ile bjäleng o napa a ile o boyo ka mokgwa owe a ratago. A se na taba naâ, a dira ka mokgwa owe, a ratago ka ôna. Dijo a tšama a ija mo bathong ka gobane o be a ssapee. Le gona a ra le matepa, a re bušwa bja lotša a ke di. Ke nyaka bja leheya. O bolabol a bušwa bja leheya e le gore o bôna gabotse gore bušwa bja leheya o tla ya a reka bupi ka lebenkeleng. A dira ka mokgwa owe mosadi wa gagwe a ratago ka ôna.
- 1940 Go rogaka mmatswala wa gagwe. Tšatši le lengwe le le lengwe, ge a etšwa bjäleng o no tlhwa a roga mmatswala wa gagwe, ka mokgwa owe a ka kgonago ka ôna. Go se na motho yowe a mmolabudisago. Ka tšatši le lengwe lehodu la ya la utswa mabêlê a Lekopo, ke mogadibo wa Mogaugau. Lekopo ke poya bogadi o tlugile go monna wa gagwe o tlide o dutši ga batswadi ba gagwe. Bjale mogadibo wa gagwe o dula a roga le yêna. Kgadi a e dule ka motseng ya dula ka motseng metse e a rutlwa. Lerobo ka moka ga lona, le dira ke yêna Lekopo

le mogadibo wa gagwe. Bjale monna o be a sa di tlhokomele a fêla a re ke tša mabjala.

840 1941 Mmetswala wa gagwe a re nna ke nna sekgotlêlô. Ke sekgotlêlô ka baka la go tlhôka ngwana. Ga ke tele nabo mabjeleng, fêla ge motho a etšwa a hoše merorobe ya gagwe o tlilo êma nna legwêtê. Morwa wa gagwe o thaleletsitse dipolabolo tša mmagwe. A gopola a hwetšana di mo tlhomola pelo. Ka gobane o re go bolabola a fêla a napola fase ka monwana. A fêla a re modimo nka be o nkwa wa tla wa ntseyal go tlhwa ke lla, ke motlhako. Bjale yo mogolo a nyake go dula a dira ka mokgwa owe motseng o baka dididi. A no fêla a etla a rogane a sa mmolabudiši. Mogaugau a se mong leina la gagwe mong leina la gagwe ke Kwekwe.

1942 Go sinyiwa ga mabêlê a Lekopo. A sinyiwa ke monna yo mongwe wa ngaka wa ga Masabêlê. Pele ga gore a sinye Kwekwe o ile a kgopêla setlhare ga Mašabêlê. A mmotsa gore o tla tla o tseyal. Mamondi wa go utswetšwa mabêlê wa mabêlê a ya pele a ye a sinya mowe tshemong. A mmotsa gore gwa se ke gwa ba le motho ka o tee yowe a swaratségo go kga morôgô. O ba botše ka moka ba motse wa geno. A ya a ba botše ka moka ga bôna.

841 1943 Mogaugau a ya a tseyal setlharc sela a go kgopêla. Kganthe o bakile bonyonyo. Bonyonyo ke mereto ya dipêba. Betlhankana ba re ge ba di êpe ba hwetša a mowe di yago di rotela gona ke moka ba kgotla mereto ya tsona ka menwana ba dupa. Ge ba o kwa e nkga ba re di gona, ba di dupišana ka moka ga bôna. Gore yo mongwe le yo mongwe wa bona a kgolwe gore dipêba di gona. Bjale ba êpe ba na le matla. Bjale poya bogadi a re mabêlê a ka a utswitše ke mogadibo. Ka baka la gore a ya mowe ngakeng ewe e ilego ya sinya. Go bonagala gabotse gore o tso mo tlhabêla.

1944 Mankepeng a tiya mosadi ka baca la maroga. Ge ba bolabola mebapi le go mo tlhabêla ke moka ba thôma go

K34/82

ômâna le mogadibo wa gagwe. Ba ômâna mosegare ba le dinong tša merula. Mokgekolo ga gôna gammôgô le monna. Ka mabanyana ge ba tšo boyo ke moka o thôma go ragaka mmatswala wa gagwe. A ba balla le bana ba go hwa. Maroga awe a ile a tlhomola mmatswala wa gagwe pelo. Ka baka la go tlhoka matla a thôna go fo lla. Morwa wa gagwe a tlala ke pelo a tiya mosadi wa gagwe ka mokgwa o mošoro. Gwa tlhoka le motho ka u tee yowe a lamolago. A kgolwa ka noši a mo lesetša.

1945 A tšhabela ga batswadi go ba bega bohodu bja gagwe le teiwa. Ka nnate a tiya o di yo bolaya. Ba bitsana bona beng ba ga Raganya ba kgobakana. Ba mmutsîsa molato wa gagwe ge a teiwe ka mokgwa o. A ba botša gore ke hwela go utswa. Ke bolaišetše ke kgaitšedi ya monna wa ka. O nthomile go utswa o re ke nna yowe ke tšo utswago mabêlê agwe. Bjale ge re ôna ke ge kgaitšedi ya gagwe e tšwa e rwele lepara a tlilo ntiya ka lona. Gore ke tšona, ga gwa ka gwa ba le motho ka o tee yowe a ilego a lamola mowen tweng ya rena. O ile a tiya a kgolwa ka mokgwa owe a kgolwago ka ôna, a ntesetše. Ka kwa lentšu le re, o upile. Ke ge ke tšhaba ke etla mo. Ke moka ke feditše.

843 1946 Re swanetše go ya ro okwa ka noši. Ba româ se aka sa go ya ga mokgonyana. Ba re go sona o ba botše ka moswana e sa le ka moswanyana ke rena bawé re a tla. Re nyaka go tlilo kwa gore ngwana wa rena o hwelang. A bitsa ba gabu le bona ba be gona. Sebaka sa ya sa fitlhâ sa fitlhetsa mantšu awe. Mokgonyana a re di a kwala ke lebugile, ka mokgwa o ba ga makgolo ba bolabotšego ka ôna. Sepela o ba botše ba tla le nna ba gesu ke tla ba tsibiša. A goma a ya a ba botše gore mokgonyana wa lena o itše golokile tlâng.

1947 Dipolabolo tša Kwekwe. Ka moswana ba re go tsoga ba welatsela, ba ya ba hwetšana ba ga Lokweng le bona ba kgobakana. Re fitlhile re nyaka go kwa molato wa ngwana wa

844

rena. Di a kwala a bolabole re mo kwe. O wa di kwa, bolsbola. Kwekwe nna a ke tsebe molato wa ka gore keng, le monna yo wa ka. Ke no bôna a etswa ka ngwako a etla a ntiya. Go ômana re ômâne le mmatswala le mogadibo wa ka. Re ômanela mabapi, le bohodu bja ka, bjowe ba nthârago ba re ke utswitše mabêlê a mogadibo. Molato ke ile ka kgopêla setlhare ga ngaka ewe ya go sinya pele ga gore a yo sinya bjale a re ke sa tâma ke nyakêla ke tla tla ke go fa. Bjale ka tâsatši le lengwe ka kwa a re o tle o tsee setlhare sela. Ka ya ka tâsey. Go tloga ka lona letâsatši lewe ke moka ba re go tso utswa nna, ke be ke ile ga ngaka go tlhabêlwa setlhare sa gore sa se ke sa ntswara. Ke moka ke feditše.

1948 Dipolabolo tâ Mankepeng pêbana ya mmakatshotlhô setlhaga e beya manteleng. Ditaba tâsewe a di bolabolago ka moka ga tâsona, nna ga ke di tsebe ka bakes la gore mowe botagweng bja bona nna a ke be nabo gammôgô le mokgekolo yo. Gana lehono ba ga makgolo le ka tloga le ngwana yo wa lena e tla re beke e sesu ya fêla le tla ba le šetše le tennwe ke tâ gagwe. Mollô o fiša yo a o ôrago. Nna ke tlwaetše tâ go ja a ke fagale ke motho. Ke tâma ke ja malapeng a banna ba bangwe, tâ nke go nna a ke na mosadi. A ke ôna molaô. Lehono a nwa bjala re tliro lalo re thibile ditsebe a rogana ka mokgwa owe a ka kgonago a roga mma. Taba kgolo ke re e ke le mpotše gore ke molaô wa gore ke tâsamê ke ngathêlwa diatleng mosadi a le gona, e noba matswanetsha ngwako. Gona le ditopelane tâ dintsi bjale nka se ke ka di bolabola. Bjale ka ge le nkwi le ge ke re pêbana ya mma- katshotlhô se tlhaga e be ya manteleng. Tlhalošo ke gore ditopelane tâsewe di tloga ka letâsatši le letâsatši, di beiwa pelong. Bjale ka polabolo ya setlhare mosadi o wa kgopêla setlhare kantle le monna. Ke moteile ka bakes la go se nkaphle tâ go ja. Ke moka ke feditše.

845

1949 Ba bôna phôsô gôdimo ga ngwana wa bôna. Taba a ba emelle lena ba ga Raganya go riale ke Mabjale yowe a dulago le ba ga Lokweng kgaufsi. Ke nnete e sita le rena re a thibo ditsebe ge malešapane a ômana. Le tsa go ja a fage nna ge ke fela ke mmona a ija le rena ke be ke gopola gore o na le dipelo o bôna ga re šeba ka nama. Kganthe ga go bjale le motlheng re šeba ka mokhuša, ke fo bôna a ija. Monna yo wa ga Lokweng o wa tlhaka a na mosadi. Ga rex emelle re a kwa gore ngwana yo rena o na le phôsô. Monna o tsuya mosadi a direla gore a tle a mo apeele. Ge o ka tsoga wa boyo wa tla wa re botša maka a mabjale re tla go tiya. Ke moka ditaba tsa bona tsa fêla di etla mowe.

846

1950 Molaudiši wa ditaba Mabjale Mabakane o tswaletswe monageng e. Mphatho wa gagwe ke letuba (matuba). A re go tloga ka lona letšatši lewe a apeela monna wa gagwe tsa go ja. Mašapa ka moka a fêla a kwana le mmatswala wa gagwe. A latlha le mokgwa wa go gôrôga bošego a gôrôga le ba bangwe basadi ge ba gôrôga. Kgati ka tsatši le lengwe e ya laya Kwekwe ke mosadi bjale o bjale ka basadi ba bangwe.

Temana ya 3 mosadi wa go se tlhokomèle tsa lapa.

1951 Go se tlhokomele tsa lapa ke taba e ngwe e ya ya ya dira phapano magareng a monna le mosadi wa gagwe. Mediro ya lapa ke e mintši ka go riale mowe mosadi o swanetsé go leka ka matla go dira mediro ewe ka moka ga yona. Lapa le ngwako ge e le tše dibotse di wiša pelo. Bjale ge lapa le ngwako e le tše dibotse di swanetsé go swanetsana le dijo tsa lona. Mosadi a ka kgona go apeya tsa go ja yaba lapa la gagwe le na le ditšhila ga tsa botsefala le tsona dijô. Ka baka la gore le tla ba le ija le tupela ke leretha. Dikgogo ke mašaedi bjale mosadi ga e le lešaedi le tsona di napa di oketša bošaedi bja gagwe ka go nya masepa a tsona lapeng. Ka baka la gore a kgone go inama o tla hwetšana a ſišimiša.

847

RM/

848

1952 Mosadi we lija ka pitsa ke mosadi wa lehuhudi. Ge a bone sejo se se botse a nyake le go ſupa monna gammogô le bana. Bjale mosadi wa mohuta owo o no dula a fepana le monna wa gagwe, ge a ka mo lemoga. Go na le letſatſi le mosadi a ka yago ga gabu a hwetſana go na le nama. Ba mo ngwathela a tswa a rwele. Bjale ba no e bona fela ge a etswa a rwele mowe e lewago ya se ke ya boniwa. Bjale ka kgogo nama ya kgogo e na le molao. Nama ya go lewa ke monna ke sekoro (mokhukhuthô) mafafelo menatla, molala le sekewe. Ke tšona dinama tſewe di lewago ke monna. Tša go ja ke mosadi le bana ke dirope, mahuba, la mafafelo a go ſimuga mahubeng. Motlhankana o ja seripa se sengwe sa molala le tlhogô ya kgogo. Mae le ona a swanelwa go lewa ke mosadi. Empa basadi ba li ja ka pitsa ba nyaka kudu go ja nama tša go lebana banna. Go bjale ka nama ya marapo a ya swanelwa go lewa ke mosadi. Telo ya monna e swanetſwe go tlhatswiwa.

1953 Bjale ka mosadi yo Mphodi le Matale Mongale. Motšwi wa dikgomo tša go tšeaya Mphodi ke Mathethô. Ke dikgomo tša moredi wa gagwe Mašabele. Bjale go na le ngwana yowé Matale le yêna ke ngwana wa Mokoto, ke mogadikane wa Mathethô. Bjale ke ge Mathethô a hwetſana dikgomo tſewe tša go nyala moredi wa gagwe a tšeaya Mphodi. O be a nyaka go tsoša lapa la gagwe ka gobane o ile a ba le ngwana wa mosetsana ke o tee. Monna yowé a swanetšego go tsena ka ngwakong wa mosadi gwaba Matale. A tsena ka ngwakong wa gagwe. Mong mosadi wa go tšeaya ke Mokoto ke Malapane ke mosadi wa Matale.

1954 Matale o na le basadi ba babedi Malapane le Mphodi. Bjale ba mo tšeisa yo mongwe mosadi Matšorokane ke la dikwêrô mong leina la gagwe ke Masegabu. Bjale o na le basadi ba bararo. Mosadi wa go tšeiva pele ke Malapane ngwana Malapane. Wa bobedi ke Mphodi wa boraro ke Masegabu. Mosadi wa bone ke Marore ngwana Mongale. Kgomo tša ranngwane ntšeaya kgomo di bole ſakeng.

849

RM/

K34/82

1955 Mphodi yaba mosadi wa letša kapitsa. Medirong ka moka ya lapa le ngwako o be a e dira ka mokgwa wa molaô. Bjale phôšô ya gagwe ge a bolaile kgogo o fakella monna kgoto (sekoro) le monatla fêla. Bjale a fo ya a ija a sa mmutsîši kganthe ke moka o napa a mo dira mosadi wa le-ja-ka-pitsa. A ka a mo kgala ge a ile a ja sekwekgwe. Ka tšatši le len/we a bolaya kgogo. Kgogo ewe a ya ka ya bôna ke motho mowe e lewilago gona. A ija ke moka a e fetša. Monna o ile ge a fitlha a dira se nkego o be a se gona mo gae. A tšens ka ngwakong o tšeela monna bušwa. A thôma go makala ge a le ka gare ga ngwako.

1956 A bitša Marwale a raba, morogô wa papago o ile kae, a ke tsebe mma. Bjeng ke sa diyo tšwa go tloga mo, bjale go šetše gwa tsena mang, a ke tsebe. Ke tla le tia ge le dira ka mokgwa o, le lêma pelo. A ke nyake bana ba go utswa nna. Ke be ke bolaile kgogo, bjale ka ba šebetsa ya bôna. O botša monna ge a riale. Monna a re ga go nataba, ga ba latlha ba llê. Ba tlwaâla a ke nyake bana ba mohuta o. Monna a goma a boêla morago a sa ja bušwa bjowe. A re ga ke modikana a jago moratha.

850

1957 Ke manô a go reka monna ka ngwakong wa gagwe. Ke moragox a bolaya e ngwe, kgogo a dira bjale ka ela ya pele. A thôma go rogaka bana bjale ka pele. Monna a re go bônagala gore wena a o sa nyaka go ntsolâla. Bjale nka se ke ka go tiya ka baka la morôgô owe wa gago. Wena mong ka noši o diyo ba mosadi wa le-ja-ka-pitsa. Ka go riale mowe o se ke wa belaela ka gore nna a ke je dijô tša gago. Nna nka se ke ka kgôna go ja moratha a ke modikana. Phôšô ke diriša ke bana, bana ba utswa le bogadi ba tlo fo ya ba dira bjale.

1958 A lesetsa go ja dijo tša gagwe le go ya ka ngwakong wa gagwe. Motlheng a apeile morogô wa matlhare bana e be ba sa utswi, e be ba utswa fêla motlheng e le morogô wa nama. A napa a ngaletsa le go ya ka lapeng la mosadi.

RM/

Lehufa la mosadi la tuka a re o tlile o mponetsé bjale o
851 ntlogetše. Monna a re molato a se wa ka ke wa gago.

Modirô wa bošego o nyaka ge motho a hose bjale nna nka se
ke ka kgôna go tla go tšena ngwakong wa gago ke sa ja tša
go ja. Go bônagala gore le a nthaka a o rake ke motho.

1959 A rutla motse wa gagwe a tloga. Pele ga go namâla
ngwako godimo ba dira gore ba kgobakane se a na Mongale.
Gore ba kwe gore molato keng ge a nyaka go tswa ka motseng.
Ke molsô e be ba ka se fo tsena ka mowe motseng wa mokga-
labje yowe wa ga Mongale, ba rutla ngwako kantle le gore
mong ngwako a tsebe. Ka gobane mong wa ngwako ke yêna
Motala o agile ke yêna.

1960 Ke boetśitše maoto moragô ka baka la moratha. Mosadi
o ile go tloga a ya ga Matšoko tša Mongale go mmotsa gore
monna a tle ka ngwakong wa ka. Ka baka lewe nna ke nyaka
go ba tšwela ke bone wa ka mmoto ke dulé go ñna. Molato
keng a ke tsebe gore molato keng. Taba e ke tsebago ke
gore ke kile ka bolaya kgogo, bjale bana ba šala ba utswa
morogô owe. Ka goma ka bolaya e ngwe le yôna ba šala ba
852 utswa. Ke ge a mpotše gore yêna go tloga lehono o boetsa
maoto morago ka baka la gore o ile nka se ke ka ja moratha
a ke mmundi. Ke a bona molato wa gona ke o nowe.

1967 Matšokotsa a tloga le moasadi a ya naë go kwa gore
molato keng. Ke tlile mo Mongale ka baka la mosadi yo. Ke
no bona a fitlha kwa gae ga ka. O bolabola gore wena a o
tle ka ngwakong wa gagwe. Bjale ka go riale mowe o nyaka
go rutla ngwako wa gagwe a yo bona wa gagwe mmoto a dulé.
Dia kwala motho ga thibelwe sefate, fêla nka se ke ka go
botša selo gana bjale. Taba kgolo ke re a sepe le a yo
botša ba gabu e be bôna ba tlago go kwa phapanô ya rena.
O wa di kwa mosadi ke a di kwa ke tla ya go ba botša.

1962 Mphodi ke ngwana Maphoru a ya a tsibiša batswadi taba
e. Batswadi ba gagwe e be ba dulé kgolé, Mankêlé. A

phara taba a ba lata a ya a ba botša taba ewe. Dia kwala robala e tla re ka moswana ra ya nago ro o kwa taba ewe.

Le nna ke sa tsáma ke botša banna ba se ba kae, ba yo nkwiša taba ewe. A dira bjale a botša banna ba se ba kae, bawé ba swanetségo go mo kwíša taba ewe.

1963 Ka moswana ba wela tsela. Ka baka la bokgolé ba tsoga ba faga tša go ja e sa le ka moswanyana. Ke gobane ba tsibile gabotse gore ba tlilo fitlha mosegare. Ditaba e ka se be tša lehono le se ke la re sepidiša ka metla re swaretše go sevela re khutša. Aowa ba sepela mosepele o mmotse wa go sepele ba khutša. Mosegare o mogolo ba tšena. Ke lebaka la madula gae ba ba hwetšana ba le góra gae. Bjale ba ba tsibiša gore re tlile mo ka baka la taba tša ngwana yo. Ba botša Matšokotša gore a yo botša Motala. A ya a mmotša bjale a re di a kwala re tla di bôna ka moswana e sa le ka moswanyana. Aowa ba kwana ka mokgwa owe ba re moso ga o na lešidi, ke moka ke gona bosele.

1964 Tsoga o jê malekane di tla le meso ga di tsibji. Ke moka ba tsoga ba ya ba kgobakana kgorong ya Motala. Le bôna ba ga Mongale ba fitlha. Aowa a gwa ka gwa ba le phuthi šala le le naka. Bjale ba ga Maphoru ba re go Matšokotša o ka ba botša bo sele, re nyaka goba re ekwa ditaba. A tsibiša ba ga Mongale, bjale bôna ba tsibiša Motala. A re ke a di kwa fêla mogolo golo yo mongwe o re nonyana go lla e e tlhubjago. A ka thaila ra mo kwa.

1965 Mphodi nna ke makatša ke monna yo wa ka a sa tla ka ngwakong wa ka le tša go ja a sa ja. A ke tsebe gore molato keng. Ka baka lewe ke bôna gabotse gore o nthaka mo motseng wa gagwe. Ke ge ke ya ga Matšokotša ke mmotša taba e. Bjale ke e-tla naê mo. A fetola ka gore bokaone ke gore ko bitsa batswadi ba ka ke ge ke phara ke tlilo le bitsa. Bjale taba e ke ilego ka e bôna ke taba ya nama ya kgogo. Ke ile ka bolaya kgogo, bjale bana ba šala ba

K34/82

šebolla morôgô wa mokgalabje yo. Ka goma ka boleya e ngwe ba goma ba šebolla. Bjale ke ge a boetsa maoto a gagwe morago. A bolabola gore yêna a se mo dikana e ka se ke a ja moratha. Ke moka ke feditse. Kgopolو ya ka e ngwe e be e le ya go rutla matopa wa ka ka tloga, ka bôna wa ka mmoto ka dula.

855 1966 Motala ke thabile kudu ge go tlile lena batswadi ba mosadi. Ngwana yo wa lena yo, ke mosadi wa leja-ka-pitsa. A ke mo sebe le yêna o wa di kwa. Ga go na taba e ngwe ewe ke fapanago naê ka yôna. Taba kgolo ke gana goba nna modikana ka ja moratha. Motlheng a šebago ka nama nna bjaka buswa ke moratha bjale nna moleô owe a ke kwane nañ. Mosebetho wa bosegó wa banna le basadi o sebêtwa ka mpa go hora. Ke nnete dijo tsa ngwana wa lena a ke sa ja le ka ngwakong wa gagwe le go ya a ke sa ya. Ke dirile gore a tlê a libitše le tlê le kwê bošaedi bja ngwana wa lena. Go ba bošaedi ke bja ka le se ke la ntshaba le mpotše. Ke tshabale go mo dumella gore a tiê dintlo tsa gagwe, kantle le gore le lena le kwê le go tseba. Morena ke moka ke feditše.

1967 Banna ba loma senkô, ba re tuu, kudu baga Maphoru. Ditaba tsa ngwana wa lena šediwe ba ga Maphoru. Re a di kwa bjale dia swabisá. Gela re di tsebe gore ditaba di ka mokgwa owe, le go tla nka be re sa tla. Re gopola basadi bawe re nego nabo malapeng a rena, ga ba bjale ka yo ngwana wa rena. Ga go na motho yo a ka kgotlelago. Mokgalabje yo wa ga Mongale o lokile ge e be e le ba bargwe nka be ba teile. Bjale ditaba tsa mohuta o a se tsa go kwa ke batswadi.

1968 Ditayô godimo ga mosadi o laya ke batswadi ba gagwe ba re o wa bona ge la a be a go teile, nka be le go bolabola re ka se ke ra bolabola. E be re tla no topa mapara a rena ra tloga. Bjale re bolabola ka baka la gore a go tiya.

RM/

K34/82

Papagwe a re a wa bêlêga ke nna ela madi e be e le a ka o be o ka se ke wa dira, ka mokgwa o o dirago ka ôna. Taba ya mohuta o a ke nyake gore ke tsoge ke sa e kwile e be la mathômo le mafello. Ge nke o furile ke motho o nape o latlhe. Motho yo ke monna wa gago. Mosadi a topa nonyana o topela monna. Wa bêka mogwapa wa beya o beetse monna. Wa peya mae o wa peetsha monna e x seng wena, mosadi a ji mae. Le ditaba tsa tsewe o di bolabolago tsa go dula mmotong wa gago a ke di nyake. O mpja ngwanaka e re go go ja selo ya latswa melomo. Ke moka ſalang gabotse ba ga Mongale ba tseye mapara a bona ba tloga.

857 1969 Ba laile bokwago a latlha bohuhudi. A dira bjale ka basadi ba bangwe. Monna a mo rata bjale ka ge a rata ba bangwe basadi. Batswadi ba kwa le ge ba le kgole gore ngwana wa bona o dira tse dibotse bjale. Le bona dipelo tsa bona tsa ba tse ditshweu. Bjale batswadi ba mosadi ba dira bjala bjo bontsi. Ba kgopela barwadi ba rwala ba tla go phumula bošaedi bja ngwana wa bona.

1970 A ba tlhabela kgomo. E be ba twele magapa a phethago menwana mmedi le sefolo. Ka bate la bokgole erile ge letsufi le thoma go swara ba okwa mokgoši o tlhabja. Mokgoši wa ai-aii, bo a tsena ga Mongale wa molapong. Basadi ba motse ba tswa ka malapeng a bona ba ya go gatlanetsha bjala. Ba gatlanetsha ba twadi ke moka ba ya ba bo rorela ka lapeng la Mphodi. Ba tsentsha maduma a bona ga Mongale. Ba re Maphoru o re maduma. Mongale a amogela maduma a bona. Ba ba apeela tsa go ja ba ja. Ka morago ga mo ba lle ba ba fa sefolo sela ba nwa. Le bona ba tseye legapa le lengwe ba nwa. Ke bošego re tla bonana na beng ka moswana.

858 1971 Ke nnete o swanetše go ba tlhabela kgomo ka go riale ke go ſupa bo makgolo wa gago gore kwano e gona. Ke molaō wa gore ge mothepe goba mosadi a ile a dira bošaedi bogadi.

K34/82

Batswadi ba tla ba bona bośaedi bja ngwana wa bōna. Bjale ba mo kgalemela mowe bośaeding bja gagwe, a ba kwa. Ba swanetše go neśa pule e tle e thibē segolo sa moredi wa bōna. Pula ke bjala bjowe bjo phumulago bośaedi bja ngwana wa bona. Ka moswana a bitśa ba kgoro ya bona, ba ga Mongale ba kgobakana. A ba begela taba ewe. Ba re ba ga makgolo wa gago ba dirile gabotse ba šupa gore medirō ya mosadi a etśwe go bona. Wa bona ke go aga motse ke tséna di aga metse tše. Ditseba ke wena Mongale. Kgopoloo ya ka ke go ba tlhabēla kgomo. Ba re di a kwala.

859

1972 Ba botśa sebaka sa bona gore sepela o ba botśe morōgō wa bona ke kgomo. A ya a ba botśa ba leboga. Ba re a ba re nyakelle motlhabi. A boetśa mantśu morago. Monantso a se tlhabe ba mo ganetśa yo mongwe a re Mongale wa kwala bona a ba nyakelle motlhabi, a ba tlhabēla. Ke tsawanēlo ka gobane o ba file. Ba re di a kwala. Sepela o ba botśe ba nyakelle motlhabi a ba tlhabēla. A ya a ba botśa, ba nyakelle motho a ba tlhabēla. Ke moka ba tsena modirong wa go tswiya.

1973 Ba jana motšatšathanō, bakgonyana ba feta le mphapha, bagogadi le bona ba feta le wa bona mphapha. Tlhōgō le dibēra tśa speiwa ba apeya e ngwe ya go šeba maušwa. Ba ja tśa go ja ke moka ba tsena dinkong, ba thokolanya. Ba ntšha pitśa e kgolo ba e beya kgorong e ngwe ba e fa bagōgadi ka ngwakong ba nwa. Ba tlhwa ba le moketeng o mogolo. Moapei wa nama ka merithi a rita madi ke moka nama e budulē. A ba bega gore nama e budulē. Ba abagana nama bjale ke ela ya go jana motšatšathanō.

1974 Ba lala ba butśe difate. Ka moswana ba faga maušwa e sa le ka motswanyana. Ba ja. Ka morago ga mo ba lle ke moka ba re aowa, šalang re sa pa re tshaba letšatši. Ba dumēlē ba tla dumēla. Le ntebogeleng ka matla ga bo makgolo go rialo ke Motala, di tla tsena. Mafello a ditaba

RM/

tša Motala le Mphodi.

- 860 1975 Molaudiši wa ditaba ke Matšokotša o tswaletšwe mo nengeng e. O ile a ba monna ge a le Mapulaneng. Go goléla ke gore o ile a tšeysa mosadi gôna. Ka gobane ge ba re motho ke monna ba ra ge a na le mosadi. Ge a se na mosadi ke kgôpê, ka go riale mowe esu a gole. Ka baka la gore lebitleng la mohu a ka se ke a ya go boloka motho yo a hwilego. Go ya banna ke gore ba ba nago le malapa. Mphathô wa gagwe ke letuba (Matuba).
- 1976 Matšokotša a tšwela pele le tlhalano ya leloko ya kgorong ya gabu. Basadi ba Motala e be e le basadi ba ba ne, Malapane, Mphodi, Masegabu le Mabore. Bjale Malapane a ka a ba le ngwana wa motlhankana le Mphodi. Malapane a bona gore lapa la gagwe le ka hwa a tšeysa ngwetši. Ngwetši o be a lebane ngwana wa Malapane wa motlhankana bjale ngwana yowe wa gagwe o ile a ſolokgwa (go hwa) ntweng ya Matsipi. Ke ge a tšeysa Mabore, Motala a dula naê. Bana ba Mphodi ya ba basetsana fêla maina a bona, mogolo Marwale a tšeysa ke ba ga Malesa. Dikgomu tša go nyala yêna ba di ja ke moka. Lekgothwane Mamobu. Mabore a ba le bana ba basetsana lekgothwane le bona yaba wa motlhankana. Masegabu a ba le bana ba babedi ba batlhankana. Maina a bona mogolo ke Matlala, moratho ke Matsentse. Malapane a goma a tšeysa ngwetši wa bobedi yo leina la gagwe e lego Nkwane ngwana Mabakane. A dula le Matsentse ka gobane mogolo o ile a tšeysa mosadi ka dikgomu tša gagwe tša lebérêkô.
- 1977 Lehu la Motala ba tiya motse ba ya ba aga moraka. Mokgalabje a re go morwa wa gagwe Matlala, ke ya go hwa kowa morakeng. Le se ke la mpoloka gona aowa le tle le mpoloke mo mašuping ka gare ga lešaka. Morwa wa gagwe a re gôna go kaone, gore re se ke ra tloga. A re aowa ngwanaka ke

lebaka la gore ke khuduge lefaseng. Aowa lekuba la ya la agiwa le lešaka la dikgomo. Mengwako go sa agilwe fêla magôkgô, e sešu ya tlhabiba. Ke moka mokgalabje a tlhabêga a sa le ka leobong. Kgaufsi le ge a tlilo feta, basadi ba gagwe ba tlhabêga. Le bona ba babja kudu. Mokgalabje wa batho a hwa basadi ba gagwe ba le bolwetsing bjo bogolo. Ka moragô ga poloko, ba ba kaone. Batho ba ba tla go maemong ba fo tla go  m la lapa beng ba  m lwa ba mo bolwetsing.

862

1978 Mengwako e be e sa le maruping, Mphodi a ya a aga gagwe. Ka morago ge sell , ba thomisa go aga mengwako. Ba ile ge ba yo tiya wa Mphodi a gana a re wa ka ga o teiwi. Yo e nyakago go tiya o swanet  go nkagela la ka legora mo go nyakago ke nna. A ba ka ba mmubodisa. Motiya senyalo a tlhoke go boelet . Mphodi o b na ga lešabet  lehono o et a ge monna a sa phela. F la ga gona molato, motlh l gadi ga thibelwe sefate.

1979 Moagi wa ngwak  wa Mphodi wa aga ke Mat okots . Ke ile ka mo ag la ka gobane ka moka e be e le bana. Ka dula le mosadi yowe. Ka morago a nthaka ka ngwakong ka t wa. Ka gobane ge moth  a go raka wa fo gan la ka moswana o tla boyo le nku ya go tswiwa. A mo raka ka gore ke nna mokgalabje ke gore a sa b na kgwedi, ka go riale mowe ke gore o godile. A sa nyaka t a banna.

863

1980 Lehu la Mphodi. A tlhabega a babja bjale a tlhoka mooki. Ka baka la gore o ilem a raka Mat okots . Le wa go ya go bit a batswadi a tlhoka. Bjale Marwale o be a bikilwe, mosadi a set  le Mamobu f la. E sa le yo monyana, le go bolla a sešu a boll . Bjale a robala le yowe moredi wa gagwe. Ka t at i le lengwe ngwana a tsoga a ya a dula kant . Ka morago ga lebaka a boela ka ngwakong a fitlha a  ikinya mmagwe. A kwa a sa mmolabudi  dihuba di bile di tswa ka dink ng. A th ma go makala. A tloga a ya ga mogolo wa gagwe. A ya a mmot a gore ke ile ke tso a mma, o filo nkhomol la.

RM/

1981 Pelo ya Marwale ya kgaoga, mokôlô wa gagwe wa kwa botlhoko. A tloga le moratho wa gagwe a mo šala moragô. Ge ba fitlhile a hwetšana gore mmagwe o hwile. A tswalla ngwako a tloga. A lata Matšokotsa le Matlala a re go bona tläng le mpontsheng. Ba ya naê ba hwetšana gore o hwile. Ba tswalla lebatî ba dula lapeng. Bjale tlhogo ke ya ga Maphoru ka baka lewe go swanetswe gore motho a yo ba tsibiša. Rena re ka se ke ra diya selo. Dia kwala a rumiwa.

864

1982 Motho o rwele ke phiri poloko e be e sale ya bošego. Ba româ Matsentse a ya a ba tsibiša. Ge letšatši le dikêla ba fitlha. Ke moka ge letsufi le thôma go swara ba rwala dipolai tša bôna ba ya go ūpa lebitla. Ke moka ba boyâ ba twala mohu ba mo iša ga gabô. Ba bošla ka gae ba fitlha ba gotša mollo, kgorong ba robala gona. Phiri ya rwala e rwele morago mabošlo a gôna. Ba lla sello sa mohu ka morago ba palakana.

865

1983 Mamobu a tloga le mogolo wa gagwe Marwale a ya a dula naê. A gola a dutši mowe kgorong ya Malesa. Ba ba ba mmolotša ba mo aloša bjale ke mothepa. Ba ga Mongale ba latlhettše teu. Dilo ka moka tša lebollo di tšwa di le diatleng tša Marwale. Matlala a no ya a fêla a ba bona.' Motho o šika le bolwetši ge a babja Marwale a fêla a e ya a bega Matlala bolwetši bja ngvana. Empa e se tlhokomele a nore ka tšatši le lengwe a e a mmônê kantle le setlhare. Bjale o reng o tlilo no bôna molwetši ka matlhô fêla. Molwetši o ôka ke mooki. Ke moka a mo homolêlê. A šala a nyakella moratho wa gagwe ditlhare a thušegé a folê.

1984 Mamobu a lošiwa ke ba ga Malalê, a kwana nabo. Ba romela mabotšo a batswadi ba a romela gona ga Marwale, ka gobane mothepa o dutši mowe lapeng la gagwe . Yêna Marwale a ya a tsibiša ba ga Mongale. A re ke bone motho a fitlha kowa gae ga ka. O re o rumile ke ba ga Malalê ba re ba kwane le Mamobu. Dia kwala go riale ke Matlala,

K34/82

sepela o mmotše re tla tla ka moswana e sa le ka moswanyana go tlilo kwa taba ewe.

1985 Batswadi ba Mamobu ba amogela ba ga Malalē. Ka moswanyana Matlala le Matšokotsa ba ya mowe ga ga Malesa. Ba fitlha ba dula sebaka e ū se fitlhē, ja se letēla. Ka moragonyana a fitlha. A goma a roma sebaka sela a go tsena ka sona, gore tsibiša ba ga Mongole ke sa buile ka mantšu a la a mabana. Ja ba botša ba re re a di kwa. Bjale matšatši a bo lehono ke sekgowa ngwana o ethatela ka noši. Ka go riale mowe o swanetše go tswa ka ngwakong a dulē mo ntlē re bitše mothepa le bna o dulē mo re kwe nnate ge a dumēla.

866 1986 Mankgakgathi a mothepa lefakorong mabotšo ponto le lesome. Motliša wa mabotšo a batswadi ba bo mothepa, a tswa ka ngwakong a dula lapeng. Ba bitsa Mamobu le yēna a tla a dula. Bjale go lokile o ka ba butšiša bana ke ba mang, ke ba Matlala. Ke yēna yowe a swanetšego go ba butšiša.

Mamobu o wa kwa a re ee, o wa mmona motho yo, o re o rumile ke ba ga Malale, ba re ba kwane nago ke nnate a re ee.

Bjale makgakgathi a lena a kae, a ntšha lefakorong wena o ile wa mo fa bokae, ke ile ka mo fa sethepe. Ke sethepe sa kgaola tswitši se lapiša bafoledi le baotlhi ba dinti ngwanaka. Bjale a o tla thaoga wa ba o re tswenya ka go bolabola. A re aewa. Bojela pele bo a bolaya ge o mo nyakile. O wa bōna re a mogela mabotšo a are go lokile.

867 Ba amogela mabotšo, ke moka go fedile, ke gona ba amogētše ba ga Malalē.

1987 Ba ga Malale ba nyala ka lesome la dikromo le dipudi tše tlhano di nago le diponto tše tharo di nago le lesome le setlhano. Bakgonyana ba fitlha ba go roma ke Malale gore ba tle go nyala. Ba dumediša ka setlhano ba ba botša gore re tlide go nyala. Go lokile e tla re ka moswana, ra tšama re tsibiša batswadi ba ngwana. Bjale bja re go sa a ya a ba tsibiša. Ka moswana ba kgobekana. Ke moka ba ba

K34/82

phophela ba ntša tšona dilo tšewe di ngodilwego ka mo godimo.

1988 Dikgomo tša go tšwa Mamobu tša nya tlhalano ya leloko. Matlala a bôna Marwale a e tla go yêna. A re ba ga Malessa ba itše ba yo gapa dikgomo tšela tša go nyala Mamobu B'ale ba ga Malalé ba gana matšo. Ka go riale mowe wena o swanetše go tšema o di kgobakanya ka tšona o re nyakelle lapa la rena. A tšema a di kgobakanya. Ka moka ga tšona a di gapa a di beya ſekeng la gagwe. Bjale o se gopola gore a loše mosadi.

868 1989 Marwale a loša mosadi, a kwana naš. A tla a botša Matlala tabe ewe. Bjale Matlala a re o be o sa tswanéla go loša mosadi, mosadi wa lena o gona ga malome wa lena. Ba fapani le Marwale a re o lokile yono ke mo lošitšeego. Go lokile ge wena ke noši o tlhala ga malome wa gago ga gona taba. E be go ka se ke gwa thôma nna. Re tla ſmanyana ke ke sa nyakela tšalets ya gore ge rete ya go nyala re ſnayo. Ba kwana mowe tabeng ewe.

1990 Morwa Marwale a imiša makgolo wa gagwe. Ka morago ge Mongale a sa nyakiſiša maseleng awe, a tla yago naš, motlheng ba e ya go nyala. Motlogolo wa gagwe a ya a imiša kgarebe ewe. Ge ba sekéša mothepa wa bolabola gore ke imiſitše ke monna wa ka. Marwale o e tše Matlala borwa. Go ſla motho borwa ke go mo fora. Mosadi yowe a mo lošitšeego o mo loſeditše morwa wa gagwe. Gore dikgomo ge di tšwa ga Mongale tšo nyala di be di nyala morwa wa gagwe. Ngwetši yowe e be wa Marwale. Bjale ge e le phuthi a ya tsogšla dilong e tsogetše morago.

869 1991 Matlala a gona leš dikomo tše go nyalla motlogolo mosadi. Bakeng sa gore ke yêna motlogolo yowe a swanetšeego go tšeaya dikgomox a ya a nyala ka tšona ga Mongale. Marwale a fitlha o kwestjans e ka ba ga Mongale, a ba tsebe. A re ke tlile mo ka polsbole ſla ya rena gore dikgomo a di

tšwe tšo nyala. A re tšo nyala a dumela. Ke ngwetši wa mang a re ke wa ka. Bjang gabotse ka gobane mamuvi wa dikgomo o letše ke nna. A re o wa kwa ge go le bjale nna a ke dumela. Dikgomo tša ga Mongale di ka se ke tša dira motse wa ga Maleša. Mosadi e re lapa ga leji le ngwe ke dikgomo tša mma ka go riale mowe di swanetše go tšeysa ke nna. Matlala a re sepela o bitsa ba geno ke tla tla ke go lokolela tšona.

1992 A tloga a ya a bitsa ba ga Malale le monna wa gagwe Maleša. Bjale a ba botša gore re tla ya re kopana ke tšatši la gore. Ke sa yo botša Matlala gore le yena a botše ba gabu a se ke a re ke mo tsogetše. Ba re dia kwala, sepela o mmotša sepogo a sa loka. A ya a mmotša gore ka tšatši la gore re tla fitlha. A re go lokile.

870 1993 A gafela Marwale dikgomo ke moka re tšwane. Ke ge ba bolabotsa bu hwetšene gore Marwale o na le phooe a swanela go tšeysa dikgomo tša ga Mongale a yo tšeisa mosadi wa gagwe. Malale le yem a lwantsha dipolsbolo tša Marwale a re ba ga makgolo ke ba ga Mongale e seng ba ga Maleša. Tšhweng tšogô e tiela ge gabu yona yowe a goba a leka go ema le Marwale ke yona monna wa Marwale. Bjale le ge a leka go. Emo e be go se na thušo. Ka baka la gore ga se moleš. Taba e ngwe le e ngwe e sepela molaong. Bjale taba e ya Marwale ga go na motho le ka o tee, yowe a tsebago taba ye mohuta o.

1994 A ngaletsa Marwale ka dikgomo. Matlala databa ka moka re a di kwa le nna ke a di kwa. Bjale mmaka dikgomo ke kgaitšedi ya ka. Lehono ge a bolabola gore o nyaka dikgomo nna o wa nkwa kgaitšedi, go tloga lehono ke tla go fa tšona. Fela taba e o swanetšego go e tseba ke gore a ke sa le kgaitšedi ya gago. Kgaitšedi ya gago ke morwa wa gago. Ge o ka ba le taba e ngwe le e ngwe ma o se kez wa mpotša.

K34/82

871 O botše batswadi ba gago e lepo ba ga Malesa goba gona le mogongwe owo badimo ba belaelago o botše bona batswadi ba gago ba go iše lebitleng la mohu yowe a belešlago. Ke moka ke feditše, a o sa le wa ga longale. Ditaba tša fela di etla mowe. Marwale a feta le mosela wa tšhipa ya gagwe.

1995 Mowe memoya ya batho e rego ga gwa loka le ya badimo e bjale. Ditaba tša ba tša tsena ditseng tša batswadi ba mothepa. Bjale le bona ba bona gabotse gore molaš owo a se ŋna. Ngwana wa rena a ka ya a tsena matlatleng. Le gona dikgomo di ka se ke tša tla tša phela. Ba ga Malesa ge ba nyaka ngwana wa rena, ba swanetše go ntšha tša bona dikgomo ba tle ba nyale ka tšona.

1996 Ba tlhopho d.116 tša bona, ba di fa sebaka sa di iša. Go dumetše go alapiša go tlhanoge ga go lapisi. Taba ye bobedi ga go na sekišo mabapi le tabe ya go tlhanoga. Tabe e mabapi le ge dilo di sa boyo ka moka. Ke mowe go nago le polabolo. A ya a ba fa dilo tšewa tša bona. Be re molato keng ba re molato ke wa mothepa o tlhanugile. Ke moka ditaba tša fela di tla mowe.

872 1997 Dikgomo tša thoma go hwa ka bolwetsi bja tšakwane. Bolwetsi bjowa a bja ka bja ēnēle masaka ka moka bo ile bja ba šakeng la ga Malesa. Dikgomo tša ka mowe šakeng le tšona a tša ka tša ēnēla lešaka ka moka. Bo ile bja fo latiša dikgomo tšela tša ngangano. Gwa hwa kgomo lehono, ka moswana e ngwe e ya hwa. Ka moswana go hwa e ngwe. Be thoma go makala naa molato keng. Gwa se be le motho ka o tee yowe a ka tsebago gore molato keng. Bjale dikgomo di a fela ga go na motho yowe a dumelago gore tšo tšeya ngwetsi wa Malesa, bjale bona ka bonganga bja gagwe o re go swanetše gore tšo tšeya ngwetsi wa gagwe ke phōšō.

1998 A thoma go tšama a phekola mabapi le go hwa ga dikgomo. Bjale ge a tšama a phekola ditaola di mmotše gore o tsuśitše badimo ka baka la lešata la gago. Bjale badimo ba tsene ka

873

gare ga manganga a bona. Dikgomo di swanetše go ya ga malome wa gago. Le swanetše go ba bega ka kgomo gore dikgomo tša motlogolo wa lena ſedi, bjale re nyaka go nyakela lapa ka tſonsa. Le tla bona di sa hwe. Le bitše ka moka ba leloko la geno ba yo phasa.

1999 Dikgomo tša hwe ka moka ka baka la go ſitwa go botše ba gabon. Marwale o ile a tsietše ke polabolo ya ngaka. A bona gabotse gore a ne tsela ya go tsena kgorong ya ga Mongale. Ke baka la phapano ewe ba ilego ba fapanana ka yōna. Dikgomo tša tšwela pele le go hwa motse ka moka wa nkga. Nama ye kgomo ye tšakwane ga e lewe ka baka la gore e ya nkga. Feels batho ba bantsi ba ja. Bjale yaba ya ba kgape ka baka la morkgo wa yōna. Bjale o lobile dikgomo gammogó le mosadi o tlhadile. Ke mafello a ditaba tša ga Mongale le moredi wa bona Matwale, yowe lehono a senago ga gabon.

874

2000 Tlhalano ya bobodu bobodu ke gore go tšwafa. Mogologolo yo mongwe o re motšhaba tlala o tšhaba a insamile. Ge e ka tšhaba o eme ka maoto a tšhaba tlala. Bjale dibodu di ja nta tša ſebe ka letlae. Dinta ke dinta di tseba ke mang le mang. Letlae ke ka le tee ka buntsi ke gore matlae, ke mae a dinta. Ba ba belab la ka mokgwa owe ka baka la gore mowe ba lego gona o tla hwetšana ba pjayane dinta ke ūna modirō wa bona o mogolo. Ke baka lewe barego ba ja nta ba ſeba ka letlae. Bjale basadi ba mofuta owe ba fo dula ba fapanana le banna ba bona. Bogoši bja motho ke dijō. Ge o ka fo dula o na le tša go ja batho ba ka se ka ba tlhoka motseng wa gago. Ge o le modidi ga go tsene motho motseng wa gago.

2001 Bjale ka monna yo Magatswane Mkwane le mosadi we gagwe Senamale. Mosadi yowe leina la gagwe la bobodu ba re ke Moditšla. A Hwetšana motho a ſoma a fitlha a re mašumi, mošumišiwa a swanela go inamologa a no mo dumetše a dutši a ſoma. Ka gobane wa inamologa o tla go butšisa maphelo.

Ka morago ga maphelo o tla re di kae. Bjale ge o mo anegetše gore a re bone selo. Le ge o sešu wa mmutsáisa gore di kae, yéna ke moka o tla thôma go go botša gore a re bone selo. Fela naga ga e lale re no kwa ba re ba re. Magane a tsefa ka go dula fase ka morago ke moka o wa dula yena o we dula. O thôma go anega ditaba tša go sefélâ. Ge o re phaphara, o hwetšana gore letšatši le sepetše.

- 875 2002 Ba mo tlhalefa ba se nyake go tšeya naê, Magane. Motšoko o tsefa ka go dula fase. A bona gabot e gore a ba nyake go mmolabudiša. Ka govene ge a bolabodiša yo mongwe yola o no mo fetola a inamile a lema. Ka morago a kwe a mo homoletše a sa mo fetole. Ke moka a kgône a feta. Bjale a re go fitlha tšhemong ya gagwe a fete o tla sepele le temo a re o tšama a kgopela motšoko. A fitlha a kgopela yo mongwe motšoko ke moka a re thoko e kowa morithing. Ge ba yo fitlha morithing ba swaratsé go dula fase, ba kgogé motšoko. Ke moka o tla thôma go mmotsá ditaba tša go sefélâ. Ge a yo thôma gore ke lebella letšatši o hwetšana gore letšatši le sepetše. Mmaloo! Magane a na modiro bona o nditetše. Nka be ke goma kowa.

2003 Monna a mo nekella a hwetšana a se gôna tšhemong. A rôbala morithing wa tšembo ya gagwe. Ge letšatši le ya madikélo o bona a etla. O téwa o le kae ke be ke ile go kgopela motšoko. Ke motšoko mang wa go dikediša letšatši. O bolabolé bjang ga o riale kera gore o tla o šoma kae.

- 876 Wena nka be ke sa hwetšana o šoma. Modiro a o na mong le tšepe o wa le bona nka be ke hwetšana o lema. Mogweta mmago yo, ke moka a mo tiya. A tšama a lla, a e ya gae.

2004 O be a belegela fase ke gore e be a belega ba e hwa. Bjale monna a lebella gore dikgomo tša ka di ile ka lewa. Bjale bakeng sa tlale a se bakeng sa motho yo mongwe ka bakeng la bobodu bja mosadi. A leka ka matla go tiya mosadi yéna mong a re o wa laya. A mo šita. Go kaone

gore o boele ga geno kantle le polabolo ke mpe ke ſale le buswana bja ka. A ka diyo tla mono ke tlile ka moleš bjale go boela morago ga ke gane. Nyakela motho a mpoetſe morago.

2005 O belaetſa ke bobodu le go tlhoka ngwana. A gopola gore a mmoetſa ga gabon a gabon a mo fe dikgomo a tſee yo mongwe. Bjale ka kgañô ya mosadi a bôna gore a ka se ke a kgona go bitſa papagwe Phušumane, a ka tla e no ganetſa. Ke moka a tiya mosadi mowe a go mo kwisa botlhoko. A ka a tshabéla ga gabon. A tshabéla ga mntswale wa gagwe Phušumane. E be e le lebaka la boſego a dire gore a robale o tla tsoga a o kwa ditaba tša bona ka moswana.

877

2006 Ba bona Magatswane Molato. Ke moswana bjare go sa a ya na. A fitlha a re ngwanaka ke bona mosaei wa gego ſo o bolailwe, ore o bolailie ke wena, molato keng. A ke tsebe papa yêna a ka bolabola gore ke mo tietſeng. O wa di kwa ngwanaka, o re bolabola.

2007 Dipolabolo tša Senamale nna a ke tsebe molato wa ka. Se ke se tsebago ka tšatši le lengwe o ile a re go nna ke nna sebodu, ka goriale mowe o nyaka gore ke boele ga gešu, Bjale nna ka re ge ke tla mo a ka fo tla ke tlile mo ka mola. Ge o re ke boele ga gešu o swanetſe go mpetſa ka moleš. Ke moka go fela ka mokgwa owe. Ke tšatši le lengwe o kile a re nna ke bsléga bama ke ja. A ka ka ka mmolabudiša, ke ile ka fo homola. Bjale mabana ke ge a ntiya a re a ke kwe mowe a go bolabolago. Ke moka ke feditſe molato wa ka ke go gane go ya ga gešu.

878

Ditaba ke a di kwa ke tše km dikgolo nka se ke ka di kgona ke mnoši. Ke sa bitſa banna ba bangwe, ba tla ba nkwiša taba e. Ba napa ba ba bitſa bawe a gišanego nabo ba kgobakana. Mosadi a thoma go laudiša mantſu a gagwe bjale ka pele. Bjale a ba ga fela monna gore le yêra a bolabole.

RM/

K34/82

2008 Dipolabolo tša Magatswane. Morena mowe mosadi a bolabolago ke nnate ge ke re a boele ga gabu. Ke re a boele ga gabu, ba gabu ba mphe dikgomo tša ka. Ke mo raka ka baka la gore ke sebodu, o fo nyake go ja a robala. Mowe tabeng ya nohuta owe nna ga ke kwane nayō. Le a mpona ka matlhō a lensa gore ke a tswenyega. Le ngwaga wa molabō nna ke sela tlala. Ga ke dule gae, ke nna motho wa go fo phela ka sekgorwa. Ka tšatši le lengwe ke ile ka ya ka mašemong ka se ke ka mo hwetšana ka dule morithing wa tšhemong ya gagwe. Bjale erile ge a boyo a no hwetšana ke dutši mowe tšhemong ya gagwe. Ka mmutsiša gore o be a ile kae a mpotša gore o be a ile go kgopelēla motsoko. Nna ka mo tiya ka go se bonē taba ya gagwe. Ke moka ke feditše.

879 2009 Ke tšona ditaba tšewe ke le bitšetšago tšona. Kera gore monantso a e kgamole ka noši. Re a di kwa barna ba dipelomedi be tla ba ba kitima natšo. Makhukhu Raganya a ŋma a re morena. Molato o wa tlhola ka difotlē. Le yōna koša e tupatša ko mašaedi. Nna ke bona gore ga gona taba e e bolwabolwago ba ga Nkwane le na le molato. Le bolaile motho wa batho ba bjale ka go riale mowe le swanetše go mo rapela. Bakeng sa bobodu ke gore le wena monna o sebodu. Ge mosadi e le sebodu wena monna o swanetše go thwela la gago letšepe. O tlhwa o mopamē matšatši aye wena o a bonago. O tlhwe o mopanne letšatši ka moka ka moswana le gona, o dire bjale. Ke yōna thupa ya go laya mosadi. O tla bons a tlwaela. Kantle le mowe gona o ka se ke wa mo kgona. Bakeng sa go gapa dikgomo o ka se ke wa di bona ka baka la gore ke wena o rakago. Ke moka nna kgopoloy a ka e bona gana mowe. Banna ka moka bare rena ka moka re bona gana mowe, o ſetšego o bolabotše. Ba ga Nkwane a ba ŋthopeng ba rapelē motho wa batho ba ba mmolaile. Sepelang bonyēla mnja.

880 2010 Ba lefs mogo ba tswa ka kgomo le pudi ya lefofa la go tlhetswa nthô. Ba tloga ba ya thopeng ba re ba le kowantshe ba bitsa Makhukhu Reganya a re owa gana ba re o se ke wa gana sepela, a ya. Be re re epôna phôšô bjale ka goriale mowe re re sepela o re rapella, ka pudi. A iša mantša awe a bona a go rapela. Bjale ba re rena re bitsitîwe fela gore re tle re ba kwišê ditaba. Ditaba ke tsa mogobatšwa le bona beng ba ga Nkwane. Ba di bega yena moteiwa a re a ke sa nyska go ba ke bolabola nabo, a ê a ba botše ke ba nyaka kgomo. Ba ile re a phekagana a napa a gana. A re a se molato wa ke wa gore ke belâgê bana ba e hwa, ke baka la bolwetši.

2011 Sebaka se boela a ya a ba botša ba ntšha kgomo ya ba gona a rego molato o fedile. Ba tlhaba kgomo ke moka ba ja. O be a tlhotlhona ke yône. Go tloga ke lona letšatši lewe monna a swarana le mosadi wa gagwe ka matšôgô a mabedi. Ge a e ya mašemong o ya naš o tlhwa a mo panné le go khutša a sa khutši. A dira naš lebaka la ngwaga ba buduša mabêlê a mantši. Ke moka a tlwaela, ya ba mosadi wa selimi. Ba ile ba tlhoka bana fêla. A leka ka matla go mo alafisa ba šitwa.

881 2012 Mašaedi a basadi ba go se tlhôkômâle malapa le mengwako ya bona, Ka baka la bošaedi bja bona banna ba bona le bona ba fo ntšha matlho ba fo lebella. Ba ka se ke ba tseba gore ba dira bošaedi. Bošaedi bja bona bo tla tswela pele. Bjale tlogela bošaedi bja bona o ba lebelle semelo sa bona. O tla hwetsana gore ke batho ba ba aperego letlabo. Go apara letlabo ke gore o tla hwetsana e le gore a ba di gorosé ka moka. Ge se di gorosé ka moka le go apara letlabo ke gore ditlašla. Kakaretšo ya lantsu la batho ba go se di gape ka moka ke le.

2013 Montlho le motlhako, ke bo montlho le motlhako, ditlhare tsa go tlhoka mollô. Motlhare e ga e na magala mola mollô o

fo dirago gore gauu, ga tima kgabo. Ke moka le ona o timile. Kganthe metlhare e mengwe e šala e sa na le magala. Ke mo-kgwa owe ba ba bitšago gore ke montlho le motlhako. Ke gore ke ditlašla bedi ga bona. Le dijo tša bona di fiyo le bona bona fela.

882 2014 Bjale ka Pepere le mosadi wagagwe. Matsepjane Ngwana Mafodi. Pepere ke wa ga Morei. Ke ngwana wa pele wa Maserotole ngwana Thekwane. Papage ke Semukgiši. Bjale Pepere ka kgoši ya bona ka lapeng la mmago bona. Bjale monna yowe a di gape ka moka tše dingwe le ge di bjetše, yêna o nore di gorogile ka moka. Ke tlhagô ya gagwe le ge e sale go monyana, o be a foba bjale le bosoganeng bja gagwe. Kgale basadi e be ba losiwa ke betswadi. Bjale ba re ge ba kwane ba diyo ſupa mosetsana gore monna wa gego ke yola. Mosogana le yêna go le bjale. Ka baka la gore ba nyakane betswadi ke moka ba bee ba tle ba tseyane.

2015 Ba thôma go mo lošetša ba mo gana ka moka ba mo nageng ya gešu. Batswadi ba thoma go mo lošetša mosadi. Bjale ba bolabola le ga ga Thekwane ka go iša pôô. Ke ga malome wa gagwe ba re re tšweša mang lekgeswa ba re mogolo wa bona. Malome wa gagwe e be e le Mogaile, a re soka a ke nyake ngwana wa ka a tseyan ke makgape. Mola a be a tseyan ke

883 Morarane gona e be ke tla dumšla. Makgape ke gore setlašla sa go sepela se tšwa dihuba ka dinkong, bjale ka nku. Ba ſitwa gore moratho a ka ya a tseyan mosadi ga malome wa gagwe, mogolwane a le gona. Ba ka tla ba ſitwa go loma difeka, ka gobane bona ba mogolo ba ka se ke ba ye ba loma ka lapeng la yo monyana. Difeka a di kwane le taba ewe.

2016 Malome wa gagwe o napile a mo tšhela madimabe. Ba re e fela ge ba ga malome a ngwana ba mo ganne ke moka la ga Thekwane le hwile. Bokaone ke gore re tšamš re tšobatšoba, re mo nyakella mosadi mo dikgorong di ſele. Moratho

le yêna ke monna o nyaka mosadi. Bjale molaô ga o ðumele, gore moratho a lomâlê mogolo lerôtsê pele. Ke gore go beka mosadi pele, ke gobane a ka se ke a umaka a tla a mo lesetsa o tlilo ya malaong a gagwe. Ka go riale mowe o tla ba a lometse mogolo lerôtsê pele. Ba tâma ba loša mosadi ke lepotlapotla ba tâma ba gana. Ba mo gana fêla ka baka la gore a tâa fologa ka moka dikgogo, dingwê di šaletsê godimo.

- 884 2017 Ba tâwa ka difate ba ya Tading, ba ye ba hwetsana yêna Matsepjane. Ba mo lebella ba hwetsana gore le yêna a di gape ka moka. Ba lebella batswadi ba hwetsana gore ke montlho le motlhako. Re lapile bokaone ke go kôkôta gana mo. Motlhomong re ka atlêga. Ba tlo noba be di bona kgane ke ge ba ka ya ba re swarêla batho. Ba butsîsetse gore na mosetsana yo o lositâwe ba re aowa a losiwa. Di a kwala, bjale go lokile ba roma uotho yola ba go mmutsisa. Ba re sepela o botše batswadi ba gagwe & re kgatlha ke ngwana wa bona. Le tâwa le kae re tâwa re ga Mohlabe, le ba lefe leloko, ke rena ba ga Morei. Ga Mohlabe ke a go tseba, ga gona ba ga Morei, o wa kwala. Ke rena ba ga Madisagane, bjale Semukgiši o hwetsane lelopo lewe, ka baka la go râya dipela. Bjale o e thetsê gore ke yêna morei. Mokgalsbjie yowe ke a mo tseba mosadi wa gagwe wa malome wa gagwe ke ngwana Tholo, ba dumâla. Bjale o tlogile ga Mokgotho ba dumâla. Molato keng, molato ka tšatsi le lengwe o ile ge a tâma a tlholle melabo ya gagwe a hwetsana a tantse, marabê wa mpsa dikgolo. Ke ge a re ba nyaka go mmolaya a tloga. Ke di kwile, batho a ba tsebane mmala, ba tsebane ka go butsîsaná.

2018 A ya a botše batswadi mantšu awe ba mo rumilego ka ôna. Papago mothepa e be e le Sebešaletse Mafodi. A mmutsîsa gore ba tâwa kae, a mo amgêla ka ôna. A re wa monna ke a mo tseba ke bile ka bêrêka naô ga Mangabane. Ngwana wa ngwanenyana ke wa mosadi, bjale a bitsa mosadi wa gagwe. Mosadi yola wa go rumiwa - tsêna ka monna ka baka la gore ge

K34/82

a ke ya a tsen'ela ga mosadi, mosadi o tlilo teiwa. O mo gopoléla gore o mmitsétsa batlabo. Pele e a tswenya a na motlabo kē mows a tlaeletšego gona.

2019 Kwano ya bona le batswadi ba mothepa. A botša mosadi gore ke bona motho ſo, bjale o rumile ke ba ga Morei, ba re ba kgatlhane le ngwana wa rena. Di kwa ke wena, papago ngwana nna ke motho o ſele bana ke ba gago. Basetsena a se ba selo, re thiba ka bona, difate. Sepela o ba botše go lomile be notice, ba mphe dikgomo ke je ke sa phela. A ya a ba botše, ba leboga.

886 2020 Mosadi re mo twetšane ka Tading, ke Matsepjane ngwana Mafodi, papagwe ke Sebeſeletše. Ke a mo tseba go rilale ke Semukgiši. Aowa ke tše dibotše, bjale dipelo tše rena di wale. Ba roms motho a iſa mabotše a batswadi. A ya a bona metlisi morumiwa. Ge a fitlhile ba mo amogela setswana ba se tsentsha ka ngwakong. Ba mo alla mokgopa wa kgomo, ba tswa ba mmotše gore tsena ka ngwakong rena gape a rena magogo, legogo, ke ſna mokgopa owe. A tsena ka ngwakong a twetšana ka ngwakong, go le bjale ka thunang ntlong. Go tups leretha fela. Ke rumile ke ba Morei ba itše ke tliše mabotše. Ba amogela mabotše.

2021 Difate di a kwala bjale ſmela tše go ja. Go tloga ka nyadu a se go reroča nka ba swahisa. A no dula ba bolaya kfogo ya bona ba apeya dijō. Ke moka ba tsola ba tla ba mo fa. O ile ke a ja bušwa bja ya goſele, nama le yona e tlhapulogile, e sena mokolonkwane. A no ngathha gabedi a lesetše nama a ja serope fela. Go tlhapologe ke gore e tshetše metší a mantší a go e go bolla. Mokolonkwane, ke gore motsefisi wa selo fela sa nama. Ke moka a tswa a tloga. Ge a fitlha a ba botše ba amogetše. Re lebugile ba sa tsoga ba ga makgolo, aowa, ba sa tsoga, ba nore le dumeleng.

2022 Ba tlhopha dikgomo ba ya go nyala lesome la dikgomo di mago le dipudi tše ditsmelelagoo. Ba bitše ba gabu ba tla

go phophela banyadi. Ka morago ga mo ba ntšhitše dikgomo tše diphetago monwana ka o tee. Ba ntšha kgomo ya go tiya lesome ba re re kgopela segô sa metsi. Ba ba dumella ba re motho e fela, tšatši ka le tee. Taba kgolo le swanetse go setlha lepara la se ko la lebala gore le šaletše ke kgomo ya tswetši. Ba setlha lepara bjale ka ge lentsu le re ba setlhé.

2023 Pekô ya Matšepjane. Ka morago ga mo ba nyetše ba napa ba re bekang le tlogô nae. Ngwana wa ditlaela a babe. A ba na taba le pudi ya kgata lapa pudi ya letsoku, pudi ya lepheko le ya mokgoko. Ba ba setlhísítše fela lepara la kgomo ya tswetši. Ba itše ke a ba sola ba se ko ba kwa disolo, tšewe tše bona. Ke ge ba napa ba tloga le mosadi wa bona.

888 2024 A bekelwa ke lapeng la mmatswala wa gagwe. Aowa diketsae di faga mauswa e mabotsa. Ka lewe lebaka ngwetsi a faga ga faga bo makgatile. O tla šala a faga ge bo makgatile ba tlugile. Bo makgatile ba tloga bjale le yens e tshaba leboto. Ka morago a boyo a rwele phafa ya bjale. Ba lala ba le mo horong ke moka ke bošego ba ya malaong. Ka moswana bja sa ba lebeletše buswa bja go tlo faga ke ngwetsi. A bo šila buswa bja lotša go thuma gona a go kgona kudu. Bjale tše ya tše fapana go jeng. Ge motho a re o wa ngatha dinsla le menwana di diyo sobêla. Ge o re o wa ja bo tlala legano.

2025 Mmatswala wa gagwe a phakiše a mo tlhatlela tše gagwe dipitše. Pepere go lema gona ke selimi o be a lema ya gagwe tshemo le ge e sa le lesogana. Bjale ka ge ngwetsi ge e sa le yo moswa yo mongwe le yo mongwe o notla a ngatha. O nyaka go kwa mefagôle ya ngwetsi. Be kwa buswa bja ngwetsi bo tlala ka ganong. Ke moka ba mo tsibile gore a kgone go apeya. Bjale mmatswala wa gagwe a re go tlhwa ke ija ditshilax a ka go nyake. Ke ge a mo tlhatlela ya gagwe pitše. A yo ba a diya dikgotswana tše gagwe le monna wa gagwe. Bona beng ba no hwetšana e le gne.

2026 Monna a kgona go a ga mengwako e mbotse. Ge o le kowa kgole e gadima bjale o tsene ka motseng mengwako e fapane le lapa la yona gauvogo le dijo di ronana le meagšlē ya botse bja yona. Metse e botse re le kgole ra batamēla ke matlotla. Bona beng ba o kwana.

2027 Mosadi o swanetše go tlhompha ba bogadi bja gagwe. Monna le yena o tla tlhompha ba ga makgolo wa gagwe. A se ke a re go bona ba bogadi bja gagwe wa hwetsana a diyo komogga bjale ka senana. Aowa taba ya mohute owo a se taba. Ge a dirile bjale a nyaka go fa fela ba leloko la gabu ba bo leloko la monna a ba nyenya. Le mmatswala wa gagwe a se ke a nyaka ge a betamēla. Mabele a na dikgommo. Phapano ya bona le monna e ka se ke ya fela. Ka baka lewe monna le yena a ka se ke a tlhôkômela ba ge makgolo wa gagwe. Ka baka la gore o tla re ke bona ba moleyago. Tshwene tsôgô e tiela ga gabu yona. Yo mongwe o tla nyaka go fa ba gabu yola le yena bjale.

890 2028 Bjale ka Mokoma Mašumu le Motšatši ngwana Magomene. Mokoma ke morwa Patši le Lekgowa ngwana Raganya. Moratho wa gagwe ke Ekhukhu. Patši a hwa a lositse Motšatši bjale mosadi a sala a na morwa wa gagwe yo mogolo. A sala a mmeka. Ke motho fela a se ngwana wa malome wa gagwe. Ngwetsi ge e sa le yo moswa o wa kgotha. Aowa a kgotha bjale ka betši ba bangwe. Ka morago ba bone a thoma go menekana bjale mmatswala wa gagwe a phakiša a di bona. A mo tlhatlela tša gagwe dipitsa.

2029 A ribega mogopo wa mmatswala wa gagwe. Monna a re molato keng ge o ija dijo o kona mma. A re go monna mosadi yo mongwe a apeeewe. Mogwete wa mmago tana, mosadi o ra mma. Ke moka a mo tiya a tsabelo ga Tsabelo Mašumu. Ke moka a mo iša a fitlha a re ke tlišitše mosadi wa gago šo. Ke kwa a re wena o mo teile. A re mmotše a gobotsé gore molato keng. O wa di kwa o ka bolab la re kwe gore molato keng.

2030 Motšatši nna mmatswale e be ke mo tselela b'ale lehono o mmakatšitše. Ba fo ntlatleela pitša ke sesu ke leme tshemo mo bogadi. Bjale ge ke ile go tšoma ke kgopela tša buswana bjale o re ke mo tsoléle. Ge a ntlatleela pitša o bone gabotse gore o tla sila nna ke mo fetsetše mabele a gwe. Bjale o ntietše taba ewe a re nka baks lang, ke ribega mogopo wa magwe. Una ke ile ge ke mo fetola ka re mosadi yo mongwe ga apeelwe. Ke ge a thera gore mogwete wa mmango ora mma o re ke mosadi. Ke moka a napa a ntšya. Ke moka ke feditše.

2031 Dipolabolo tša Mokoma a aroga o bolabotsé nnate. Ke mo tietše go ribega m gopo wa mma. Bjale ge ke mmutsáisa gore molato keng. Ke ge a mpotša gore mosadi yo mongwe a tsotlelwé, ke ge ke mo tiya ke re mosadi o ra mma naa. Mabapi le go mo tlhatleela dipitša gona a ke tsebe. Ke moka ke feditše.

892 Ke nyaka go tseba gore ke molao ge mosadi a ribega telo ya mma. Dikgomo tša go mo tšega di tšwa moredi wa mokgokolo yo.

2032 Dipolabolo tša Lekgowa ke a di kwa nna ke nna mosadi b'ale ka ge polabolo e riale. Fela taba kgolo e ke tsebago ke nna mokgokolo. Mokgokolo ke gore ke mosadi yo a sa bonego kgwedi. Le nna ke bjale kgwedi a ke sa e bona. Bjale mabapi le go mo tlhatleela pitša ke bone. Le nna ke kile ka ba ngwetsi. Bjale ge ke tennwe ke go apeela mmatswale ke dira mokgwa. Bjale ka ge le yena e le mosadi o tla di bona, ka matlho gore motho yo a se nyaka go apeya mo. Ke moka a mo tlhatleela pitša. Bjale mowe ga gona molato. Ke gana fela gore ngwana yo wa ka a se ke a tiya motho wa batho ba ka baka la ka. A mo lesetše nna a ka ripega matsogó ke tla sekapeela. A ka godisa ke diapeyo tša gagwe.

2033 A rapela mosadi wa gagwe ka lefela. Bjale Tsobola a re, morwa rre rapela mosadi wa gago. Ge mosadi e le sejato a batse. Mo lesetše o lebelle gore o tla feletše ka goreng. Ge o bona gore mokgokolo o šitile ke go dira tša bokgokolo bja gagwe o ka no mmitsa wa re tlang re jeng. Ke moka la ja ka babedi. Le yena pelo ya gagwe e tla kwa botlhoko ge nke ke

ngwana wa motho. Ke ge a e ya thopeng a rapela a mo swaréla.
Molato wa félá.

2034 Motiya senyaló a tlhoke go boeletša. A dira bjala a kona mmatswala wa gagwe. Ka tšatši le lengwe a dira bjala, mmatswala wa gagwe a re o sa ya go nwa bjalo bja matšo a kgomo tša ngwanagwe. Morwa wa gagwe a mmitsétsa ka ngakong a re o mokgôla bjala a gane. Mokgokolo a tšwéla ka ntš. Bjale monna a re ge o kone mma bjala bjo a ke nyeké gore o fél motho yo mongwe re tla fo nwa re le ba babedi ra bo fetša. Mosadi a kwana le polabolo ya monna. O boeletšitše go tiya mmatswala wa gagwe ka bjala. Monna a ka a mo tšya ka tšatši lewe.

2035 Mmago mosadi Mmatheri a fitlhá. Bjale monna a re makgolo šo o lapile o swere ke tlala. Ora goreng mogatšaka, kera gore o be o swarétsa go ba fa pitšana e ngwe ba nwe. Di tseba ke wena mogatšaka. Ba direle ka mokgwa owo wena o

894 ke kgonago ka ôna.

2036 Monna a tiya mosadi wa gagwe, ka kokgwa o mosoro. Pelo ke setlaela o lebetše gore mmatswala wa gagwe o mokone bjala, a tloga a lla. Kgopoló a lebela a direle go nyaka go tla bona gore monna o tla reng. A tshela pitša a fa mmagwe a lebella matlho a gagwe a tlhaba ke madi. A gopola ge a ile a gamela mmatswala wa gagwe. A re mosadi mabéle a na dikgomo. Makgolo ke mo fi e dikgomo bjale a ke mabele a ka. O kone mma fa o tlogile a lla lehono wena ba geno o wa kgona go ba thota. A tšeyá pitša ya bjala a e falatša ke moka gwa napa gwa ba ntwa. Makgolo wa gagwe, a tšwa a tshaba.

2037 A tshabela ga gabó. Monna a re o dirile gabotsa. Ka baka la go teiwa ka matla batswadi ba kwa lesoko la ngwana wa bona. Ba mo amogela. Mmago mosadi le moredi wa gagwe, ba utamela, ba ga Magomene go ba tlhalosetša, tsela ya taba. Bjale ba re re swarétsa go roma sebaka so re boela le ditaba

ga mokgonyana gore ngwana wa rena o bolaelwang. Sebaka sa ya
 895 sa botša ba ga Mašumu mantšu awe. A re di a kwala bjale e be
 ke kgopela ba ga makgolo gore re tlhekantšhanye melomo. A ya
 a ba botša ba re, sepe la o mmotše ka moswana ke rena bawe.
 Taba e bolwabolwa seelong. Re hwetšane a na le gabo. A ya
 a mmotše a re di kwetše.

2038 Kopano ya bona kgorong ya bo mokgonyana. Begogadi ba re,
 go tsoga e sa le ka moswanyona ba ya mola ga mokgonyana, le
 mo te iwa. Ba hwetšane ba ga Mašumu ba ba letetše. Ba fitlha
 ba ka telana mowe kgorong. Ba iša maduma ka sebaka sa bona.
 Maduma a bona a kwala. Bjale ba re go sebaka sa bona botša
 ba ga Mašumu re fitlhile. A ba botša ba begana ba di botša
 mokgonyana. Bjale mokgonyana a re di a kwala ditailo di fetše
 ke go thaila a re thaila re tla ba re dimula.

2039 Dipolabolo tša Motšatši, nna ga ke ne mantšu a mantši ke
 maketše fela monna a fo ntiya. Taba e ka tsebago ke e, ke ile
 ke le ka ngwakong le monna yo wa ka mmatswale a fitlha a tsena.
 896 Nna ke ile ka re le dira bjang le rego, re se balebile thopa
 la fo tsena. Ke moka ba nava ba ngala ba tswa ba tloga. A re
 nka baka lang o raka mma. A ka ka ka mo fetla ke ge a re re
 swa etše, go fo nwa bjala re le ba babedi. Ka mrago ke ge go
 tswēila mma a mpotše gore makgolo šola o lapile, nna ga gona
 se senyana wa mo fa. Nna ke ile ka re ditseba ke wena mabéle
 ke a gago ke fo kgona go apeya fela, Ke ge a re dira ka mokgwa
 owe o ka kgonago ka ona. Ke ge ke ba tshella pitšana ke ba fa.
 Ba ile kwe ba thome go nwa ke ge a ntiya a re ke kone umagwe
 ke nyaka go fa mma. Ke moka ke feditše.

2040 Dipolabolo tša Mokoma ke teile mosadi ka baka la go
 se kwe, nna mowe ke bolabolago. Nna a ke bolabole selo yowe
 a bolabola selo ke yēne. Maloba ke ile ka mo tiya ke mo
 tiela mabepi le go ribega telo ya mma. Lehono o bœletsitše.
 Mma o tlide mo ka mmitsa nna ka re ke mogela bjala a gana.

Mokgoko a tswa a lla a llela mabéle a dikgomo tše gagwe.
 Ka betša mosadi gore gona ga go le bjale re swanetsé go fetša
 897 bjala re le ba-labedi. Ka morago ke ge go tswella makgolo.

Ka re ke sa ka kwa gore o tla ba kona, bjale ka ge a kone
 mma. Ka re go yéna makgolo šo o lapile. Ka tloga ke bona
 a nyowanyowa. A re di tseba ke nna, nna ka mmotsa gore o ka
 fo diya ka mokgwa owe o tsebago. Ke ge a ba tshella pitša
 a ba fa. Ke ge nna ke re naa go ya kang o kona mma bjala
 mong wa dikgomo. O e fa mmago. A o tsebe gore bona re ba
 file dikgomo bjale ba ka re dikgomo le mabéle. Ke ge ke
 kakola pitša ke falatša ke moka re thoma go lwa. Ke moka ke
 feditše.

2041 Banna ba bona Mokoma phôšô. Taba ya gago e be e lokile
 Mašumo b ale o e fatlhile ka go tiye. Bjale bona o bolaile
 motho wa batho ba re šitwa go bolabola motho a dutla madi.
 Ditabeng ka moka ga téona o wa kwalo. Ge a be a kone mmatswala
 wa gagwe le mmagwe, nka be a mo koné. Ke mnene go ka tlhaëla
 mmagwe go ena le mmatswale wa gagwe. Mosadi o na le phôšô
 monna wa gago ga na phôšô, phôšô ya gagwe fêla ke ya go tiya.
 Ba ga Mašumu rena re šitwa go bolabola ka baka la madi.

898 2042 Mašumo a ya thopeng a lefa ka kgomo. Be ga Mašumu
 ba ya thopeng. Ba romá motho gore sepela o botše ba ga
 Makgolo re ba kwile a ba boole morago re sa šala re sebana.
 A ya a ba botša ba tloga le ngwana we bona. Bjale ba šala
 ba romela sebaka. Sepela o re rapella ga bo makgolo ka kgomo.
 Ke moka a iša mantšu awe. Ba ya ba mo fetola ka gore re
 dí' kwile molato o fedile, ka yona kgomo ewe. Sepela o ba
 botše re a e nyaka. Ba e gapa ya ya ba ya ba e bolaya.
 Molato wa fela mosadi a boela bogadi.

2043 Mosadi o thwetsé monna mogala kgomo e dumela mogala.
 Bjale ge mosadi a dirile bjala ba fo nwa le batho fêla, le
 gona go fiwa yo a ratiwago. Mmago monna le makgolo wa gagwe,

ga ba bo bone. Bjala bje bona ba fetša beka ba sa nwa. Monna a fetoga phula mogopo, ke gore a se sa ya le makgoweng. Ge go na le bjala wa se ke wa lebella ke mosadi ke moka o tla fo tloga le ka ditlhao sa bo kwe. Bo laolwa ke mosadi bakeng sa monna.

899 2044 Ba ga malome wa Mokoma ba bega gore masogana a re tswenya. Ba roma motho a ya ga Mašumu go ba bega tswenyo ya masogana. Bjale Lekgowa a bega morwa wa gagwe taba ewe. Morwa a re ba kwala motlhomong yowe ngwana wa maleme a ka tla a ntswara gabotse. Ke taba a se taba e o ka fetolago o le nnosi, ke taba ya leloko. Go kaone re ba bitše gore batle ba re kwiše taba e. Re di kwile ba botša sebaka sepela o ba botše re sa botšana re tla ba fetola. A goma a ya a ba botše. Bona ba šala ba tsibiša ba gabon gore ba kgobokane ba ba botše taba ewe.

2045 Mokoma a gane kišo ya pôô ka leina la gagwe. Ba ga Mašumu ba kgobokane ka moka le dikgadi tša lapa lewe. Bjale mokgekolo a re le bitsa ke nna. Ke le bitsetsa taba ya go iša pôô kgaitšedi ya ka a rometsé motho mo. O re o tswenya ke masogana ka go riale mowe ka bolabola le morwa wa ka, a dumela. Bjale ke ge ke re dikgomo ge di tšwa di ka se ke tša ntšha ke rense re le ba babedi. Ke moka ka yona taba ewe ke le bitsetsago yona. Dia kwala tšewe, ke bothakga ke gona motse o wa giwa. Mokoma a re piyu tša tlou a di patagane nka se ke ka di kgona.

900 2046 Pôô a išiwe ka leina la moratho wa ka. Diteba tša makatša mmago monna. Bjang mabana re fetotsé sebaka ka gore sepela o ba botše re sa botšana. Lehono o bolabola ka mokgwa mang. Ke bolabola gabotse, ka gobane yo mongwe šo, o wa ntšhita a le noši. A ke gane ge le iša pôô le ka e iša ka leina la moratho wa ka. Bjale difeka le tla loma, ka mokgwa mang, a re yo mongwe le yo mongwe o tla loma ka lapeng la gagwe. Di kwa ka wena mmago bona, a re nna ke nyaka

go tšeaya yowe ngwana wa kgaitšeidi ya ka. Ngwana wa mongwe nka se ke ka mo kgona, ka matlho le a di bôna.

2047 Ba išampô̄ ka leina la Nkhukhu. Ba bolabola le moratho a dumôla. Ke moka ba re go lokile pô̄ e swanetše go ya ka leina la moratho. Bakeng sa difeka yo mongwe le yo mongwe o tla noba a eponêla ka lapeng la gagwe bjale ka ge mogolo a bolabotše ka mokgwa owe. Ba ya ba tsweša moratho lekgeswa.

901 2048 Nkhukhu a tiya ngwako wa gagwe le wa umagwe, a ya a ga go wa gagwe mmoto. Mokoma le yena a tiya wa gagwe a ya aga go wa gagwe mmoto. Ke moka ba palakana ka ona mokgwa owe. Moratho o tlogile motseng ka baka la go bona gore mogolwane a ka re go bona a šita ke tša gagwe a re o šitintšha ke mosadi wa ka. Bjale mogolo o tlogile fêla gore a se nna se ſala maruping. Motse wa go ſia Patši o sinyegile ka baka la mosadi. Mokoma a e goba a se ke a kgetha motlabo. Mafello mosadi a mo fa metšwarelo ke moka a napa a e ba segôlê sa digôlê. Ditaba tša bona tša fêla di tla mowe. Monna o loketše maoto ka legapeng la marokolo ke moka ke kgwara ya gagwe. O tla ya nayo mabitleng.

Temana ya 4 (2) Monna wa go se babalêlê mosadi.

2049 Monna o tšeaya mosadi gore a tle a mo apeša. Bjale monna le yena o swanetše go ſomela mosadi gore le yena a tle a kgone go mo fôpa. Tlhôkômêlê ya monna godimo ga mosadi wa gagwe ke go mo apeša. Mowe a tlago gona batho ba mmône gore mosadi yo e na le monna. Bo botse bo ya o ketšwa kokeletsô ya bjana ke go e thakga ga mosadi. Bo thakga bjowe a e thakga godimo ga botakga bja monna. Seema mosadi wa monna mo a tlago re bona ka diganka le lerepu la ntepa.

902 2050 Tlhalošo ya seema se o boniwa ka diganka le lerepu la ntepa. Di anka ke maseka le dipheta. Bjale maseka a rwadiwa maotong gona le a mangwe awo a dulago potaneng a mangwe a

rwadiwa matsogong a mangwe a rwadiwa difakeng. Molaleng ke diphetla le digole dinokeng ke diphetla tše be rego ke dithape. Ba direta ka gore ke dithape dikgaola tswetsi di lapiša bafoledi le baotlhi ba dinti. Bjale tše go bipa ba dimong ke thetô le ntepa. Theto ke mokgopa wa pudi. Ba o iše m̄sileng wa go gona go tloga le go sega. Letloko le bjafatša ke makhura a tsholo. Ntepa ke mokgapa wa kgomo mošugi o swanetše gore a bone gore letlhong le tswile go direla gore tsholo e tle e kgone go swarella. Lerepu le phakgilwe fase ga ntepa, ke lewe mosadi a rego ge a sepe la la mo tiya maotong.

903 2051 Pudi le kgomo di sipidiša ke mosadi wa sethaka sa go sepela gona o tla o kwa dibolabolo gabotse. Go bolabolabola pudi kgomo ya dimula. Ka nnete go sepela gona le dithakga. Gore go sepela sethakga o tla kwa ka theto e re kgaphatu-kgapatu kgomo e re paso-paso. O tla ba wa duma gore o mmone o tla mo lebe la go fitlhela e sobella mowe a yago. Mosepelele ya gagwe e ke a fela pelo mowe a yago. Theto o tlema godimo ga senena gore senena sa gagwe sa se ke sa bonala. Ntepa o kgatla mabotse moedi wa mogwete wa bonala. Ge a feta mo barna ba tisa ke letsalo le mo lebella bjang ke mogatša kete o diyo motlhama. Le lena tlhamang ba lena o tla hwetsana ba swana naš.

2052 Mosepele wa lephahuphahu a o swanetše motho dišparo. Lephahuphahu ke mesepelâ ya ba thoka. Lephahuphahu ke go sepe la ka go phakiše tše nkego o tsere le motho kgane. Bjale le ge metlhamo e go swanela ya ba go sepela, o sepela legwato-legwato ke gore lephahuphahu. Dia napa tše goroma a ka ba ka moga ba fa yo mongwe mosadi. Metlêmâlê ya ditšwaro a e swane, ba bangwe ba hunela dintepa tia bona godimo ge marago. Mowe a tlago gona wa bona ge a sepela e diyo ba kotonêtono bjale ka pokolo ga e sepela. Pokolo ga e sepela o bona

sekgotô sa yona se ya godimo le fase. A se yona mesepele e mebotse ewe. Le go sepela bjale ka go merakam, bjale ka bathoka. O hwetjanago letšobo le ya kamo le kamo. Ke gore dinoka tsa bona di a menekana, bjale ge a sepela, o re meneka-meneka memeneka. Go tswara mo go nyakega ke go kgotla mabotse le mosepele wa go se fele pelo. Kgole go ya pelo. Bawe ba sepelago gabotse ba wisa banna ba bona dipelo. Ba go sepela ka le menekameneka, le khotou-khotou le lephahu-phahu ba swabiša banna ba bona.

2053 Sa mogwera ke go tlala tlhokwa. Mesepelele ewe ke mesepelele ya bona. O ka se ke wa lesetsa go speša mosadi ka la go sekgoñe go sepela goba go se kgone go hunâla. A na taba kgane ke gs o motlhami e ka diapare. Ba tla no mmôna ba fela ba re ke mogatša kôtš. O mo apesitše fela o diyo sinya ka gore. Ga gona taba kgane ke letšatši go tlhaba. Taba ya phôšô ke gona-gona. Bjale kobo ya kgale e be e le mekgopa. A tše mokgopa a o phatshge o be o no hwetšana bosele gabedi. Ba tlo noba ba re ke matlho a tsie matswanetša tlhôgô ya be taba a e gona.

905

2054 Kgale ke gore bogologolo tlhalano e be se sa tlala. Ka baka la gore bana e be ba o kwa mlaô ya batswadi ba bona. Le go kgolwa kudu boloi gore wa tlala ba tla go loya. Boyela pele boyo bolaya. Bjale ka go riele mowe ba sitwa go tladiša. Ka gobane wa fo tshaba le ngwana wa motho o sa kwana le batswadi ba gagwe. Ba tlilo go amoga wa ba wa ntšha dikgomo tše nne, tše go gafa molato. E be e le gona gs batswadi ba bona ngwana wa bona a tlaka. Mogatše lefafara ke kapara kgonara.

2055 Bjale ka phupu Malessa o ile a tšeya phuthi ya ſeka. Ge e sa le mothepa a mo apesha ka mokgwa wa mlaô. A ba a mo direla le maseka ka lebaka lewe motati wa maseka e be e le Nasekane Komana, batho ba e ya ba reka ga gagwe. Mong leina

906

la gagwe e be e le Matalame. Bjale ba mo rela leina la Masekane ka baka la gore ke motati wa ona. A mo tshepisa bjale ka banna ba bangwe ge ba tshepisitse bassadi ba bona.

2056 A beka masepelele ya gagwe a menekana. Bjale batho ba nysaka kudu go kwera, bjale ka tsatsi le lengwe ge monna a dutsi le banna ba gabon. Ba bona mosadi yo mongwe a nyarala. A le kgole nabo ba sa mo tsebe. Bjale ba re motho yola ke mang ba thoma go eleletsa ba se ke ba mo tseba. Motha o tsibja ka masepele motho yola ke mothoka a o mmone ge e sepela a menekana. Dinoka tsaa bona di kelekanya ke mokhopje ya banna. Mokhopje ke gore dipolo tsaa bathoka. Mongwe a re masepelele e e ya swabiisa ya go sepela bjale ka noga ga e kgeola tseleng e kgolo ya lekoto.

2057 Tshetlo ya hwa le molodi ge be mmuna ka bokgaufsi. A fitlha kgaufsi ga bona ba mo tseba. Ba thome go inemela fase. Ba ja ke dit'ong ka gobane ba bolabotsa taba ya go nyefola mosadi ba na le monna wa mosadi. A fitlha a be dumediisa ka mokgwa wa molaô ke moka ba dumela, e feta. Bona ba sele ba maketsa.

907

2058 Monna a nyama go apesa mosadi wa gagwe. O kwile botlhoko a bona gore ke apesa legokolodi. A mo ngaletsaa mosadi a tlhagallwa a ba majabatlhana. Majabatlhana ke gore mankgeretla. Mantšu a mabedi a ke mantšu a magolo. Bjale a supa go tlhagallwa kudu yowe motho a di yo epopago ge e dula. Na bona a bale a thiba le ka diafia. Ke gore motho yowe o fitisitsa go tlhagallwa. Bjale a makala gore molato keng, a se ke a tseba. Bjale batswadi ba gagwe ba bona gore ngwana wa bona o wa tswenyega. Monna o bone ba bangwe bjale o dira ngwana we rena sekgopa melora.

2059 A tshaba le Phusumane Nkwane. O ile a thoma a mo dira monkana. Ka tsatsi le lengwe gwa ba le bjale ga gabon mosadi. Bjale a ya a gatlhana le motlabo yola wa gagwe. A botša mmagwe gore motho yo ke mogwera wa ka. A ba tshella pitšane a ba

RM/

fa. Ba ile kowa ba enwa mm ago mosadi a re ngwana yo wa ka o wa tswenyega. Nkabe gona le wa dikgomo o be a tla mo tseya. Ba bolabolella nonyana matshegong. Ke gore wa 908 bolabolella nonyana matshegong e tla fufise. A mmeaya mo go botse a nwa bjale ka mokgwa owa, a ka kgonago ka ona. Ke moka monna a fatlhawa ke letsatzi. A bolabola le mosadi mabapi le tseyano mosadi a dumela.

2060 Sepela o epoloka o tla re ge o epulokile ra kgona re tloga. Be fapano monna a ya gae le yena a ya gae. Ke mosadi wa matshegong ge a tloga o swanetsé go tseya dilo tsá gagwe ka moka ga tsone. Mafello ke go rwala matshego a isa matotong. A kgone a bona lebakla la go tshaba. Ge a ka fo tshaba kantle le go epoleka, ba ka sala ba sinya dilo tsá gagwe. Ge e le mabapi le letshego ba lefotla ba le rimamiisa ke moka a ka se 'e a ya a bona ngwana.

2061 Ke moka a tshaba le monna yowe wa ga Nkwane. Ba ile ge ba goroga, ba hwetsana gore matshego ga gona. Mosadi ka mono o tlogile, o bonang ke bona ka matshego. Ba ya ba lebella, ba hwetsana gore ga gona. Ke marupi re tloga re tlhaba dithaka ke moka o sepetse. A kata a rebala. Ka moswana a bona sebaka se fitlha, sa nyakelang mono. O ile go mo tshabisa a ya a bega ba gabu mosadi. A re ke dirile molato ke tsó tseya ngwana wa lena ga Malesa. Ba re go lokile. Re hwetsana seema se mof tlha sa nteweng o re se ~~tsim~~ x tswé se ntomé. O be o se tshepile o ba fe dikgomo tsá bona a re nyake go dula re bolabola. 909

2062 A ntsha lesome la dikgomo dinago le dikgomo tše tlhano le leso e la dipudi le dipudi tše pedi. Monna ke sekgate komeng o wa tsona re go bone fela tšatzi le ba botsago gore ba e kgopolosé le wena o be gona. O tle o bone ge ba gapa dikgomo tsá bona. Ke di kwile ba ga makgolo. Bjale ba roma sebaka ga motlhadiwa sa gore e kgopolosé. Bona ba beya letsatzi ba re ka tšatzi le gore ke rena bwe re a tla. A

goma a ya e ba botša. Le bona ba bona sebaka sa go tšama ba tšibisana.

2063 Ba tla ba tloga ba gapa lesome la dikgomo di nago le kgomo tše tharo fela. O be a nyetše ka dikgomo tše diphetago menwanwe mmedi fela. A kwana le mosadi, a mo tšabiša. Ka moka ga bona gwa se be le motho yo a belaelago. Ba ripelana melamo e ya bona. Phupu a tsama a phumula megokgo a gapa dikgom. Nkwane a feta le mosela wa tšipa ye gagwe.

910 2064 Nkwane a tlhokomela mosadi wa gagwe a mo apeša. A dula modulo owe a goba a sa gopole gore o tla tsoga a udutši. O be ga gopola gore ke moka kē lekhopo la gagwe o tla beya, a e nalo badimong. A mo rweša maseka e seema. Bjale a thoma go fela a opella koša e. Tšipa e rwala morwalo ka motso e rwale monailana. Morwalo ke lekatile, lekatile ke selo se se go imelago o sa tsebego gore o tla rolela mang. Be fela ba re ka lekatile la gago. Monailana ke maseka yowé a tla gona o diyo naila.

2065 Molaudiši ke mong Phusumane Nkwane o be a leudiša ka mokgwa owe a ilego a tsey a mosadi ka ſna. O tswaletše mo nageng ya gesu mphatho wa gagwe ke letuba (matuba).

911 Molaudiši wa ditaba tše Mokoma le Motšatši di laudiši-tše ke Lekgowa ke mokgekolo yo mogolo. A laudiša ke baks la madimabe a nogo naô. Ka goba le yo nola ngwana wa kgaitšedi o filox dula naš fela. Ge monna wa mosadi a tlogile a ile makgoweng o ſala a kona mmatswala wa gage tše go ja. Bo apeya tše bjona dikgotswane ka noši. Mphatho wa gagwe ke Letšie (matsie). Ditaba tše Magatswane le Senameli di laudišitše ke yene papago Magatswane yowé elego Phusumane Nkwane. Ditaba tše Pepere Morel le Matšepjane di laudišitše ke Ngwana Tholo yowé mphatho wa gagwe elego Lengana (Mangana).

2066 Batswadi ba mothepa goba mosadi ba dira gore ngwana wa bona a tlwale monna wa gagwe. A ba motlhadiši fela ka baka la go se tlhokomelwe ke monna wa gagwe. Aowa mowe ba bonago gore motho yo o wa hora o bile o na le dikgomo tše dintši. Ke moka ba kgwefafa motho yowe gore ba kwane nač. Ka morago ga mo ba kwane nač bjale ba mo šupa mothepa yowe. Mo šupele ya bona ba fo diya tše nkego ba raloka, kganthe a be raloka. Le ngwana wa bona ba tla mmotša gore wa kwa a re, o wa go rata, o dumetše. Go kgwefafa, ke go okolotsa, go okolotsa ke ge motho a sa go tlwaela bjale a o dira gore a go tlwaela.

912 2067 Bjale ka Sekwai Mohla e le Maponye ngwana Pôpela. Ke lesbaka la mo go bolla rena mphatho wa Madikwa. Ka baka la gore e be e sa le reba banyana ditaba tše ba bagolo re sa di tsebe. Fela Matlala Mongale ge a fela a etla bogweng e be re mmôna. Bjale mamenemene a taba ñna re sa tsebe. Mamenemene ke gore ditaba tše tše go sepela ka septiri. Difo menekana yaba gona le monna yo mongwe ba re ke Tsatši Mokgotho o tswa a le Mankale o tlolo ka mono ka lebollo. Re bolotše nač yena e be e le yo mogolo. Go bolla ka go felegetšana.

2068 Tsetsee ke papago Tsatši a fela a e tla le mešašo ya dipela. Motšepa yo a goba a speela Tsatši o be a dula ka lapeng la Maponye. Bjale Sekwai ge a eya ka mowe a fela a e ya a ija nama tše dipela. A fela a roka matšobo a etla a beya ka lapeng la Maponye bjale batho ba etla ba reka a le mowe. Nama ya pela e bose kuđu ge e ñmile. Bjale ba tše fela ke dipela. Ba gopola gore di ka se ke tše fela ba dira mamenemene ka moredi wa bona.

913 2069 Moredi wa bona ke Masegabu yowe re illego ga re re otsee yena a ba a dira mmabore bore bo a sebja makodiyoto. Ke gore re bolotše nač ge re spella thabeng le yena o wa rubaruba ka gae. Bjale ba re go mothepa monna wa gago ke yono.

A re nne ke nyaka go speela rakgadi ba re kwa mowe re bolabolago. A ba a lala a dumetše le ge a sa rate. Mosogana yowe a boyo a tla a bolla bogwera. Mešašo ke gore dikgatlha tša dipela tšona di sa fo tšwela pele le go tla. Mosogana a loga bjale o bolotše o feditše. Papagwe a mmotša gore mosadi šo, le batwadi re kwane nabo. Bjale wena o reng ka yena ngwanaka. Le nna ke a mo nyaka. Bolabola naš a bolabola naš ba kwana.

2070 Mmaka pela o baka a e tswere. Ka morago ga mo ba kwane. Ba mmotša gore o be a tšeyo ke ba ga Mongale, ka go riale mowe a wa swanela go mo nyala a le mo. O swanetše gore o bolabole naš o mo tšabiše. Ke gona re tla kgonago go amogela dikgomo tša gago. A di kwa a bolabola le mosatsana mabapi le go tšhaba. Ba kwana bjale go lokile ba beelana mabaka le mowe ba tla go gatlhanago gona.

914 2071 Tšatši a tšabiše Masegabu ngvana Mašumu. Ka baka la gore o kwane le batwadi ba iothepa, a ka a tšabelo naš theko o ile a yana tsena nae ka lapeng la mmagwe. Le gona ke kgole ga mokgotho. Fela ke kgole ga mo motho pelo ya gagwez e sa fiši. Ge pelo ya gagwe e fiša a se kgolé. Ba ga Mokgotho ba romela motho wa gore sepela o tsebiše batewadi ba ngvana gore ba nyakelle ka mono. Motho yowe wa morumiwa a ya a ba botša gore ba ga Madiagane ba re ngvana wa lena le nyakelle ka mono. Ba re sepela o ba botše bo jela pele ga re bo rate ngvana yowe o na le monna wa gagwe. Ga na lehono re a mo nyaka ba mmuiše. Ba robadiše batho gore ba se ke ba tseba gore bonokhonokho a se bja bona.

2072 Ba roma sa bona sebaka ba re a ba nyale. Ba nyala ka lesome la dikgomò le dikgomo tše pedi, di nago le dipudi tše phethago menwana mmmedi. Sa swara ke tau a se ke se lopela nkwe, nkwe e le selo sa mabala a manyana. Go riale ke sekwai a re a mogelehg dikgomo. Re a bitše ba ga Mongale ba tle ba tše maditsena a bona. Ke ge ba napa be nyala ka tšona dilo tše tša ka godimo, ke moka.

- 915 2073 Ba romo motho ga Mongale ka lentsu le e kgopoleleng. Ba re go morumiwa sepela o botše ba ga Mongale rena re sitile ke ngwana. Ka go riale mowe re re ba e kgopolele mesebjana ya bona. A ya a ba botše mantšu awe. Ba re sepela o ba botše ke sa tšama ke tsibiša ba gešu. Ka tšatši la gore ke rena bawe re a tla. Le bona ke hwetsane ba kgobakane. Le dilo tša ka ka moka dikgobakane. A ke nyake goba ke tswenyana nabo. Ke di kwile ke tla ya ke ba botše. Ke moka a lsela a tloga a ya a ba botše taba ewe. Le bona ba tšama ba tsibišane.
- 2074 Letšatši la go ekgopolela ba boyo ba gapa lesome la dikgomo le dipudi tše pedi. Ka lona letšatši lewe ba ilego ba le beya ba re go tsoga ba tšama ba phumula malaka. Ba baka mowe ga ga Mohlabe ba fitlhha ba hwetsana yena Mohlabe le mosadi. Bjale ba tsentšha ditaba ba re re tlile ba re le a kwala. Ke re dilo tša lona di kae, ke moka ba bolabola. Ba ntšha ba ba fa, tšatše di ngodilwego ka mo godimo. Ditaba tša bona tša fela di etla mowe.
- 916 2075 Molaudiši ka Matlala Mongale o be a laudiša mbapi le go tswinyiwa ke mosadi wa gagwe, Mafiri ngw na Maebane. O re motlhako o nkabe mogongwe ke sa o bone ke o bontšitše ke ba ga malome. Mphatho wa gagwe ke ledikwa. Bjale o re dilo ka moka e be e fo ba diforaforantšetšo. Bakeng sa dipela le gona ga dikwale. Taba kgolo ya go dira gore mosadi ba tlhadise ke gore nna e be nka se ke ka dumela dikgomo tša ka, digapa ke ba ga Mohlabe. Ka baka la gore ba ga Mohlabe a se be ga malome ba ga malome ke ba ga Mašumu. Ke lona lebaka lewe ba ilego ba dira bonokwane. Bawe ba bone gore ke batho ba šele a ba tsebe selo.
- 2076 Ke re Mohlabe o sele Maponye o be a tšere ke ba ga Mašumu. Sekwai le Matlala ke ba tlogolo ba ga Mašumu. Bjale Sekwai o ile go bona gore la ga malome le ſabetše a ya a segela mogatša malome wa gagwe. Ka morago ke ge a napa a tšeyá ka sa nma sona. Bjale motlogolo o nyska go ja thoto ya malome wa gagwe. Ka nnete o lle thoto ya malome wa gagwe.

RM/

- 917 2077 Lehufa le tlhadiša motho. Ka molao mosadi o swanetše go lebana monna. Bjale ka setlwaelo sa sesotho, a gwa du-mellwa gore monna a tšeé mosadi. Ka baka la gore ba re lehumo la motho yo moso ke basadi. Ge monna a na le basadi ba re o humile. Ge o na le mosadi ke wena modidi. Ka buntši bja bja bona o tla ba le bana ba bantši ka go riale mowe ke wena kgoši. Bogosi bja gago o godiša ke bana ba gago. Lehumo la motho yo moso gape ke dikgomo le mabšle. Bjale o ka se ke wa ba nyaka ka moka, gare ga bona o tla rata ka o tee fela buntši bja bona ke basadi ba banna. O se ke wa ba ſala morago mesepeleleng ya bona. Le go ba apeša o ka se ke wa ba apeša ka moka ga bona.
- 2078 Bjale ka Thibedi Saai le Mmasešroka ngwana Rakgwale. Mosadi yowe a se mong wa gagwe sowa ke mosegela. Ke mosadi yo a goba a lebane papagwé Mpe. Bjale mokgalabje yowe a mmeka a sa phela. A mo tseya gore e tlilo ba mosadi wa gagwe. Kgarebe e nyaka lesogana e seng mokgalabje yowe a tlo go fodula a bipile ka seatla go sana modiro owe a ka o dirago. Go bipa ka diatla ke gore go lala a bipile bopele bja mosadi ka seatla bošego ka moka a sene modiro o a m o dirago. O Nyaka gore motho a lala a soma mosomo owe wa banna le basadi.
- 918 2079 Mpe a r̄ta motho gore a tle a dule le mosadi moretiwa ke Galase. Lokweng. A tla nae mosegare a ba kgobakanya ka moka seana Saai. Ke gore bana ba gagwe. Ba re kore be kgobakane a re go bona bana ba ka ke tšofetše a ko sa na le thušo ka baka la gore matla a sale gona. Bjale ka go riale mowe ke kgopetše ngwana yo wa ga Lokweng gore a be o ntswaretše zadi yo. A ke re ke mosadi wa gagwe sowa, ke mosadi wa fela se a phela naš ka mo kgorong ya ga Saai. O tla ba mla lcšeba.
- 2080 Motho o wa retiwa e se pôô ya kolobe e retiwago. Le yôna e retiwa ka baka la gore e ka ſakeng. Ge e se ka ſakeng e tla sepela e tsama e nyakela monna, e tla ba ya mo hwetše. E ka

919

šitwa ge e dutši kgole nayô. Ge go sekpolô o tla no bona e boyâ nayô. Bjale ka go riale mowe o be o swanetše go fo homola yêna mong ka noši o tla se nyakella, motlabo, a ba a šotlha nae ka lefokeng. Phetolo ewe ke ya basadi ge ba fetola monna wa bona.

2081 Phetolo ya mokgalabje bana ba lehono ke dirurubele. Bjale nna a ke sa na matla a go diya gore ngwana wa batho ba ke mo dire serurubele. Ge nka nore ke a bebetše a ka ba serurubele sa go tlhoka mafofa e ka ba phošo ka gore o tla ronana le bagwera ba gagwe. Ke bolabotše le bana ba lena, ka re mosadi ſo bjale a ba dumele. Ba re bona ba sukologile a ba sa sepela mowe renâ ra goba re sepela gone. Ba re molao wa basokulogi, ke gore ba tâeya mosadi ka o tee. Bjale basadi ba bona o hwetsana ba re pududu, duu e ka ke dirurubele. Bjale yo le yena le mmone o itse a nyake maseka. Bjale ka go riale mowe ke retile motho wa batho ba gore a tle a be a ntswarotše motho wa batho ba. Ge go na le yo mongwe wa bo lensa yowe ngwana wa gagwe a nyakago go dula nse a ke gane a bolabole gore ke tla dula nae. Nne ke tla botja ngwana yo wa ga Lokweng a goma. Ditaba le a di kwa bana ba fo homola, ba re bolabolang ba re mowe papago renâ a bolabotše go nnate. Rena re ile ra mmotsa gore re ka se ke ra kgona go dula nae, ka bats la gore molao wa sejakaano o wa gana. Bjale le di kwile ba re re di kwile fela phošo ke go reta pôô ya motho, mothong.

920

2082 Dirurubele, ke moretele ka baka la borurubele bjo re bo bonago. Serurubele sa mafofa ge dingwe di fofa le sona se tla fofa bjale ka tše dingwe ge di fofa. Bjale sa go tlhoka mafofa se ka se ke sa fofa bjale ka tše mafofa. Ka morego sa go tlhola mafofa se tlilo fetoga sebataladi. Bjale ke mang yowe a ka bonago sebataladi. Ge gona ka gobane sebataladi se bona ke mong sekhuukhunung. Kgantha le a tseba go bjale ka ge ke bolabotše.

K34 / 82

70

2083 Naka tša go rwešwa ga dimamarele tlhôgô. O mmotše ka mokgwa owe. Ge yo mongwe wa ga saai ge a re boela morago a se ke a gana. A re nna ke filwê. A re mowe le a kwala, bjale le bolabotše taba. O wa kwa monna wa ga Lokweng, ke re ba o ntswaretše mosadi yo, ke a di kwa. Yo mongwe wa bona a go mmolela dinaka, o boetše maot morago. Ke na le ngwana yo mongwe šo wa lekgôthwane, motlhomong yena a ka se ke a etša bagolwane. Bjale wena matšatši a o ngwana wa ka. Kgomo ya tshadi še. Ke ewe ke go lebogago ka yona ge o ntswaretše mosadi yo wa km. Le a nkwa la se ke la mo amoga kgomo ewe yona ke mo file ke ya gagwe. E tla mo tswalla a tšeyi ka yona mosadi. Ba re aowa re a di kwa a ka se ke amoga ke motho. Mohwa pele le mohwa morago ga tsibji. Ge nka hwa pele le šala le mo tswenya mebapi le kgomo e, le lens le ka šala le tlhaka.

2084 Thibedi a gola a ba a bolla a fetša lebollo la gagwe. Le yena a tsena tseleng ya bagolwane yena o fo ya kerekeng fela a sena mosadi. Bjale bakgekolo ba thoma go mo kgothatše. Ba re go yena mosadi wa papagw šo bjale o file dula le motho fela. Re go botša ka mokgwa owe ka gobane ke wena monna o swaretše go tsena ka ngwakong wa gagwe. A gana a re nna lo ge ke sena kgomo a gana x taba ke tla ya ke bereka ka tšeyi wa ka mosadi.

2085 Yo monyana a ke a kata ba bagolo. Ba re o se ke wa kata yo mogolo we nela aowa o fele o re o ile a phereketsa ko motantane. Ba fo bolabola nae, gabotsa ba sa mo felle pelo. Dipolabolo tšewe tša gore Thibedi a š ka ngwako wa mosadi ke tša ka morago ga mo papa wa bona a hwile. Dikgadi di rapiwa gore ba tle ba ba thuše go bolabola le ngwana. Ba tla ba bolabola nae a ba a dumèle. Bjale dipelo tša bona tša wa, ba re re swanetše go sepela ke tsele ya mohu.

2086 Galase a boetsa maoto mrago le dikgomo tša gagwe. Ba goma ba bitsana ba kgobakuna ka lapeng le Mmaseroka. Bjale ba

re go mosadi monna wa gago lehono ke yo. A re ka baka lang nne monna wa ka a mphile monna. Ga gona taba o itše o noba a dutsi nago fela motlheng yo mongwe wa leloko la ga Saai a fitlha moretiwa o swanetše go boels ga gabos. Ke a di kwa go lokile. Bjale Lokweng o filwe dikgomo lehono di gape o tswê natšo ka maforo. Monna a re ka lebogile kudu ba ga Saai. Ke moka a gape dikgomo tše diphethago menwana amedi. Ke moka o tswile ka mosaseng wa ga Saai. A re sa mma mongwe a se tlhapelwe diafela fela ke lebogile kudu ge ba mphile dikgomo ke tla tšeaya yo mongwe mosadi. Ka nnate matlhatsa ga bonwe, Galase o be a tla tšeela mosadi thateng. Ka ba a le gore mmago bona le papago bona ba hwile e sa le ba banyana ba lelwa botlogolo ga malome wa bona lobofe.

923 2087 Thibedi a dula le Maseroko. A boga koma ya banna le basadi ka yéna. O ile a dula nae lebaka le letlele mowe a illego a dira nae ditlhogo tše hne. Lebaka ka moka ba swarane ka matsogo a mabedi ge o fitlha o fo bwetsana e ke ke mong mosadi wa gagwe wa setsepa. Kgantše ke mosegela a se mong wa setsepa. Monna a lebala le gore mosadi yo ke mosegela wa gagwe ka gobane mong mong monna wa gagwe e be e le papagwe. Ka lehu la papagwe o ile a tlema tlhware. Bjale molao a o dumale gore tlhware e tlemiwe gabedi.

2088 Dihwirihwiri tše fitlha ba mmotšax gore a tše mong mong mosadi wa gagwe. Dipolebolo tše bath di o tše ka bjale ka phefo ya go tše ka. Bjale gnanakwa ba mmotša gore ke mosadi wa gagwe ba goma ba re ke motlhologadi. O swanetše go tšeaya wa gago mosadi. Bjale ka baka la gore yola e be e le mnqatša papago. Bjale ka go riale mowe a ka se ke a kgona go rwala tlhware ya gago. Tlhware o ilem a rwala ya monna wa gagwe. Seema mmabotsa le ge a hwile, se lo sa gwe ke moropa. Ke gore ge o ile wa hwa ba tla go felegetše ka seša. Ka baka la gore ga gona yowa a ka gollelagot. Ke moleš wa kgond e ngwe le e ngwe.

2089 Thibedi : futlhisa ditsebe tša gagwe, a ba kwa. Gana dikgomo le ge a be a ſoma o be a no ſoma, a sa gopolc go reka kgomo. Ka baka la gore kgopolc e be e re ke ne le mosadi. Kgontho o wa e phora a na mosadi. O be a reka dikobo gore mosadi wa gagwe e be serurubele a mafafa. Ka gobane wa tlhoka go dira mowe o tla go tlhala. Bjale ka mantšu awe a bona a bona gabotse gore bokaone ke go ya makgoweng. A yo ſoma a ſomela go tšeaya wa gagwe, mosadi.

2090 Thibedi a ye makgoweng go ſomela go tšeaya wa gagwe mosadi. Ge a le mewe makgoweng o ſoma a boloka mapere a go reka dikgomo. Bjale a ka a tšeaya mapere awe, a re ka dikgomo. Kgopolc ya gagwe ya mmotsa gore mapere le ona a nyale mosadi. Ge a bona gore mapere ke o mangata a boyo gae. Nonna a gapola a bona gore seriti sa gagwe se gona kowa ga mosadi wa pele. Serithi ke gore ngwana wa go belega ke madi a gagwe. Bjale a tawa moluong o tšeaya moopa.

925

2091 A tšhabisa Maleselane ngwana Lökweng. Mphatho wa Madikwa kgopolc ya ona a tsebe ke motho. A tšhabisa kgarebe o f lo hwetsana kgomo ya motseta a tšhabisa. Ke gore o tshabisitše mosadi wa matabegong. Bjale mosadi yowe ke moope e sa le a bikiwa a e ya bogadi, a imi. O be a tšere ke mosadi wa gabon. Dikgamo di a tswenya ga di le ka ſakeng. Motho a bona dikgomo tša go tswa moredi wa gagwe ke moka o nyaka go tšeaya mosadi. Le ge a bona gabotse gore ngwana wa gagwe e sa le yo monyana o fo tšeaya a re o tla tla a mo hwetsana. Tabo ya gore a tšeet ke gore mamuwi wa dikgomo o nyaka la gngwe lapa bjale mokgekolo yowe Madibi o ile a tšeaya mosadi yowe ka ona mokgwa owe. A re dipōga di tlhoke, di tla noba di name la.

2092 Batswadi ba gana motseta owe. A ya a bega batswadi gore ke tšo tšhabisa mosadi wa batho. O re o re ke tšo tšhabisa mosadi wa batho. Ke riale ka baka la gore ke mosadi wa matabegong. Bjale nka se ka ka balabola gore ke tšo tšhabisa ngwana wa batho, e se kgarebe. O tlhokileng ge o

926 tshabiša wa matshegong, kgane dikgare ka moko di a gogana.
Lesela le kgatlha mosapari.

2093 Botse bo bona ke nna mosapari wa kobo. Ke mang, a re ke aleselare, moredi wa Phatse a dumela. O kgatlhile keng selo sewe sa go tlhola matlho. Ka gobane ke botala ge a be a dutši bogadi. Gela e be nke ke motho yowe a tswarago bana lehono nka be ke re, o na le bana ba bane. Mogomise o tseyo mosadi sadie, motlhomong o tla tla o hwetsana ngwana. Ka ngwana yowe o tla ſiya leina la gago. Ka gobane ba tla fela ba re, ke morwa kete. Mama ya lcrapo, e kokona ke mong wa yâna. Diolabolo ka moko ga tcone dim nthiba ditsebe.

927

2094 A nyala mosadi wa gagwe ka tshalete, masome a mane le diponto tše tlhano. Gwa hwetsewa gore ke dikgomo tše diphetago monwana o tee. Ba re e ſu o dire selo. Bjale a leka go tsama a kolota. Sekoloto o koloto go wa geno, bjale ka gobane ba gabu a ba kwane lo taba e, a dirilego, ba se ke ba mo kolota. A ema nyanyaneng, ke gore sebekeng a e tee gwa tlhoka le motho ka o tee yowe a mo thušang.

2095 A goma a boela makgoweng a tloga le Malešclane.

Bjole ba ga Lokweng ba se ke ba kgona gore e kgopoleleng. Ka baka le gore motshabiši a fetſa go nyala. Bjale ba ga Mongale ba lebella ba bona modiega. Ba romo sebaka sa bona sa ya ga Lokweng. Sepela o ba botše ba re beile kae, ka gobane ngwana wa bona ba mo tsamitše. Sebaka sa iša mantšu awe, ba ya ba sefetola, ka gore re x sa nyaka mosinyi. A goma a boetša mantšu awe. Ba re ka baka la gare bona, ngwana wa bona o tlogile a le ka lapeng la bona, ba tsibile gore dilo tše ren di tla lekana. Sepela o ba botše ka moswana ba se ke ba makala ga ba bitsiwa kgorong. A baka ba mo fetola.

2096 Ba ga Mongale ba iša ditaba kgorong ya ga Mohlabo. Ba fitlha ba bega ditaba tše bona, bjale kgoro ya di amogela.

928

Ba ba botša gore le tla boy a ka tšatši la gore. Ba rom a pampanyane go botša ba ga Lokweng, gore ka tšatši la gore le a nyakega, ka kgorong. Ke moka a goma a ya a botša kgosi gore ke tšo botša go lokile ngwanaka.

2097 Letšatši la katoholo. Ka lona letšatši lewe, ba bu-tšitšwego lona, gore ba fitlha ba fitlha ka lona. Lekgotla la go atlhol a lona la fitlha. Bjale mmudi wa lekgotla a éma a bula lekgotla gore ditaba d. tsene. Thobela lekgotla la ba bina tlou, ba re morena. Bjale ke le kgopele ditsebe le melomo ya lens. Gona le taba bjale re nyaka gore e tsene, re be re tlhahuna go sa tonya. Ke taba ya tlhalano bjale medi ya taba re tla kwa ka bona ba tlhalani. Mongale le gobakane ka moka a dumela. Lokweng le wene ba gona ka moka ga bona ba geno, le yena a dumela. Bjale Mongale motho yola o mo nyakago šo, bjale Lokweng o nyaka ke Mongale. A boela a dula fase.

929

2098 Dipolebolo tša Mongale, Madibi ngwana Popela re a loša ba bina tlou. Ke tlile mo ka baka la go tlogela ke moapei. Bjale nna ke ſetše ke le mo nyanyaneng. Ngwana o ile a tloga a ya ga gab, yaba ke moka o napile a e ye. Ka morago ka kwa gore ke moka a ka se ke a boy a. Ka baka la gore o tšhabile le monna wa ga Saal. Ka morago ga mowe ka kwa gore ba nyala ka morago ga mowe, ke ge ke kwa gore o ile nae, makgoweng. Bjale ka dula ke lebelatše gore ke tla bona motho a e tla wa gore e kgopoléle, ka se mmône. Ke ge ke bitsa ba gesu ke ba behababa e bjale re romela sebaka. Sebaka sa boy a le lentšu le ba sa lebelatše motshabiši bjale ra re a boele, a yo ba botša gore ga a motshabiša o bone gore o lekantše. A goma a boy a kantle le karabo. Ke ge ke feta ke tla mo kgorong. Ke moka ke feditše ba bina tlou.

2099 Dipolabolo tša Mphele Lokweng, Mphele ke kgaitšedi ya Maleselane, morena dikgoši nna a ke tsebe selo, fôla ke a tseba. Ka baka la gore ke ile ga ke fitlha ke sa tšwa makgoweng, ka hwetšana ba re kgaitšedi ya ka e tšhabile le

930

Thibedi. Bjale ka baka la gore a ke nyake bojela pele. Ka re ke sa khutša ke molate ko mmitsa a tle mo. Ba ntshupa diponto tše a nyetšego ka tšona. Ka ba botša gore ba di bee, ke sa tla ya ke nyakela monna yowe. Ka morego ke ge ke bona ba rumile motho a etla. A bolabola ka mokgwa owe, ba mo rumilego ka ona. Ka mo fetola ka mokgwa owe, mmoledi a bolabotšego ka ona. La bobedi a ka ka ka mo fetola ka baka la gore o bo a ntsietſitše. Ke moka ke feditše ke nyaka fela go lata motlhadiši mowe a lego gona. Thobela ge a riale ke moka a dula fase. X Mmudi wa lekgotla a re wena a o tsebe selo. A gore mmago a bolabole le yo mongwe wa ba phophemi.

2100 Dipolabolo tše Phaume, re a loša ba bina tlou. Ke nnete ngwana wa ka o tlögile le monna wa ga Saai. Bjale pele ga gore a tloga o ile a bolabola gore kapare lepai e ntenne. Ka gobane mathaka a ka mowe a tloga e ke e dirubule. Bjale yena o bolaya ke mokeke owe le bošego e parago ona. Bjale a re ke nyaka go tloga le monna yo mongwe. Ke ile ka mo genetsa mowe dipolabolong tšewe. Bjale le yena a gana nna ka re go vena ge o nyaka go dira taba ya mohuta owe o be o tlhatlhetsa dikgomo tše go fa ba ga Mongale. A mphetola ka gore tšewe ditla bona ke yena yowe a rego o nyaka go ntšeyi. Ka re a retše di tseba ke wena. Ke ge ba tši bo. Bjale a tla a ntšha tšahalete e lekanago masome a mane a nago le diponto tše tlhano. A tšaka tše phophelwa aowa, o filo ditliša. Bjale ka re dilo tše di ka se ke tše fetša thoto ya ga Mongale. Ke ge a goma a tloga le moredi wa ka. A re o sa yo bereka gore a tle a fetšise. Ke moka ke feditše.

931

2101 Ditaba tše gefelwa lekgotla. Lekgotla la ro ditaba di a kwala. Bjale taba kgolo, Mongale o bolaya ke tlala, bona mamuwi wa dikgomo tše go tšwa ga Mongale, o wa ba appela. Ditaba e be go swanetše go nyakiwa motlhadiši, bjale ka baka

la gore ba mo lokolotsé gore a & makgoweng bona ba swanetsé go ntšha dikgomo ba di fe Mongale. Mokgonyana yowe wa bona moswa yowe o swanetsé go šala a ba nyalla. Ge e be e sa le kgale mosadi wa Mphele o be a swanetsé go apeaya ga Mongale, bjale molao ows o hwile ka baka la ditšhoši tše dikhubedi (makgowa). Lokweng a ka e karabela ge nke o na le karabo mabapi le go ntšha dikgomo a fe ba ga Mongale.

2102 932 Mphele morena dikgoši lekgotla le a kwala, mowe le bolabolago, bale taba kgolo ewe e mpelaetsago ke gore basinyi bawe ga ba gona mo. Ka go riale mowe e be ke kgopela lekgotla gore le ntokolle ko nyakela mosanyi yowe. Dikgomo tša ga Mongale di ile go tsena ka kgörö ya gesu tša feta tsa ya go tše-ya mosadi wa ka yowe e lego mamuwi wa dikgomo tša bona. Bjale dikgomo ga di sa le gona. Ke mokgwa ows ke kgopelago sebaka sa go nyakela motlhadiši le motlhadi. Ke moka ke feditsé.

2103 A fiwa sebaka sa go tsama a mo nyakela. Lekgotla la re mantšu a Lokweng a kwala, wena o swanetsé go ntšha dikgomo o di fe ba ga Mongale, gana lehono. Ko di bona kae dikgoši, molao ke gore go swanetséwe gore go gapiwa dikgomo tšela tša go nyala mosadi wa gagoo. Mowe gona ke sitwa go araba. Ba bangwe ba re molokoleng a late mokgonyana yowe wa gagwe. A ne boyo o tla ya a boyo. Ge a ka se ke a boyo nae, a tsebe gore ke yena yowe a bekilego mogwapa. Ba kwana gore a lokollwe ba mo lokolla. Ditaba a di & selepeng seleps le sona sa ya sa bolabola mowe lekgotla le bolabotségo. Ba botša Mongale ba re o wa kwa, morena o re molato a o bole, Lokweng o lokolotswe gotsuma a nyakela motlhadiši le motlhadi, fela re re a phakiše, nama go tsefa ya tala, ya mogwapa ge e tsefe. Morena tšewe di tseba ke lena.

2104 Mphele a ya a boyo nabo. Ba bula difata kgorong, bjale kgoro ya re go lokile o phakise go tla na. Ba tloga

ba ya ka gae, ba fitlha ba kgobakana ka lapeng la Phaume. Bjale Mphele a re le a mpona ke sa tswa mo ke ts'wago, bjale lehono ke gata kgôrô ke a feta ka baka la ema. Ba re aowa, sepela lo kwa legolo, sepela mokone, yo a boyo magalale bo-râtèlègô bja naga. O sepele ga botse, wa se ke wa ba le sekgupi tseleng. A ts'wa a so bella. Ka morago ga matsatsi a matlhano, ba bona a boyo nabo. Ba kata ba rôbala.

934

2105 Ka moswana a ya a bega ba kgoro gore ke boile nabo. Ba leboga kudu ba re kganthe o be o sa bolabole maka. Ba go kae, ba kowa, gae ga ka. O ba tlhôkômôlô ba se ke ba tshaba. Re sa yo tsibiša ba ga lo gale le lena le be gona le basinyi bawe ka tsatsi la gore e sa le ka moswanyana.

2106 Katlhelo ya bobedi kgorong ya ba bina tlou. Mmudi wa lekgotla a bule lekgotla bjale ka matlha. A re lehono re nyaka go kwa fela mantšu a motlhadi le motlhadi. A batswadi ba motlhadi, re a kwile ka katlhelo ya mathôan gammogo le ya ba ga Mongale. Bjale lekgotla le thuše go futlhise ditsêbê ts'a lone, le theletše, ts'ewe ba bolabodi ba tlago di bolabola. Ditaba ke ts'we Lokweng o ka botša bana ba gago. A ba botša bjale a re morena ba di kwile. Saai a ka bolabola.

2107 Dipolabolo ts'a Thibedi Saai ke kgatlhile ke lelapi. Morena lekgotla la ba bina tlou. Ke ema mo pele ga lekgotla go sena polabolo e ke tla go e bolabola. Ka baka la gore ge e le molato o dirile ke nna ka baka la go kgatlhiwa ke lelapi. Bjale ka baka la go tlhoka ke mowe ditaba di bilego di tlilego mo kgorong. Nna e be ke gonotše gore ke tla re fo lafola, ka phakisa ke boyo ke tla ke fe ba ga Mongale, mesab ana ya bona. Bjale ke ge ke bona yo sebara, a tlilo mpitsa a re mono gae ba tlemilwe, ka baka la ka. Bjale ke ge ke kgopfia sebaka ga mong wa ka. A ntokolla ke boyo mo. Bjale ke molatong, ka buka la lerato, ens ke mo ratile ke mo ratile ke nyaka go mo nyala. Morena lekgotla ge a riale a dula fare.

935

RN/

2108 Dipolebolo tša Maleselane. Merifi ga e khurumetsane. Ke tlhadile ga Mongale ka baka la go ronana le bagwera ba ka. Bagwera ba ka mowe ba tlago gona o hwetana e ke ke dirurubele, gore tlwalalala. Bjale nna ke kgethetše ka ləpai, e ke ke nna mongekolo. Bjale ka bona gore felo fa ko tlile motlhakong. Taba ya bobedi merifi a e khurumetsane. Ke gore mosadi a ka se ke a robala le mosadi. Ke monna a robalago le mosadi. Ke yona taba ewe, e ntlusitšego nka se sa boela ke moka monna wa ka ke yono. A ba fe dilo tša bôna.

936

2109 Ditaba ke tšewe lekgotla go riale ke mmudi wa lekgotla. Ditaba di a kwala bjale ga gona mowe go ka bolwabolwago. Ka gobane motlhadi o šetše a feditše polabolo ya gore merifi a e khurumetsane, bjale ka go riale mowe, a ka se sa dumela, go boela bogadi. Taba kgolo a ba e thopeng, ba ntšhe dilo tša ga Mongale ba ba fe. Ke go ba iša ditaba ga kgoši. Kgoši ya ~~a~~ sepelang le ba botše monna a nkago o nkga le sa gagwe. Ba ntšhe thoto ya batlhadiwa ba ba fê. Sepelang bonyela mpja.

2110 Ba ya bonyela mpja. Ke molao wa gore ge motho dumela molato a fele a e ya bonyela mpja. Bjale ba re ge ba le mowe bonyela mpja, ba bitsa Phusumane Nkwane. Ba re go yena sepela o botše ba kgôrô molato re a ~~ba~~ a o bona. Ke moka a ya a ba botše. Ba re ba botše ba ntšhe dilo tša batho bawé, ba ba fê. A ya a ba botše. Ba re le a kwala sepela o re kgopella sebaka sa go boela ka gas, go ethukiša. A ya a bole bê re go lokile sepela o ba botše ka motsho di a nyakega. A ya a ba botše ke moka ba napa ba bula difate, ba re go lokile sepelang. Bjale ba re go Mongale, o tla boyo ka motho, bjale ka ge le wena o ba kwele ge ba kgopella sebaka. A re morena.

937

2111 A nyala Maleselane ka masome a tshelela go a diponto. Ka lona letšatsi lewe ba go ba beela lona ba fitlha ka lona. Bjale ba goma ba boela thopeng. Ba bitsa Phusumane. Ba

thoma ka go ntsha diponto tše tlhano ba re ke kgomo. Ba kgoro ba kwana le taba ewe. Bjale Mongale a re dikgosi ke nyaka dikgomo na ka. Ba re o se ke wa bolabla taba ewe o tla re fatlha. Le yona tšaletse e o tla fo ya wa reka dikgomo ka yona. Ba re go kwa gore ba kwana le gore diponto tše tlhano ke kgomo ba ntsha masome a matlhano a nago le diponto tše tlhano. Ba re ke lesome la dikgomo le kgomo ka ela ke moka ke lesome la dikgomo le dikgomo tše pedi. Ke moka ba ema fawe.

2112 Mongale o be a nyetše ka dikgomo tše kae, ka dikgomo tše di phethago monwana o tee fela, kgomo e ngwe e ile ya phetha melawana ya lenyalo. Go riale ka ba Lokweng. Go bjale Mongale a dumela bjale o boela ke masome a mane a nago le diponto tše tlhano. Ke moka ba mo fa, bjale gwa fala lesome le tše tlhano. Kgoro ya feta le kgomo ke gore diponto tše tlhano. Lesome la diponto ba di fa ba ga Lokweng. Ke moka molato wa bona wa fela o etla mowe. Maleselane ke mong mosadi wa Thibedi. Bjale ba keng sa monyalo ola wa gagwe wa diponto tše tlhano kgomo. Ke baka la gore ke tshemo ya go bunega. Molao kgomo ke diponto tše tharo.

2113 Mmaseroka ge e bona Thibedi a nyala mosadi wa gagwe, a kwa botlhoko kudu. Lehufa la tuka. A bona gabotse gore a ka se sa motswara bjale ka yola moy di we gagwe. O tla holofela, mong mosadi wa gagwe. Kgopolole ya gagwe ya mo gopotša gore a tloge. Ge a dutši a seka molato, wa Maleselane. Yena o rwala dikgogo a di tshidisa noka ya le-pelle. Di latša mmagwe mowe a lego ntše. Ka morago ga mo molato o fedile. Ke moka a boyo le mosadi wa gagwe gae.

2114 Ngwetsana o bekelwa lapeng la Mmaseroka. Bjale ka ge e le mosadi ba fo tšwa ba sepela. Gwa tlhoka le motho ka o tee, yow a mokganelago. Ba fo ntsha matlhob a mo lebella. Dithong tšona o ile a ba natšo le ge polelo e be a ka se ke a bolabola. Ka pelo a gopola, polabolo ya monna wa gagwe, ge a ile a mmatša gore ke ile ka re ke tšama

ke kolota dikgomo go ba gesu ba nkganets'e. A tienae nse, ka lapeng la Mmaseroka. Yena monna ka nosi a mo tsentsha ka lapeng le lengwe ka gobane o be a dirile malapa a mabedi.

2115 O be a agile mangwako a mane, bjale a mabedi a ne le lapa la ona, a la, le ona a le bjale. Bjale a re go mong wa mengwako, mosadi wa ka so, ka go riale mowe kera gore a fiwe e ngwe a be a dutse ka ga yona. Ke tla re ge ke mo agetse ya gagwe a tswa. A re tloga le masepa awe, a gago mo. A thoma go gakenega, a leka ka matla go mo kgopela be se ke ba kwana. A re ge le ka ya la pompala, ka mowe ngwakong wa ka le tla kwa, e ke ba lebits'a.

940

2116 A mo iisa ga batwadi ba mosadi, gore a yo ba a manalete gona. Monna a re go mosadi yo moswa go kaone gore re mo tlogale. Ka baka la gore motho a re a go raka wa fo ganella ka moswana o tla go batsha yo mongwe. Ra sitwa go bolabola. A re moeng o naka di maripa nna ke lebeletse wena mowe o rego re e ntsh'e. Ke moka ke ge ba tloga ba e ya go dumediisa ga batwadi ba mosadi, ba ba amogfia.

2117 A mo agela la gagwe lerora. Ge monna a re o ya ka kowa ga mosadi yola, a fitlha a re o nyala buswa o mmots'e gore le tsema la ongwe a le apeelwe. Ke moka monna a tloga le tlae o ja kowa ga yola moswa yola. Tsats'i le lengwe le le lengwe ke moka o fo dira ka mokgwa owo, wa gore tsema la mongwe a le apeelwe. Bjale a ba a ribega le mogopo. Ge a re o robala ka ngwakong o wa tswa a re tshaba re mo sute le. Ke moka a salo a tlaetse le ngwako. Ke moka a ngala, a ya a dula, ka kowa ga yola moswa.

941

2118 A ka a tlhwa a sa boyo go nyaka ts'a go ja. A bona gore monna o ngadile ke moka a thoma, go rwala diphatlh'o, a di tshidisa noke. Dilo ts'e di kgolo tsiwe di tsibjago ke dipona tse pedi, le motsheme. Morwa wa Maseroka le kgaitse di ya gagwe ba di rwala ts'e ya ga makgolo wa bona. Thebedi ga tsebe selo. Ke tsats'i le a tla go tseba ka lona. Gwa kwala go-

RW/

re go tle baeng, ba gagwe, bjale kowa ke morokeng dipona (ditulo) a di gona. A gopola gore o tseya tsela, e tla more ka morago ga mo baeng ba tlogile a kgona a di boetša.

2119 A se modudi o wr tloga. Bjale go a swere tsela ya go ya motseng wa mosadi, a bona a fapana nač, ki ditsela. A ro go yena o ya kae, ke ya mo lapong go kga morogo. Ke ra gore ke ya ka kowagae. A beya tlhana ya gagwe fase. A goma a boela ka gae. Monna a ya a ema lapeng la mogolwane. A ba a mmotša ka bekeng la baeng. Ge a feta a e ya ka lapeng la mosadi a hwetsana gore o kgile mengwako ka moka o tlogile.

2120 A kwarolla mengwako ka moka ga yona. A hwetsana maratho wa gagwe sep toko, a dutši lapeng. A re mogolo wa gag o ile kae a re o ile molapong go kga morogo. A ka a goma a boy a mo a re aowa. O wa sek a, kganthe, lebška la mo a beya tlhana fase, o ile a goma a boy a tliro kgela mengwako. Ngwana yo mongwe a re o ile a goma a boy a. Be kgela mengwako, ba tšwa ka sa mafuri ba tloga. Bjale o reng o ganetša kgantša nna ke mmone. Aowa, nna a ka monna. Monna a kwata kudu, a thoma go roba mangwako. A hwetsara dipona le motshene di se gona.

942 2121 A ya a bega ditaba ka mosate, kgorong ya ba bina tlou. Monna a ya x ga mogolwane a mmotša gore ke thutilwe. Dipona tsela ka goba ko nyakela baeng a di gona gammogo le motshene. Bjale ka go riale, ke nyaka go ts uba mengwako ka moka e, swe. Mogolwane a moganetša a re taba a botse, ke gore o skitme ga na b ale o š ka mosata. Ba ka mosata ba ntshe masogana ba late bana bawe ba tla ya ba hwetsana dlo tšewe. A dira bjale ka keletša ya mogolwane. A ya a bega ba mosata.

2122 Kgoši ya roma banna go tliro sekisa mosadi. Ka lona tsatši lewe kgoši ya roma banna gore sepeiang le butsise gore o di beile kae. Ba ya le yena Thibedi, ba fitlha ba dulę ka lapeng la mosadi. Ba re go ye a lesetša dipitsa tša gago o tle mono. A di lesetša ke moka ba mo tlhalo setša ka mokgwa owe, ba tlilego ka ona. Re tliile mo ka nclaelo ya

monna wa gago. Bjale o re o ile ge a tsena ka mengwakong, a se ke a hwetsana ditulo. Bjale o ka re tlhalosetša gore ditulo tsewe di ile kae le motshene.

2123 Dipolabolo tša Mmaseroka a re nna a ke tsebe gore di ile kae. Ke gonola gore di tsere ke yens ka baka la gore ke nore ka boyo molepong go kga morogo ke no hwetsana mabati a robilwe. Bjale o bona gore a ka belaela go tsere yens ka roši. A ke tseve ke riale ka baka la gore le morukgue, a gagwe o tlile o tsere. Ka mo ngwakong wa ka, go tlhoka le aelo se a leke-letšitšego. Bjale ka go riale o ka re ke na le monna. Monna ge a na le x basadi ba babedi, a ke re ka kowa ga yola, o swanetše go lekeletša se sengwe sa se aparo sa gago. Ba dumela. Bjale yo ga bjale dilo kaimoka di ka kowa ga yola mosadi.

944

2124 Re tletše taba ya ditulo. Bjale ka mokgwa o o bolabolago ka ona, re ka tsena ka ngwakong wa gago re ka se ke ra hwetsana koboya go lekella ya monna yo. Ba bona a dumela a na le matla. Ba monna gore mo o bolabola nnete. Ba tsena ka mengwako ba se ke ba hwetsana kobo ya monna. Ba re o wa bona monna wa gago o na le phōšō bjale lehono re a šitwa go tsena mowe phošong ya monna. Ka gobane taba kgolo ewe re tletsego yona ke ya dipona. Bjale le tsona dipona di gona ka kowa go illego dikobo. Aowa tsewe di na le nna. Di gokae ke di beile lefokeng. A rie o re šupa cowa, nka se ke ka kgona go le šupa, ka baka la gore wa gešu wa ga Ra gwale ga gona mo. Mpheng seba a ko bitša yo mongwe wa gešu ke tla tla ka kgona ke le šupa.

2125 Ba tloga nae ba mo iša ka mosate gammogo le monna. Ba ya ba bega kgosi bjale kgosi ya ntsha masogana a go late barwadi ba dipona le motshene. Dipolabolo ka moka ke tša go foraforan-ntšhetša, o nyaka felag gore ba mo lokolle. Ka morago ga mowe ke moka a phare a yo napa a diša matotong. Matotong ke gore mowe le ka sekego la di bona. Yens a šala ka kgorong

RM/

K34/82

ya mosate, a le kgalegong. A sala a bolaya ke go sila mebela ya basadi ba mošate.

945 2126 Barumiwa ba boyo le dipona tsewe gammogo le motshene. Ba laudisa mesepele ya bona ka kokgwa o, ba sepet ego ka ona. Masekane ke mmago Mmaseroka. Bjale dilo tsewe ba ts'o di hwetsana gona. Mowe a go ba a dula gona, e be be sa motsebe. Ke nnate ge mogologolo a re malome wa tsela ke molomo. Ja no tsama re butšisa go fitlhela ro fitlha. Ra fitlha ra hwetsana morwa Mmaseroka. Ge re fitlhile, ra ba botša gore mmago ngwana yo o re dipona le motshene a di boe ka gae. Ba ntlemile kgorong ka baka la tsone. Aowa, tsone di gona ke mo ngwakong re no bona be e tswa ba rwele. Le renas e be re sa nyaka go roma motho, wa go tla go butšisa gore ba ditshere ka mokgwa mang. Aowa ke ge ba re fa re tloga natso.

2127 Dilo ts'a ga fälwa mong wa tsone. Bjale kgôrô ya mo nyska dipudi ts'e tharo. Dipudi ts'e pedi ke ts'a be rumiwa. Ka e tee ke ya go tswalla kgôrô. Bjale mosadi a re, dilo ts'e ts'o dula ka ngwakong wa mang. Be re mowe go ka fetola yena Saai ka noši. A re ts'o dula ka ngwakong wa ka. Ga la mang lapa ka lapeng la mong mosadi wa ka ka baka la gore wena x a wa di nyaka. Taba ewe e ka seya direga, ka gobane ge o reka dilo tsewe o be o speela ke nna. Ke boletše ka re le tla ntlhalefet'sa ka baka la bonoši. Ke be ke nyska ba gešu le bona ba lefa.

946 2128 Ba mo kwela ba nyakela batswadi ba gagwe, ba ga Rakgwale. Go lokile palekanang, le tla boyo ka moswana. Re sa roma motho a yo bitsa batswadi ba gagwe. Le se ke la tsoga le robetse le re go tsoga le nape le wele tsela le tle. Dilo ts'e ka moka di tla sala le tla tla le di tseyo ka moswana. Le wena mosadi lehono boela gee o tla boyo ka moswana. Be roma motho wa go ya go tsibisa ba ga Rakgwale gore ba tle kgorong, ka baka la ditsba ts'a moredi wa bona. A ya e ba botša ba re re di kwile.

2129 Mmaseroka o tlhalosa pelaelo ya gagwe matlhong a batswadi. O bitša ke rena go riale ba kgôrô. Re go bitáetša bakeng sa pelaelo ya moredi wa gago. Bjale o tla le tlhalošetša yona. O ka ba tlhalošetša šeba ba tlile. A thoma go tlhaloša. Ke nnete pelaelo e tswa le nna, mabapi le moka monna yo a wa ka. Ka baka le dibjana tšewe a illego a di reka ge a dutši a apela ke nna. Bjale o tla a rwola a iša ka ga le lengwe lapa. Bjale ke yona pelaelo ya ka. Ke re go bona gore marukgwe le dihempe di rwelwe le nna ka tshabiša dikgogoe dipona tše pedi le motšhene wa go roka dikobô. Bakeng sa go bolabodišana le nna. A se ke a dira, bjale a nteqetša ka tloga, a šol a roba mengwako ya ka. A re go bona a sa di bone a kitima a etla mo kgorong. Bjale ba kgoro ba ntlema ke lla ke re ke nyaka ba gesu. Ka morago ga mo ba tše utulla dilo tšewe, mo ka gova ke di utile. Ba di gafela monna. Nna ke ile ka butšisa gore tše dula ka lapeng le mang. Ba gafela monna wa ka gore e be yena arabago putšiso ewe. A re tše dile ka ngwakong wa mong mosadi wa gagwe ka baka la gore nna a ka di nyaka. Ke moka ke yona pelašlô ya ka.

2130 Thibedi, a re, morena lekgotla. Ditaba tšewe ka moka di bolabolago e mosadi yo ke maka. Le maloba ka kgôrô ba tlile kowa gae ga ka. Ka baka la gore e be ba sa tlela ditopo tšewe mosadi a goba a di bolabolola, a ka ka ka bolabolola. Bjale lehono ke a di bolabolola. Ke be ke na le dikobô tše dintši ka ngwakong wa mosadi yo. Bjale dikobo tšewe, ka moka ga tsona ga di gona. Morwa wa gagwe Dingwati o di anere ka moka ga tsona. Tše dingwe o be a di rekisetša mathaka. Bjale motlhong ke re ko tlholo dikobo ka hwetsana gore dikobo ga di gona. Go setse fela hempe le burukgwe. Ke ge ke mmotsa gore dilo tše bo ngwanabo ke bone tše dingwe morwa wa gago ke mmone a apere. Bjale ka ge e le ngwana wa ka a gona taba. Phôšô ya gagwe ke go t'ama a rekisa tše dingwe. Lehono tše ke a di tloča ka baka la gore le tâna nka hwetsana a di tšere. Ka gobane yena a nyake go fiwa o nyaka fela go thopa.

Bjale ka ge a tšere dilo tša di tšo hwet-anago ke ba kgôrô, bjale ke ona molao wa go rwala dilo tšewe elego tša gagwe, a di iša go ſele. Dikgogo di ſepetše pele ke gore o dutei ka go riale mowe. Ke dilo tša maetla a ka ge a tloga a fo di tlogela di le mo, yowe mongwe o tla ya a mo rekela tša gagwe. Ke moka ke feditše.

2131 Mmudi wa lekgotla ke tšona ditaba tšewe re le bitſetiago tšon. Ka go riale mowe le ka bona leſaedi le yowe e ſeng

949 leſaedi. Lekgotla le tla beya le bolabola, taba e e thome e bolabola ke batwadi ba mosadi. Ditaba ke tšewe Rakgwale, o ke o di tlhahune, ke ditaba tša bana ba gago. Ke a di kwa morena bjale taba ga e le kgorong ke ya monna yo mongwe le yo mongwe. Ena ke nnosi nka se ke ka bolaya tau, tau e bolaya ke banna. Mogologolo yo mongwe o re, monantso a o kgamole. Lena nthueng go nkgamola lentso le. O wa kwala go riale ke lekgotla.

2132 Mmudi wa lekgotla a gafela banna diteba. A re lea di kwa lekgotla, Rakgwale o tšhaba go lamolanya bana ba gagwe ka go riale mowe o re lena dimpja tša moſate kitimang le tabe. Dimpja tša moſate tša re e be go tla ba neng. Latlhela lerapo dimpjeng di be di kokona. Mmudi wa lekgotla a re mantšu ka moka e baboledi le e kwile. Bjale ke re ba lamolanyeng ke moka e dula fase.

2133 Lekgotla la bona mosadi phôšô. Re go bona phôšô ya go rwala dikgogo le phatlho ya monna yo, wa ga ſai wa ya go thota, motho yo mongwe ka yona. Kganthe wena nka be o re go bona monna a rwala dilo tša ka ngwakong wa gago o belaſſe. Lehono nka be re bona monna phôšô. Ka baka la gore dilo ka

950 moka o di b-labotſego go bonagala gore o belabotſe maka. Nnete ke ya monna ka gatore o ile a tla a bolabola gore thoto ya ka, ba rwele. Ka nnete ra wela kwaleng ra ya ra di hwetſa. Lepono le swarwa ka morwalo. Motlhomong Rakgwale o na le mo a

ka go bolabolago a ka no ema a bolabola.

2134 Dipolabolo tša Seboceletše Rakgwale, ditaba ka moka ke a di kwa. Bjale ngwana wa ka o dirile phōšō bakeng sa go ntsha dilo tšewe tša ga Seni. Dilo ka moka ke tša gago bjale wena phōšō ya gago ke ya go di ntsha ka ngwakong wa gago. Bjale lehono ka baka la dilo tše ba tšogo di tšeyo gammago. Le ge o bolabola nnete ga go na monna yo a tla go ema nago. Bjale ke tla tlogela phōšō ya gago. Ke butšiše lekgotla gore dilo tše di swanetše go dula ka ngwakong wa ngwana mang. Mokgonyana a mo araba a re tšo dula ka lapeng la ngwana Lokweng. Ka baka le le rego eng. Ka baka la gore yo re a mugisitše dithoba. Bjale tša bočla tša dula ka mowe a ka di iša matotong, mowe re ka se kago ra di bona, ke mokgwa owe ke rego tšo dula ga Maleselane.

951

2135 Rakgwale a re ditaba ke tšewe, lekgotla. Nna ga ke kwišiši gore dilo tšewe tšo dula ka ga ngwana Lokweng. Ka baka la gore a tloga mong wa tšona. O tla fala a dišu ka mowe lapeng la ngwana Lokweng, ge a bona a tlogile. O be a sa di fe monna yo mongwe. O be a filo di tšhabiba fela ka baka lewe a bolabolago gore o rwale dikobo tšo gagwe. Ne a di kwa bjale re ſitwa go araba ka baka la lebadilie. Nkabe a se ke a di tshediše noks, gona motlhomong e be re ka kgona go pepetletše. Monna o swanetše go di beya mowe yena mong a ratago.

2136 Moka monna lentšu lewe le sumisitše ke yena moredi wa gago. O gona yowe a ka rego a bolabolago le monna wa gagwe a re moka monna. Nowa ga gona bjale lehono o wa mo kwe ge a kgona ka baka la gore a se lentšu lewe le ka ſumiswago mabapi le monna. Moka monna ke gore monnanyene yowe e seng wa ka. Ka ngwako o wa tsena a tšababe motho. Fela a na selo ke matlho a tšiše matšwanetše tlhogo. Rakgwale a re fetang le mosela wa tšiše ya lena, lekgotla.

34/82

- 952 2137 Thibedi a feta le dipona tše gagwe le motšene. Mosadi dilo di be di golebane bjale wena ka nosi wa thoma gobe le malelamabe. Bjale ka go riale mowe ga gona motho le ka o tee yowe a gopolago gore o mo dudu. Motho ga e ya morakeng, go eta dikgomo pele yens a di šala ka morego. Gela e be nke ke dipona le motšene fela gona e be re tla gopola ka mokgwa o mongwe. Ditaba tše bona tše fela di etla mowe. Be palakana ba ekela magae, a bona.
- 2138 Mmaseroka a tħabba le monna yo mongwe wa ka moħo wa lepelle. Ka moswara ba lebella gore ba tla bona moħi o tupa ka lapeng ba se ke ba o bona. Monna o ile ge a e ya a hwetjana dintlo dingonga bosuna. A ya ga mogolo wa gagwe a mmotħa gore mosadi yola ga gona ke hwetjana mabati a no bulega. Imagwe le yens o ile a dira ka mokgwa owe. Ke moka o sepetse. Bjale go swanetse go dira bjang. A ke tsebe go tseba wena. Ge nke ka ngwakong wa gagwe o sa ya gona o ka moħala morago. Ke tswanelo ya gore ke moħale morago ka baka la dikgomo. Dis kwala kgomo e nyaka ke modiħi wa yona.
- 953 2139 A ya a mo hwetsana lepeng la mmagwe a na le monna yo mongwe. A fitħha a dumedisana le bat-wadi. Ka morago ga tumedisano ewe a re ge le mpona ke le bjale ke a nyaka. O nyakang, ke nyaka mosadi wa ka mang, Mmaseroka. Mosadi wa gago o mo ħile ka gae. A ke boleb-le ke wa ka gae, ke bolabola ka yon. Mosadi a re o wa nkawaola kgwaedi tena.. Nkare ke le mosadi wa gego ka fu sepela ke ponapona. Go ponapona ke gore go gonagona. Ke ge motho a sepela a sa mprex apara selo. Ke gona go ponapona. Ba re go yens ga na bjale ema o tlogħi wa ba o sa bolebola tħat-ħewi o nkien madi. Morwa wa gagwe Dingwati yens a ūi madiego o nyaka go tiya papagwe bjale ba bagolo ba diyo ganetse. Ke moka a ba l-ħela a tlogħi.
- 2140 A laudiċetse mogolwane ditaba tħewi. Ke ille ka fitħha, ka mo hwetjana. Bjale ge ke boleb-le bat-wadi ka goro ke nyaka ngwana yo, ba mpotħa gore wa gego o mo ħile ka gae.

K34/82

Moka mosadi wa gôna a nkubêla a re o wa ngwaela kgwaoditena.

954 Morwa wa gagwe a fafamella go ntiya, ba diyo thibêla. Nogolo wa gagwe a re o wa bôna a sa go nyaka. Bjale ka gobane o na le morwa wa gagwe. Mole-set'e lesaba lona ke la ga tasi. Na tlhwa o monet'e nthago o tla lopa ka tlhôgô. Ke moka Mmameroka • tlhadile, o tlugile le bana gagwe. Ditaba tsa gagwe le Thibedi tsâ fôla ditla mowe.

2141 Mmago Mmameroka ke Masekane o be a tsere ke mosadi yo Mokgomole, bjale e dula le Wele Rakgwale. Mokgomole o be a tsere ke papago Wele. Bjale a re go beka ngwet'i yowe wa gagwe a ra ngwana wa monna wa gwe a re mosadi ô. Aowa, a dula neš, gwa se be le taba. A ba a ba le bana nsê, bawo elego banetsana ka babedi, Mmameroka le Sepotoko. Ge ba ea le ba babedi lerato ya ba le legolo.

2142 Wele a loča wa gagwe mosadi. Bjale bathoma go fapana le monna. Ba fo tlhwa ba elwa, ntwa ya phaku. Phaku, ke gore sewe ba lwet'ego sona, a sa tswanêla e ke ba ka lwa. Bjale ka tsat'i le longwe a mo tiya kudu. Ba ya ba mo lifi'a ka kgomo. Ba e belaya ba ija. Ka morago ga mo a bona gore nama e fedile, ke moka o thoma go fapana le monna. A goma

955 a mo tiya ba goma ba mo lifi'a ka kgomo. Bjale batho ba mmot'a gore o se ke wa mo tiya o nyaka gore o fet'e dikgomo ka moka. O sitwe go nyala mosadi wa gago, mosadi e fobs yena fôla. Monna a futlhî'a, ditsebe tsâ gagwe ka lefofa la kgogo, a di kwa. A leset'a go ba a sa mo tiya. A no moroga ka mokgwa owe a ka kgonago. A no mo homolêla. A thôma go fo sepela ka boothatâlô, a fo ntsha matlho a mo lebellâ.

2143 Wele a beka mosadi wa gagwe. Tsat'i lewe ngwet'ana a tsenago ka lona a ba robale, ba eti'a lesbaka le letelele, ba letet'e ngwet'i. Ge ba ka re ba sa dut'i ba bangwe ba tene ka mangwakong ba robet'e. Ba okwa mokgočana o kwala wa si-ai methi a ka methi a ka. Ba kitima ka labelo le bona ba kgana. Ba yo gatlhanet'a ngwet'i, ngwet'i o cepedi'wa ka go

REV/

ntáha dimphô tâa ba gatlhanetâi gammôgô le bona ba setetâi ba ngwetâi. Kowa kgolô o gatlhanetâa ke dikgarebe. Bjale ge a ketéé a tsena ka kgôrô go ya ba-adi le banna. Ba yo thuâa dikgarebe gore a phakiâa a tene. Dilo tâewe ba mo -ipidiâago ka tâôna ka maseka, matanyetâa dikgolomotho le dipheta. Ngwetâi a tsena ka kgôrô, ka moka a ya a ema m lomong wa nafate. O nyaka gore ba ntâhe pudi a kgone a tsena ka lapeng. Nonna a ntâha pudi a tsena ka lapeng. Bjale go fedile sebokaboke a ne sa le gons. Ba sepela ba libile ngwako o ba yago go tsena ka ôna. Mokgekolo o eme molomong wa ngwako ka negô sa met-i. (methi) Ge ba fitla mowe molomong ba tâhela methi, bjaneng bja molomong wa ngwako. Ba sepiidiâa ka go phakiâa ba tâhaba metsi. Ba sepela ka dikhuru.

2144 Ba binela ngwetâi dikoâa. Maekane dilo tâewe ka moka ga tâôna a di bôna, o be a robetâe ka ngwakong wa gagwe. Ba sepela dikoâa ka moka le go phafoga a se ke a phafoga. Magogô a go alla betâi gwa diyo alla moqadi yo mongwe bakeng sa gagwe. Ba spellâ, Sekgekgee se ntlong, pelo ya kgopê a ewe ge. Sekgekgee se ntlong, pelo ya kgope e rwele matâhite. Bjale bjale le tâe dingwe a sa ko a ba kwa. Ba bangwe ba fôla ba re, o wa ro kwa, a di nyake. A ne lehufa le lebot-e le, la go napa wa sekganâle ngwetâi wa gago. Methi (met-i) leleme la gesu ke gore methi, bjale lentâu le methi le boima go bitâeng. Bjale modumo wa lona, le bjale ka modumâ wa lentâu le la sekgorwa (the) long la ba le na le i.

957 2145 Makalo yp Maekane ge bosele. O ile gs a t-ooga e sa le boego a kwa dikgarebe di bolabola kg ngwakong. Bjale a ntâha dithôrô a re buswa fe bo mo molomong. Ke moka ba t-ooga ba setla. Ge bo sele ba tlilo dumediâa ngwetâi. A thoma go bolabola gore ke maketâe ke no kwa batho ba bolabola le gs ba etla, a ka ba kwa. A swabologa, ka baka la gore o ile a ba fa dithôrô. A ba thabiâa a sa thiba lebadi lela a go fo robala. Ke moka diketâana tâa goma tâa boôla magae a bona. Gwa âala ngwetâi.

A tihaba lebôtô, a goma a boy a phafana. Ba phirima ba enwa ba robale ba lo mo horong.

2146 Monna o swanetse go fokatse ngwetse. Ke molaô, o wa mo fokatse o direla gore a tiwaêle. Ka morago ga mo a dutsei haë, ka ngwakong wa gagwe. Ke gona a ka kgônago a e ya ka ngwakong wa yola motala. Mpô ga. e. lapiâi, motlhomong ka lone lebaka lela, o fetse, a imile. Maekane ka kowa pelo e ya swa. O bôna monna phôô o re nka baka lang a sa tle ke ngwakong wa ka.

958 2147 Maekane a tloga a ya kompong ya mabulane. Go lala ke bala matlhômô a ngwakô go ntinne. Ke ge a roba a e ya Mabulane. Monna a wela kwalang a ya a hwetana a bile a na le monna yo mongwe. Kganthe o dira bjang mosadi a re o ra ge ke dirang. O reng o fo tloga wa ce ke wa mpotse a gore ke a sta. Ke be ko go botse o le kae, o ntiboka kae, ke tle ke go bulêlô ge o sa robotse le mosadi yola wa gago ka motswana o tsege o re ke go buletse. Monna a ba kgopele, sepele moeding wa gago, nna ke go letse go k lekane. Go lala ke bala matlhômô go ntinne. A se nna sedibôlô sa mahure. Ba re go go tshela makhura, ba thiba. A ke sa go nyeka monna.

2148 Molaudiâi ka Leewene Saai. Ke mogolo wa Thibedi. O re molato wa bona wa fôls o stla mowe. Ngwana wa tadi o tsibja ka moretô. A le dume le tswa ntshung. Di tswa tswalong ya mmagwe. Molaudiâi ywe o tswaletse no nageng e. Mphathô wa gagwe ke Mangana ka bontse, ka bo tee ke lengana. Papagwe Mpe o tswaletse Pualsborwa.

959 Temana ya 4 (b) monna wa go ce baballe mosadi.

2149 Tihalo ya motsega ge's tihala monna wa gagwe. Monna o tihala mosadi ka manô, ka gobane a tlhoka go dira bjale, o ka lobâ dikgomo. Bjale mabapi le mosadi a na taba. Ka gobane monna yow a tshabago naë, yena o tla ntshâ dikgomo a mo nyala.

Bjale bo mpare bo a diya go tlhadi  a mosadi. Ka baka la gore a ka fo mo le-set  a a tlhagallwa. Bjale ka go riale mowe a ka se ke a kgotlella, ka morago o tla t  haba le yo mongwe. Monna o swanet  e go ape  a mosadi, bjale wa b  na a se mp ape  e o mo ngelet  it  e. O direla gore a mo tlhale. A kgon   go gape dikgomo t  a gagwe.

2150 Go se tlhokomele ge mosadi a babja. Motho ge a babja, o wa lafi  wa. Bjale ge motho a sa tlhokomele, yo monwe ge a babja. A mo nyake so dira gore a hw  , a t  ale a raila. Ge o ka re ge mosadi wa gago ge a babja, wa ya bjaleng, wa ya wa boyo bo  ego. Pelo ya molwet  i e tla kwa botlhoko kudu. Ka lebaka le lengwe o ka hwet  ana a bulu, goba wa hwet  ana a abut  e a ilengga batswadi. Ge a fitlha o tla ba bot  a gore ke t  habile go bolaya, ke letlora ka gobane ke be ke tlhoka le mogei wa methi. Bjale ke baka lewe le mp  nago, ke abut  e go tlilo fitlha mo. Molwet  i o wa okiwa, unna ga ke oke ke motho.

2151 Mokolokoto ke gore ke monna wa go tlhoka selo. Go tlhoka selo, go bolwabolwa ka go tlhoka bona. Monna wa mohuta owa o t  habana le basadi. Okwa a re a kamp  n  la. Ka go riale mowe o fafelet  a gore a se ke a t  eba gore a na selo. Bjale leina la monna wa mohuta owa leina la gagwe, ba re ke Mokolokoto. Ke Mokolokoto ke wa motho e ka be e le wa kgomo e ka be a lewa. Ke gore e ka ba la bolaiwa, bjale ke motho ba ka se ke ba mmolaya. Ga gona mosadi yowe a ka kgotlelaggo go mo apeela. Batswadi goba y  na, ba ka se ke ba bolsbola gore ke seg  l  .

2152 Go losiwa kantle le go bonana le molo  i. Kudu taba ye mohuta o e tlhagela basadi goba dikgarube t  ewe ba fo bola-bolago nat  o. Ke moka ba kwana na  . Ka morago ga kwano ewe, ke moka ba mo t  habita. Bjale o mmona gore ke seg  l   ge a set  e a le bogadi.

K34/82

- 961 2153 Go se alafise mosadi le go se mofe methi. Banna ba kgona go tseya basadi, bjale pelo mahubeng di se gona. Teba kglo ewe e tawenysago monna bekeng sa go se tlhôkômélô mosadi ke mekgwa le mesepel ya mosadi. Ka gobane monna o tla leka ka matla go lwantia mekgwa ewe, ya gagwe, bale a se ke akwa. Ke moka a tla le ka pelo a tie ka mo-wana be mo lifis. Bjale mafello o tla bona gabotsa gore mosadi o wa ntobié. Bjale a ntibô matlho a mo lebelle. Bjale mosadi wa mohuta owe monna a ka se ke a mo tlhokomola medirong ka moka. Tshemong e na le mong wa yâne. Ge tshemong e se na mong e mele mogolane.
- 2154 Bjale ka Dikoloto Lwekeng, monna yo o ile a latlha tshemo ya gagwe ya mela mogolane. Tshemo re bolabola ka mosadi bjale ka go riale mowe a se ke a tlhokomela mosadi wa gagwe. Ka boko labore orile a lapiéa ke mokgwa wa gagwe. A bona gabotsa gore o tla timoyana le batho ka baka la gagwe.
- 962 A mo ngaletsa a dula ka lapeng la mosadi yo a goganyago naê moyâ.
- 2155 Malatse ngwana Male-a, a latse nega ka boethatêlô bja gagwe. Monna a sa mo fale morago. Ditse ge tso boyo di tlotlorega bjale ka marothi a pula, a sita le go botse monna. Dilo tsâ batho di a bolaya. O tšama a ija dilo tsâ batho ka moka. Mmatwala wa gagwe, a re o diye bjang ngwanaka. A re ke llô dilo tsâ batho, beng ba tšone be belaëla. A okwe ke kgale ke go botse gore o sepele bjang ngwanaka, wa re motshidi. Bjale lehono o wa di bona.
- 2156 Mosadi ge a babja o nyakella ke monna wa gagwe ditlhare. Bjale Dikoloto a se ke a mo nyakella ditlhare. A re a di bonê, o ile ke yena madikgône. Motshidi ke go e pheta gore sewe se mo tâwelelsgo a na taba. Be re mo tsahidi se phatile, se re lehu a se celo, ke borôkô. Mmatwala wa gagwe o kile a babja. A tlhoka le mokgedi wa methi. Bjale le yena a se ke a mo kgela methi. Ngwana wa batho bolwetse ke bjo bogolo, bjale go itse tlala le methi, a di gona.

RM/

- 963 2157 Menyane a ya a etetša ngwana wa gagwe. Ka t̄atši le lengwe a ātēla go bona ngwana wa gagwe. Ge a fitlha motšeng a hwetšana gore ga gona motho, ke ngwana wa gagwe fela. A bona gabotše gore ngwana wa gagwe o lathegile. Le methi a go nwa ga gona gammogo le motapa. A ka a dira gore a gome, a yo botša monna gore ke hwetšana ngwana a le ka mokgwa wa gore. A botša moredi wa gagwe gore a no kokotla gabotše o tla ya a gatlhana naē ga gore. A ūala a dira bjale. Ba ya ba gatlhana mowe ba gatlhanago. Ke moka a mo etetša go fitlha naē gae.
- 2158 A bega monna ka mokgwa owe a hwetšanego ngwana a le ka ūna. Ke dirile molato mogatša. Mola ke tloga mo ke re ko bona ngwana ke hwetšana motšeng gore tshererere. Go no ba yena molwetši a le nnoši. Ge ke mmutšia gore ba motse ba ile kae, a re ga tšebe. Bjale ke ge a mpotša gore ke tlhaka le mogedi wa methi. Ka lefoko ke ge ke napa ke moetetša gore ke tla no ba ke mokhela methi, a le fa. Le yena ka noši a laudišetša panagwe ka mokgwa owe a tlhakago ka ūna.
- 964 2159 Papago Molwetši a re ke lle dikgomo. A re go t̄ooga a wela tšepla a ya ga mokgonyana. A ya a ba hwetšana ba sale gae. A bitsa monna yo mongwe ba re ke ūpedi Popela. A ya nse ka motšeng wa mokgonyana. Popela o be a agifane le bawe ba ga Lokweng. Ge ba fitlhile a dumedisana nabo. Ka morago ga tumedisano a re ke no kwa ka bo pudi t̄a tšepla ba re ngwana wa ka o wa babja, b ale ke tlilo mmôna. Ba ile ba gakamega, ba se ke ba kgona le gore ba ka mo fetola b ang, ka baka la gore a ba tšebe le gore o ile kae.
- 2160 Ke bone a fitlha kowa gae gaka a et-wa a di yo a bula. Kgane bopudi t̄a tšepla ba bolabola maka ge ba re ngwana wa ka o wa babja. Mmatšwala wa gagwe a re ke nneta o wa babja. Bjale go homola mo a re tšebe ka mo a ilego. Re nore ge re ḡorōga, ra hwetšana a ne gona le ile la dira bjang. Karabo ya tl̄oka. Lo bolatše ngwana wa ka, ka baka la gore a le

- 965 ntšupe yāna. Ke ditaba tse ka go a e go bitsetše tona tse. Ke direla gore o tle o kwe bomaedi bja bona. Bjale mosadi wa lona o kwa gae, ga ka. Ke no bona a e t̄wa a e wa le ka matolo. Ge a fitlhile a re ke t̄wa ke abula. Kowa bogadi ke t̄abile, tlala le go tlhoka mooki. Ka bona gore nka bolaya ke letlora. (mogau) Bjale e be ke tlilo le t̄ibiea taba ewe. A thakgoga a goma.
- 2161 Mmago monna a re go morwa wa gagwe, sepele o bōne molwetāi. A re le wena o ka fo ya wa mmōna, o tla tla o mpotše. Mokgokolo a se ke a mo fetela a bona gabotše gore ke moka dikgomp t̄a ngwenake di lobile. Ka gobare t̄atāi le a yo fōlago ka lona a ka e ke a ba a sa boyo. Mmago Dikoloto yowe elega Lwane. A dira mat̄atāi a mabedi a yo bona ngwetši. Ka morago ga mat̄atāi ewe ke moka a se ya go mmōna. Monna yāna a se ke a ya let̄atāi ka le tse. Batwadi ba gagwe ba katana le bolwetāi bja ngvana wa bona. Ka morago ga ngwaga a fōla.
- 966 2162 Ditefa t̄a bolwetāi bja Malatše. Bolwetše bo a tlaletše. Ka morago ga mom a fodile dingaka t̄a tla go nyaka ditefa t̄a ditlhare t̄a bona. Malao wa dingaka elā ngaka ya tla go leka molwetāi e le gore o ile wa e reta. Hele ga gore o mo laele, a wa swanela go fetela go e ngwe ngaka. O swanetše gore o mo laele o re awa, ke bona gore o paletše biale ke fetela pele, a go lokolle o kgone o fetela ge e ngwe. Bjale Magize le mosadi a ba ka ba dira bjale. Ba ile be tlaletše ke bolwetāi. Ba rakiše nyepo e motho ga hwe ka setlhare ka se tse. Bjale ba tsena go e ngaka ba bona boroko ba sa bo bone. Ka moswana ba ya go e ngwe gwa foba bjale ka t̄atāi le lengwe ga e ngwe.
- 2163 Ngaka e ilego ya fo diše Malatše ga e t̄ibji. Ka baka la gore ba ile be kitime le dingaka t̄a tlharo. Ngaka ya pele ke Dimpampa Magomane ya bobedi e ngaka ya mosadi Moreb di Matheke, ya boraro Thamesone Nohlare. Ko muka ga bona, a

967

ba ka ba ba laela. Bjale ka go riale mowe ba nyaka ditefa tše ditlhare tše bona. Ka moka ga bone ba ile ba gapa dikgomo tše tharo. Molato wa kalefo wa fela o etla mowe. Le mola a leke go ganela tše pedi go di lefšla. Go be go sa mo thusse selo, ka baka la gore kgoro e be yo ema nabo. Ka lentsu la gore nka be o ba laſla.

2164 Dikoloto a lata mosedi ba mo ganela nae. Ka morago ga mo ngwana wa bo a a fodile, monna a lata mosadi wa gagwe. A fitlha a dumedišana le ba ga makgolo wa gagwe. Ka morago ga mowe a re ke lata mosadi yo ke nyaka go ya nae gae. Lehono o nmona gore le mosadi maloba ge o sa mo late o be o dira keng. Nna nkabe nka se ke ka kgona ka baka la gore ke ile mo ke boyo ka hwetšana le mo tere. Ka fitlha ka gakwa le ditlhare. Malatše a re mogatšaka o na le maka. Bolabola nnate ya gago. Ka gobane le ka lapeng la ka le go gata, o be o sa gate.

968

2165 Malatše ka baka la go tlhoka mooki ka tloga. Ditlhare e be ke sa fe, ke motho, motapa le ſna o se gona gammegö le methi a be a se gona. Bjale ka gopolu ka hwetšana gore le nyaka gore ke hwe. Bjale ke ge moregare ke a bula ko fitlha ka nokeng ke nwa methi. Ke moka kgopolu ya mpotše gore ke swanetše go abula ke tla no bat-wading ba ka. Mot-wadi ga ewane le motho fela, ba nkwole botlhoko. Ke ge ba nka lafiša ke fola. Lehono wena o tlilo bona gore nae ke nnate ke tsugile goba ke bwile. Ke litwa kodu gore nka bales ka ya ka dulə nago. Ke no ba ke balabla ditaba o tla kwa bat-wadi ba ka mowe ba tla go go botše.

2166 Malessa, a re ke go nyaka dikgomo tše tlharo, o tloga le mosadi wa gago. Dikgomo tše we ke tše go elafisa mosadi yo wa gago. Nkadimeng yfna, ke tla re ge ke nyakela dikgomo tše we a ba a nkapsela. Ba gana polabolo ewe ya gegwe. Ba re sepele o di nyakela re tla tla re kgona re go fa mosadi wa gago. Monna a goma a e kgoga bjale ka motsumi ge a tše dumala.

2167 Malatše a tshaba le Maruping Magomane. O ile a sa dutši gae a re ke sa nyakela dikgomo. A kws ka bopudi tsela ba re mosadi yola wa gago o tshabile le monna yo mongwe.

969 Yaba gona a yago a gapa dikgomo tsela tharo tsela. Ba mo fetola ka gore bjale go lokile re tla go fa mosadi wa gago. Goma natšo re sa tsibisa batwadi ba mosadi. Re tla go botša wa tla natšo ke tšatši lewe o tla tlago o tloga le mosadi wa gago. A goma le dikgomo a ya a dula a letšla tšatši la pitšo.

2168 Lentšu la ya la gore e kgopoleleng. Ba-roma sebaka. Ge se fitlha motho a re lehono ke letšatši lela ba illego ke tliše dikgomo ka lona. Sa fitlha se dula lapeng, bjale ba re ba mo alla legogo ka ngwakong. A re sowa, le se ke la se tswanya, gana mo ke dutšigo go lokile. Ke rumile ke ba ga Maleša, ba itše ke tle ke le botše le ekgo-pololé. Dia kwala, sepele o ba botše dilo tše rena re di hwetšane ka moka. Ka tšatši la gore ke rena bawé. Sa goma se ya sa ba botše.

2169 Ba mo fa dikgomo tše gagwe. Ka lona letšatši lewe ba illego ba le beya. Ba ya ba kopana sebaka ba botše re tlile. A ba botše, ba re go lokile ba gešu lehono ba gšna. Bjale re re tšeaya dikgomo tše gago. Ba mo fa ka moka dilo tše gagwe. Mowe re hwetšana nyepo e lessa kgomo o kabe motho. Ke g re kgomo a e swane le motho. Motho o wa rumiwa kgomo o ka se ke wa e roma. Molaudiši wa ditaba tše ke yéna papago ngwana Mangeša Maleša. Mphathš wa gagwe ke Letuba. O tswaletše mo nageng e.

2170 Mano a banna a go tlhala basadi ba bona. Awe ke mano a banna a go tlhala, ka gobane a diyo oraka, a diyo moraka, a ka se ke a bone dikgomo gammogš le bana. Bjale ba ba tlala ka mano. Mano awe a mo tlhalago ka šna, ke a go se mo tlhokš-molé go mo ape-a. Bjale ge a bona gakana le bagwera ba gagwe, ke moka o wa tlhala. Ka go riale mowe molato re fa wa mosadi bjale monna o tla kgone go hwetšana dikgo o tše gagwe. Bjale

ka ditaba tā ka mo godimo tā Dik loto. Gomme mosadi go bjale, sowa ge a tlhala monna ga utame. O fo napa a tloga monna o éala a swere ka ditshela. Motshabisi a ntéha dikgomo tā gagwe a mo fa.

971

Temana ya 5 go thoba ga mosadi.

2171 Go tāhaba ga mosadi goba kgarebe ge a tāhaba le monna yo mongwe. Gona le taela tā pedi, tā go dira gore a tāhaba. Taele ya mathomô ke go kwa batwadi ba nyefola mokgonyana. Ya bobedi ke ya gagwe ge a -a kwana le tā bogadi bja gagwe. A diyo napa a thoma ka go diyo tloga, sowa o thoma a o kwana le monna yowe a kwanago go tāhaba naé. Ka lona lebaka lewe, ba sa kwana o no ba a dutši le monna wa gagwe. Ke lona lebaka le gore le yéna a etukié. Go tāeya ditshila tā gagwe a difitlha. Go eletša gore ge a tlogile ba -e ke ba éala ba mo sinya.

2172 Dilo tāewe a swanetšego go di tloša pale ga gore a tāhaba. Ditšwarō tāe gngwe le tāe dingwe tāe bjale ka metšwarolo, gammogō le matshegō. Metšwarolō ke malapi awe ba rego ge ba bone kgwedi ba kitela ka gare gore medi a gagwe a -e ke a éla le dikgweli. Bjale ba bangwe bašadi o fo hwetšana ba di beile ka mengwakong ya bona. Le lengwe leina ba re ke dithibō. Le mowe ba ilego ba boloko diéala morago o wa di epolla, a tloga ka tāona. Dilo tāe dintši o di tāeya a -a dutši laneng. Motlheng a tlogago o ~~im~~ tloša matshegō. Mola a epolotšego diéala morago o tla go bata a sa le mowe bogadi a goma a dila ka boloko. Gore ba -e ke ba tēba gore o tāere diéala morago.

972

2173 Bjale ka mosadi yo Mafoiyana ge a tlhala Felemane. Mafoiyana ke ngwana Mohofé. Bjale mosadi yo e be e le moopa. Monna a be a na le bašadi ba bararo, ka yéna e le wa bone. Ke mosadi wa mokokotlēlō, ke gore wa mafello, ke moka o tāofetše a ka -e -a tāeya yo mongwe. Bjale monna wa mot-e a swanetše go fonya le bašadi ba gagwe. O swanetše goba pōpō ge e tla ba pōpō ke gore e swanetše go nwa moreto wa kgomo

RM/

e ngwe le e ngwē ya t̄hadi gs e rota.

2174 Bopōbō bja monna ke goba le met̄war̄lō ya ba-adi ba gagwe. Bjale a t̄eaya met̄war̄lō ya ba-adi ba gagwe gammōgō le wa Mafoiyana. O t̄cela gore o tla īa ga ngaka yo mo fetolela t̄hidi ya banna. Ka go riale mowe medi a gagwe a tla ba bogale go feta a baradi. Ge a ka kwa mmelē wa gagwe o na t̄ee gabot̄e o koma t̄ idī ewe. O tla kwa mmelē wa gagwe o lokile.

973 Dithibō t̄ewe o be a di beile ka ngwako wa ngwara Mohōfō. O sa di gopolēla go tla dīa ngwakeng gore yo fetola t̄hidi. Kgant̄he lebaka la gore a t̄habebé le kaufai. O ile ge a funuka ka ngwakong a hwet̄ana dilo t̄ewe a di rwala.

2175 Mafouyana a t̄hababā le Thamago. Ka lona let̄at̄i lewe a tlago t̄hababā ka lona. E be gona le mabjala a magoto mōate. Bjale bosego a bot̄a monna a re ke a babja. O dira keng Mogat̄aka, ke fo kwa mmelē wa ka o sa ep̄ine. Ka moswana ge basadi k ka moka ba e ya magotong, yēna a se ke a ya. A re nka se kgōnē go ya ka baka la ḡre mmelē wa ka a ke okwe t̄ōna. Bjale ka ge e le t̄at̄i le legolo la magoto, ba tloga ka moka mat̄eng. A ūala a le nnōi mot̄eng le bana ba banyana. A ūala a rwala mat̄hōgō a ya a fitlha mowe go t̄ebago ke yēna. Monna a fitlha ke moka a bolabolā nā. Ba t̄hababā monna a sa ile magotong. Ba banyana a ba t̄ebab̄o, go mmone gōna ba mmōna, fela ba se ke ba mo t̄ebab̄o.

974 2176 Monna a hwet̄ana molwet̄i a se gōna le mat̄hōgō. Monna o ile a phakića a boyā ka baka la gore o togile mōadi wa gagwe a koya-koya. Go koya-koya ke gore go epobola go se thabe. Bjale makalo ya gagwe a hwet̄ana molwet̄i a se gona. Ge a thoma go lebella ka ngwakong a hwet̄ana gore dikobō t̄ewe aparago ga di gona. A t̄awa ka ngwakong a lebella lapeng a hwet̄ana gore mat̄hōgō ga gōna. Bjale a t̄eba gabot̄e gore mosadi o be a mo ūla borwa. O t̄habile a se ke a ūt̄ia kudu. Let̄at̄i la dikela a sa mmone, a ba a bona let̄aufi le t̄wara. Ke gona a thomago go gopola gore o t̄habile. Ka gobane mōadi ke kgomo o t̄eba e let̄at̄i le ya madikōlō.

Kgomo ya tshadi ewe e nago le namane e tsabag letšatši le ya madikšlō. Ke moka e tewa motlhapeng e gopola namane. Bjale basadi le bona ba bjale. Le ge o sena ngwana, ngwana wa gago ke monna wa gago.

2177 Ba-adi bala bangwe ba leyaleya, ba se ke ba bona monna wa bona. Ke moka ba bitšana ba ya gae. Ge ba fitlha gae, monna a re ke a makala ke phakišitše go tloga magctong, ka baka la gore ke file mo-adi a koya-koya, bjale ga gona. Ka ngwakong dikobo tše gegwe ga di gona. Ke ile ke foča matlhô a ka lapeng go ke leya-leya ke hwetšana matshögô ga gôna. Aowa o tšabile. Monna a lala a kwatamile ka matolo. Boego a lora mohola ola wa no tšwaršlō. Ka moswana a ya a lebella a se ke a o hwetša.

2178 A ya go bat-wadi ba re ga re modiši wa mo-adi wa gago. Ka moswana ga bosele a ya go bat-wadi, go ba tšibisa g-re ngwana wa lena a ke mmone. Bjale gore bat-wadi ke dihwêma, ba re go yéna a re modiši wa mo-adi wa gago. Bohwêma, ke gore ba di tsheba, bjale a ba nyake go bolabola nnete. Bjale monna a re ba ga makgolo le rong le ea makale taba e ke le botšago. Rena re tla makala ka mokgwa-mang motlhomong o mo teile a di tsheba ke motho.

2179 Mokgonyana yo moswa o kwana le bat-wadi ba mo-adi. Bjale ba ile ba mmotša gore a nyala ka selo o nyetše fela ka dikgomo tše di phethago menwana mmed. Mofuriwa a na mano a kgolwa mwé ba ilego ba mmotša gona. A lebala seema se ea gore moji ga bale. O fo dira fela gore a tšentše maoto ka cethopeng ea marokolo. Aowa o tšentše ke moka a ka se ea kgona go a ntšha.

2180 A nyala ka dikgo o tše lesome le kgomo tše nne. Ka tšatši lewe a nyalago ka lona o ile a makala. Ge bat-wadi ba ngwana ba éme le mokgonyana yole wa pele. Ba ile ba mmotša gore a nyala ka selo. Bjale a makotša ke mophophellé

K34/82

ya bona. Ba bona magagobo, bjale ba mmotša gore ngwana wa rena o be a m̄ nyaletše bjale wena o ile khudu ke nonne bjale nona re go bore. A ba a rc a wa ba ga makgolo ba iša kae. Ke nyetše ke bite ke fitišitše monyalo wa motho.

977

2181 Moragš ga memundi ga go ſalwē morago o l̄la go ja. O direla gore motlhomong bonyana bo tla mo ſalla. Aowa o ile a nyala ka mokgwa ows bat-wadi ba l̄lago ka gona. Bjale lebaka lewe ke ge go ea gapiwa le bo mammalane. Ba ile ba digapa ka moka, ba ba ba tlhaetša. Mows ra hwetšana neema se a lee le tletše la boyo le tletše. Ke gore dilwana tsewe tša go ſalla di ile tša loba.

2182 Molaudiši ke yēna mong Falemane, o t-waletšwe mo. Bjale a khuduga a ya ga Mokgotho. Moradi yows Mafoimana o mo tšere mo nageng ya gešu. O mo tšere ge a ſetše a le ka ga Mokgotho. Bjale ditaba o ile a di bolabla ge a dutši a rera dilo tša gagwe mo nageng ya gešu. Lebitla la molaudiši le mo nageng ya gešu, ka baka la g re o t-waletšwe mo. Motlatšiši wa ditaba ke Dimpamma magomane. Ka moka ga bona ke ba mphathš ka o tee, ke Matuba.

978

2183 Bjale ka Mothoka, ge a tlhala Seporane Mathake. Seporane o ile a tlhadisa Mothoka e ea le kgarebe a mo tlhadisa ba ga Raganya. Gwa bonagala gore bat-wadi ba kwana le mokgonyana yo moswa. Mokgonyana wa kgale o be a ile makgoweng. A re go mo tshabisa a fitlha a tshibisa bat-wadi, bjale ba leka go mo garatša a se ke a ba kwa. Ba dira gore ba romš motho wa go ba tshibisa gore ba nyakellang mono.

2184 Cebaka ea ya go ba tshibisa gore ba nyakelle mono. A ya a fitlha a re ke ru ile ke ba ga Mathake, ba re ngwana wa lena nyakelang mono. Ba tla fola go phunha metlala. Ka go ane yola wa pele, a ba mmone le ngwana wa bona, o bile o tlhagoletšwe. Ba re go yola moswa nyala, moradi yows o be a tšeiwa. Tša go nyala tša tlhoko. Yēna o dutši le moradi o wa mo apela.

RM/

K34/82

2185 A nyala ka kgomo tāe tlhano le maſeſeng. Ba mmotſa gore o trebe gore motlhāng mong wa moſadi a boeyago o tlile lwa nago, ka bobane yēna o be a nyetſe. Ba dula be homole, le yēna a dula le moredi wa bona. A ba a dira ngwana naſ. Mokgonyana yola wa pele o sa ile bogwaragwara. Ngwana a ba a abula a ſeſu a boſ. Monna a na taba o gopola gore moſadi ke wa gagwe. Ka baka la gore batwadi, ba mo tiſitſe mōkō. Ka baka la gore ba mmutſitſe gore a nyala ka ſelo.

979 2186 Mokgonyana wa pele a boy a makgoweng. Batho ke dithau, bjale batho ba treba thuhu e le ſepeka. Papago Mathoka a re go kwa gore o tlile a napa a mo ſtāla. A ya a mmotſa ka mokgwa owe moſadi wa gagwe a tlogilego ka ſna. Bjale a mmotſa le gore yēna a tle bogweng o tla ya a bitſa moredi wa gagwe, a tla a tloga naſ. A mo fa hempe, borukgwe le pati. A goma a boy a gae a e tulela. Ka tāatſi le lengwe a roma ngwana wa gagwe gore a yo bitſa Mathoka. A ya a mmitſa a ya a ya a mmotſa gore mong monna wa ago o buile. Motlhāng a tloga bogweng re tla go botſa.

2187 Reganya a tla bogweng. Moſadi a tāibiwa, a ya a bñna monna wa gagwe. Bjale ba re go yēna a fa o tlogile o etukiſitſe. Ka baka la borathana a re go etukiſang. Ba mmotſa gore diſo tāago ka moka ga tāona tāa dit-hila o ſwanetſe go di tāey. Le diſala morago, ge o di treba mowe ba di

980 bolokilego le tāona o di tāee. Ma tlhoka go di tāey, ba ka ſala ba di ſinya, wa ſe ke wa ya wa loka mowe o yago.

2188 A boy a gae go epoloko. A fitlha a b-loka malapi-nyana a gagwe a dit-hila. Mokgonyana yēna o ka gae o mo litile. Monna a kwa g re mokgonyana o tlile ba ga makglo w gagwe ba mo amogetſe. Moſadi a ſa nyaka go kwa ſelo ka tāa mo gaga Mathake. Ge ba mmolabudiſa a fetolare nabo bjale ka metlha. Ba mmona gore e bi ſala go fofa. Ka lona letſatſi lewo a ſe ke a ya maſemong. A ſala a epolla diſala morago, a tloſa le matshegō. Ke moka a tloga a boſla ga gab.

RM/

Ke moka o tlogile morago gana mabodlo.

2189 Ba hwet'ana e le maruping. Ba ile ge ba boy a ma-emong ba hwet'ana mosadi a se gôna. Ka baka la go tlhoka cebaka, o ile a fore go spa mowe ga go ba go na le di'sala morago a se ke a phuset'a. Bjale ge ba t'aena ka ngwakong ba hwet'ana sekhudu. O wa bôna mo e be re spet'e di'sala morago. Bjale o epolot'e nna ke mmone gore a se modudi ke motlogi. Ba homola ba lebella lent'u la gore e kgopoleleng. Lent'u la gore ekhopoleleng la se ke la ba gona. Ka morsgo ba kwa gore o t'habile nae.

981

2190 Dikgomo taela di gafile ngwana wa rena. Ka baka la go se hwet'ane lent'u la gore ekhopoleleng. Ba romla cebaka o bona sepela o re sîlî ga Ma'ete. O re but'iiset'a gore bare beile kae, ka gobane e a'le ba bit'a ngwana wa bona. Re bile re kwa gore o bile o tlogile le monna yo mongwe. Cebaka sa ya sa fitlheta mant'u awe. Bjale ba mo fetola ka gore sepela o ba bot'o a tlogile le monna yo mongwe o tlogile le mong monna wa gagwe. Dikgomo taela a gore fa t'ona o fafile ka t'ona. Molato go yôna ga o gona. Cebaka sa boest'a mant'u ga Mathake.

2191 A bit'a ba gab o ba t'ibî'a taba e. Bjale ba re kowa ba kgobekane. A re le bit'a ke nna be bina noko. Ke tlhadile ke mo'adi o tlie a bit'a ke batwadi ba gagwe. Ka moka maboyong ra se sa kwana nae. Bjale ge re boy a ma-emong, re hwet'ana a tlogile. Ra lebella gore o tla boy a a se kea boy a. Bjale ra thalet'a gore re tla kwa lent'u la gore ekhopoleleng le lona ra se ke re le kwa. Ke ge ke fela pelo ke romla cebaka a gore ba mpeile kae. Bjale ba ya ba mo fetola ka g re dikgomo taela ke gafile moredi wa gagwe, ka t'ona. Bjale ke yôna taba ewe ts le bit'et'ago yô a gore le tle le nkelet'e yôna.

982

2192 Ditabs di buima, ba kwala. Ba re ditabs ba kwala, ka

baka la gore le wena o ile wa tlhadi'a o dut'i o t'reba gore o na le monna. Bjale lehono monna wa gagwe o buile o tlogile na. O be o tla kgona go nyaka t'a gago mola nke o t'habile le yo mongwe. Le ge o ka ya kgorong a go na nelo. Ba mo sola ka mokgwa owe, ke moka ditaba t'a fela di etla mowe.

2193 983 Molaudi'i wa ditaba t'ewe ke Makhukhu Raganya. O tewale-t'ewe mo nageng e. Mphatho wa gagwe ke Legaa ka bo tee. Ka bont'i ke Magana. A t'wela pele le ditaba t'e dingwe, t'a mabapi le go tlhala ga mothepa, ka ntle le tumelano ye batwadi.

2194 Motshabi'i o gafa mosadi ka dikromo t'e nne. Kudu ge o bona mosadi goba mothepa a tlhala, o kwang le batwadi ba gagwe. A se batwadi ka moka ga bona, aowa mmago bona. Ngwana wa ngwanen ana ke wa mosadi wa motlhankana ke wa monna. Motlhankana o hwetana mela go papagwe. Wa mnetana mela o e hwetana ga mmagwe. Ke mokgwa owe o hwet-anago ngwana wa ngwanen ana a menekana, o menekantsha ke mmagwe. Maemong o ya na, bjale o mmot'a gore wena o se ke wa lwa t'e ba di bolabolago, ke phefo e raloki'a ditlhare. Gore o filo tlhala mmagwe, a se trebe le gona a sa rate monna yowe. O tla monna a tewela moredi's ka mare. O tla ba a boela monneng wa gagwe. Ge a ile a lokologa go boela monneng motshabi'i o swanet'e go gafa mosadi, ka dikromo t'e nne. Go gafa, ke gore go mmot'a morago, bjale dikromo t'ewe dia mo feleget'e. Ke mola go gore mosadi o gafiwa ka kgomo t'e nne.

2195 984 Batwadi ba sepele le mokgonyana wa bona, go t'ama ba nyakela matshabi. Gore ke nnete, batwadi ga ba trebe taba ya ngwana wa bona. Ge mokgonyana a ba bot'a gore ngwana wa lena a ke mmone. Go gafagala gore o t'habile le monna yo mongwe. Papago mothepa goba mosadi o swanet'e go t'eyya lepara la gagwe a t'ama a nyaki'a mokgonyana mosadi wa gagwe. Ge papagwe yena a t'ofet'e ge a na le morwa ke yena yowe a swanet'ego go ya. Ge a se na, o tla nyakela yo mongwe, wa

leloko a sepele nač. Ge o ka bona ba dira ka mokgwa owo,
gona mosadi o filo t'haba ka bočna.

2196 Bjale ka Motopotopo Mohlabe le Matlhaba a enwa ngwana
Ma-sete. O be a tseya ke ba ga Lewele. Bjale o ile a t-haba le
Motopotopo e sa le kgarebe. E be e le letšatši la mat-walo
a morena. Ka letšatši lewe ke mokete o mogolo kudu. Bjale
o ile a thoma ka go dira nač, bogwera. A okwa bose bja
mogeba a napa a bolabola nač, mabapi le go t'haba. Ba kwana,
bjale mocogana a re naa, umago o ile wa mmotša a re ke ile
985 ka mmotša. A re keng a dumela. A retse ba be maloma a etawa.
Aowa gona go lokile ge nke go bjale. Mothepa a ona seolo sewe
o swanetšego go epoloka ḡōna.

2197 Motopotopo a t'haba le Matlhaba a enwa. Ka lona letšatši
lewe la mokete wa morena a napa a mo t'habisa. Ka mabanyana
bat-wadi ba bona ba se mmone. A baka ba belaelsa ka baka la
gore ba ile ba gopola gore o ile o robetsi le bagwera ba gagwe.
Ka moewana ba tqoga letšatši la ba la tlhaba ba se mmone.
Bjale ba sepele le malapa, a bo mothepa go t'ama ba mo nyakela.
Ba se ke ba mmuna, bjale ba fepana ditlhogo ba se na t'eba le
gore ngwana wa bona o ile kae. Ba gopola gore motlhomong
dikgotla-batho di mo kgotlile.

2198 Motopotopo o t'ibisa bat-wadi ba gagwe. Ka lona lebaka
lewe bat-wadi ba mothepa ba nyakela ngwana wa bona. Le yōna
motshabiši o t'ibisa bat-wadi ba gagwe. Bjale bat-wadi ba
986 mocogana ba gana taba ewe. Ba re re t'feelane go ka se ke gwa
kgonega gore re tlhadišane. Mocogana o fatlhile ke ma-aredi a
letšatši o roufetsi. Ke gore a se ke a kwa mowe bat-wadi ba
gagwe ba mmotšago. A re go bona a ke re nkadimeng dikgomo.
Nna ke na le tša ka tša lebereko. Ba re wena ka noči o ka no
di bōna, ke ntla le rena.

2199 A roma Molamo-magatleng Tselane, go t'ibisa bat-wadi,
gore ba nyakela mono. A tlogela bat-wadi ba gagwe. A ye a

dula ka fa-e ga-tlhare a gopola. A bona gore ge nkare ke roma motho yo mogolo o tla mo t-wenya. Ka baka la gore o tla nyaka ge a roma ke bat-wadi. Ke ga a e ya ga Molamo-Magatleng a mo roma. La yôna o ile a re taba e t'wa ka lapeng. A re bat-wadi ba ka ba gana, bjale wena ~epela. Bjale o wa t-eba gore ge ba gana o ka se ke wa dira celo. O tla tlhwa o t-were dit'hile wena kwa mowe ke go bolabolago. Ke a kwa ke be ke goelet'a mowe tabeng ewe. Ka gobane mogolo-golo o ile ge a shwa, a siya neema se. Yo monyana a bolae twa-ebela, ba bagolo ba le gona.

987 2200 Molamo-Magatleng, a ya a ba bot'a. Pele ga gore a e a re ke diyo tshaba go go ganela. Ke fo ya, fela pelo ya ka a ya lokologa gabotse. Ke isa fela ke lent'u le, go leka noka, a se go gla. A tsogela e sale ka mo-wanyana, a fitlha a ba bot'a mant'u a monna yola wa ga Mohlabe. A re ke rumile ke Mohlabe or re nyakelang mono. Mmago mothepa a tloga le ~ebaka. A omana ke mokgwa o mo'oro a re ke nyaka ngwana wa ka. O kilore ke dinyane sowi gwa imela. A ka a ba ~upa mowe, a utilego ngwana wa bona. A ba a but'siset'a a mo kwella mowe a lego gora. A ya a mo t'suya.

2201 Re nyaka gore ngwana wa rena a gofiwâ, ka kgomo t'e nne. Ba roma a bona ~ebaka a go tla go t-ibi'a ba ga Mohlabe, gore gafang ngwana wa rena ka dikgomo t'e nne. Cebaka a ya a fitlhet'a mant'u aw. Bjale a t-ibi'a bat-wadi ba gagwe. Ba re ba kwala mo fafe ka gobane rena re go but'sit'e wa se ke wa re kwa. Bjale di bône, o ile o tla di kgôna.

988 2202 Go gafa ke goreng, go riale ke morogana o but-i'a bat-wadi. Bat-wadi ba mo fetola ka gore ke go boet'a ngwana wa batho ga beng ba gagwe. Bjale dikgomo t'ewe nne ke t'a go mo phumula dit'hila t'ewe o mo d'rileng. A ka re ket'e lent'u lewe le ~upa gore ge motho a ile a fitwa go nyala. Bjale o ~wanet'e go mo gofa, wa re ngwana wa lona t'ewe, ke ile ke a nyala ke

Fitilwe bjale ba kgona ba re go wena ga fu. Go bjale bjale le lehono o fitilwe ka baka la gore bat-wadi a be dumele gore o monyale. Ka go riale mowe o swanet'ē go mo gafa. A ke kwiči'i ngwana wa bona ga na mpa le ro dira mat-hila awe nke'u ke mo dirē. O swanet'ē go mo gafa ke molaš. Ke a fitwa go o gafa ke no fitwa go mo nyala.

2203 Dikgōnē o le noči ka gobane e wena madikgōnē. A fetola sebaka ka gore sepela o ba bot'ē nna kea fitwa go gefa ngwana wa bona. Ka baka la gore a ka fitwa le go nyala. Sebaka ea iča mantšu awe. Ba e fetola ke gore di a kwala, sepela o bot'ē ba ga Mohlabe, ditaba tēa go tabelotšana ga di t-sfe. Ba tle mono, re gakolaneng. A boela a ya a ba bot'ā. Bjale morogana a bot'ā bat-wadi ba gagwe. Bat-wadi ba gagwe, ba re wena sebaka o le noči, rena re ka no ke raya ka baku la gore fitilwe taba ewe, re ūlago ūlān. Bjale morogana a fetola sebaka gore sepela o ba bot'ē ka ngwana kelenya yowé. A ya a ba bot'ē ba re re di kwile ba palekano.

2204 A ba gagfīla banne. Bakgokane ba palikone ka gore di ya kgorong. Ka morwana ba ya ba gatlhan. Bjale yōna Motopotopo o tlide a le mnōči wa gabotšo, ga gebotšo. Yōna Molamo-Megatleng. Bjale mong wa motse a re le bit'ā ke nna, ka baka la phapano ya ka le ba ga 'ohlabe. Morogana yo le mmōnago yo o tihabicitē ngwana wa ka, bjale ket'ō moamoga, ka baka la gore a ke rate. Bjale lehono ke re a gafe ngwana wa ka o wa gona. Go bjale morogana, morogana a & re ke be ke gonola gore le re ke tle ke nyale. Bjale mwe le ga bolobolago ga ke gowé. Ba loka go smot'ēs gore ke molaš a e ke a ba theletfa. Ka morago a tšeysa molano wa gagwe a ūlāba gakanegile. Ba ūlāba rera gore ditaba di swanet'ē go išwe kgorong. Ge monna e le pñō o ūngole ake molaš.

2205 Ditaba tēa išwa kgorong, wa na Mohlabe. Bat-wadi ba mothepa ba lala ba kwatamile ka matolo. Ka morwana bjare go-a, ba iča taba kgorong. Bjale kyo-i yarc ke a di kwa ngwana

K34/82

yowe ke ngwana wa ka. Ke lakile la matla ḡre a gafe, ngwana yowe o nt̄hitile. Koma e loma beng ba yona. Go riale ka bat-wadi ba mothepa. Go leka noka a -e go tshela. Le tle ka moswana, ke tla mmot̄a. Ba bula difate ba boela gae. Kgosi ya ūala ya bot̄a ngwana wa yōna.

2206 Let̄at̄i la katlholo. Ba re go t̄oga ba tla kgorong. Bjale ditaba di ka bolwabolwa go riale ke mmudi wa lekgotla. Banna a e ke re thelet̄aneng. Re raki'a th̄lō ya pholo bjale yo mongwe le yo mongwe a futlhise ditsebe t̄ea gagwe. A tlhoka go dira bjale e ka thoba. Ma-eete, motho yola o mo nyakago ke yo. Motopotopo o nyaka ke Ma-eete. Bjale Ma-eete o ka bolabola.

991 2207 Dipolabolo t̄ea Ma-eete, morena lekgotla, ke fo ḡma f̄ela, ka molaō ke mothepa yowe a -wanet̄ego go bolabola. Bjale polabolo ya ka kez re monnayo wo ga Mohlabe, a gafe ngwana wa ka. Ka baka la gore o ba a mo t̄habisit̄e. Bjale o wa gana o re o nyaka go nyala, nna matewadi wa ngwana ke -a rate. Re likile go bolabola na, ka gae, bjale a gana. fo thakgaga e t̄oga, kantle le go be ya taba mowe re -wanet̄ego go e beya gona. Ke ge re ūala retrurungore e tli'we kgorong. Ke ge ke tli'a. Ke ḡ yōna phapano ya ka le Mohlabe. Thobela lekgotla a dula fane.

2208 Dipolabolo t̄ea Motopotopo ke nnate ke ile ka fapano nabo ka dipolabolo. Nna ke b lab t̄e le ngwana wa bona ra kwana. Ka ba ka mmot̄a gore a fa a -e wens -elobo, a re aowa. Ka re mmago o ile wa mmot̄a, a dumiso. Ave a ret-e e le malopo a et-wa. Ke ge ke t̄haba na. Ge ke rumile motho wa go ba bot̄a gore nyakelang mono. Bona ba tla ba t̄eyya ngwana wa bona, ba tla ga ka yōna. Bjale ka gakana nabo, mo let̄ung la gore ke gaf̄.

992 Bjale nna, ke re -e gafang, ngwana wa bona a mo t̄ere. Mbabe ke tla mo gafamlu e be ke litliwē go nyala bjale e ka futwe. Morena lekgotla ke yōna phapano ya ka le bona.

922 2209 Ke mlaô wa gore a gafe. A gana go gofa. Lekgotla la re ga gona taba e batho, ba ka bago ba et-wenya ke ja bolabol. Taba kgolo ke molato, o ~wenet'ê go gafa ngwana wa batho ba. Ke mlaô wa naga e. Agosi ya re a kwala, le nna ke likile kudu go smot'â gore ke moluto a lefâ. Bjale a nkgamele, ke na le mmagwe. Bjale a ke le ganet'ê mowe le bolabolago. Ke be ke kgopela lekgotla gora le but'îse mothepa. Dia kwala, fela 'ge bat-wadi ba gana o ka se ke wa t'eyya ngwana. T'eyano ke kwano ya bat-wadi x ba mothepa le bat-wadi ba mo-oogana. Aowa, a bolabole, le yâna re kwe a ka ganong ga gagwe. O wa di kwa Matlhaba-aenwa, bolabola a gago mant'û.

Morena emogelang 200 ye dipampiri. Bjale mola ke bolabolago kokelet'ô ya mapamire, kera go ngwala mapampiri a go feta ga 200, ka gobane ke ripegets'a taba e-a ya, b ale ka e ya ka godimo. Ke lebugile elemanku. Ke le hwet'ane' lenane' la

END 872